...وا اور کرنا پاربتی جی کا سیوہ جی مہاراج سے

ونہٕ لگو شبو موکھس تسندس نکا
نموگن راونن لۍ کرہندانہ
دیوگت گت چھست یلہ سہل زانن
نتہٕ لج بوضم پۍ دیوی ہتن بے
کرِن یچھہ کار پرتھوی آیہ لاچار
دِپس وشنن تٔہ گرٕھ چھیم زٕنم دارن
گرِھی لاگن تٔہ پانس یوگہ مایا
کرم کرہ رازہ دشرت چھسہ سنتان
تہوٕہی بوزِت بیچن پرتھوی شاہ شاد
سمت ساری تۍ کولۍ دیوتا یم
دِپس دیوی ہی شیوہ جی دیا کر

سہ لنکا راونن نیہ یچھہ کرن کار
مہ پوشِم کُس تٔہ نیرم پانٕ پانہ
کُوکا ہو سیت نخہٕ بوتہ راز ژارن
مرن زٕ وون شرن نارا ینس گے
وِدان وِشنس نشن گیہ یژون زار
ییم راوٕن منشہ سندہ وِرنہ مارن
بووِ ییتن رام لاگی چھکٕ تٔہ سیتا
زمی تس نشہ ہیے آدہ راونس جان
وُچھان آس کرِتھوم نترن اندر یاد
زٕنم دارن تہٕ واندر سینین تم
وٕنم اوتار دِوہ نیرم منگ شر

شروع بال کانڈ آغاز احوال ظہور ہونا راجہ رامچندر جی کا

ونہٕ لگ رازہ دشرت آسو رازا
ستو گن شکھت بڈ شیو آسو مانن
تمس آسن دِر اجدیا جاے آسن
وُتھن سولہ پرت ربا تن نِتھہ کرن شران
گرٕ آسس نٕہ ژرل آسو تس مون
ستھا راتس دوہس لیلا کران اوس
دِیان شُپٹس اندرس دۍ تونہ ورشن
اگنہ باوٕن ہتھن راون بو کالن
ہیٔن وٹیشت سو یلہ تھد وٕدھہ جتی

دٔرامالک ملوکک چارہ سازا
ستھار تٔہ کامہ کرہ تم ہا گہ وانن
غریبن آس وٕندکِ غم غو ہکا سن
رچھن جو گن گوسائن سیت تھدن زان
رتھی یچھہ سریہ پانس یٹ چھونیتن
شرن سینین نرائن پانہ تو پھیوو ٹس
دپن تس گرٕہ ہے چھیم زٕنمس تہٕ نشن
سوکالت شینک ائن لنکہ زالن
وشٹس نشہ نو ٹوپھیوم ناران

دیُن تس اُن کرتھ آسُن ہمہ سنتان
اِمن تم رِشس سِٹھا جنگ کرنہ لاگی
کُرک جنگ پلہ وبراوک نمک اُن
ترہ دی بچھنہ بچہ گیہ پان ناوت
ترین لش پانہ رِشس سوزن گھرہ ست
کوسلیا یہ اک دیتُن کیکیہ اک نیو
دیان دے پانہ کوسلیا یہ لش زاو
کنہ آسک تہ متر آئس کُرک باو
اکے برہمن پنڈت تان ماجہ پان زاو
گورن داتک گنڈت دپنک گرن کار
پرزا پرزلنہ لج پامت تھنہ پے

ویُس تم کرتھ جنگ دیوہ بوزہ بارن
کھتس تہ اگنہ منزہ کھیر سوتہ باگی
کھتس کھیر سونہ باگی رانین ترن
دونہ وی باگ تمو کھی باگہ راتو
تمو کھو باگرت آسک محبت
تمو دت سونہ لفظاہ نصف بورد
برت تس کیکیہ نشہ زاو کُن تھو
شترگن برت لچھمن جو متس زاو
کرو یک ناو بن بن آسنک آسے
شترگن برت لچھمن رامہ اوتار
لزاگیہ راکھسن پانس لچھک رہے

اجودہیا باسیون کالیلا ✤

پربت تلہ چندرمہ وراو
تولک بہال اسہ ووراو
تول اسہ کھار بدیہ ووہ پاو
پارہ بل تل چھی گنڈ گنڈ ناوہ
کراو کرہ ڈوبرن نیری زہ لاوہ
دیف چھی پرزلان ہوتہ سوتہ واوہ
ستن وت رانہ گرہ چھو لیس زاوہ
است وندہ لشہ موہ منتر اوہ
ستس پنس پٹ تھر پھاوہ

ستے گاش آوہ بے
بچھتہ ہنزہ بومہ باوسے
ستے گاش آوہ بے
بربر شکھہ تہ ساوسے
ستے گاش آو[illegible]
ژھتہ گرہ زورہ اکہ ہوا[illegible]
ستے گاش ا[illegible]
لولچ بے بو تھاو
ستے گاش آوہ بے

تصویر راجہ دشرت اور بشسٹ من اور جگ کرنا واسطے حصول اولاد

ہارِ دتہ طوطس کیلہ زن کاوہ
رٲوُن تم تتہِ لیٖمہ بوُزاوہ
رازا دشرت بجہرہ ناپچاوہ
اَسہ لگ تار ہمتسندہ ناوہ
سُندرو تہ وگنیو بروٚیہ پچاوہ
زَرگ زایہ ہمتسی ابُس اَسہ زاوہ
سمسار اوِچارہ آدم کھاوہ
رکیازہ گو یورہ بیہ یس تورہ آوہ
رزو کنہ چھس آسہ پنہ داوہ
سنتوشہ وِچارہ بیہ ست باوہ
سیرِ بیہ پنہ منز سومہ اوُچھاوہ
پرکاش پانئے کس کیاہ بوباوہ

ستنگور تس تہ رہچاوہ سیئے
ستئے گاش آوہ سیئے
گوسٲئہ بیہ رانمہ جوُزاوِیئے
ستئے گاش آوہ سیئے
وُندک غم غصہ دراوہ سیئے
ستئے گاش آوہ سیئے
دانہ کونہ آر ژی اوہ سیئے
ستئے گاش آوہ سیئے
ہمہ نا پارہ بلہ ناوسیئے
ستئے گاش آوہ سیئے
ہنہ ہنہ اندرسی ژاوہ سیئے
ستئے گاش آوہ سیئے

تمن منز رامہ جوُزن سیرِ بیہ زرمل
سمت بایہ بستن بلہ آسُن زیرن
متن وچھہ وچھہ کرنہ لگ رازہ شادی
دپن تم سارنی رٲژ خبروٚن
خرچہ بابت کُنہ کانہ آسہ محتاج
صُبح پھُل سارنی گو اَنہ گٹ دوُر
دونزِ ک کیفیہ کوٚنہ نندِ ت کرن نہ
سیرِ کہ ہوتہ گنزراوُن پردِ پان
ہی چھک دچھیپن اوِد ہاپرنہ کونہ
ناھِن ہند رچھن منہ رازہ لوکن

کرن رانکھس شہر ہاہزن آنہ گٹس تل
تمہ کوُلی دیو تا آس چرخہ فیرن
بشادی بوُمہ پٹ فرہ وَن مُنادی
گیس لی بدھو دیس سیتن گنڈن من نا
خبر گرزم تہ دھرمس مہ پن راج
مُنادی درایہ راشن راج مشہور
پرنِھازک تم تہ آیہ عرست زادمن
بیس لگہ کھید بانس ٹٲلان ٹالان
ستیچ درتی آدہ تمہ ی تراوِ تہ عزنہ کونہ
تمن آیت تھون تم اَن تہ بیہ پن

تِتھی گوتر سپن پیرن ستن بار
گبن سیتن کرک شالو وفائی
وِچارِچ وَت وُچھت براہ اصلاحن
گوہَٹ پھیرِ وِن سیمین سپن گاو
گوکلہ پوتن سبق پی لگ وننہ نول
ییتا دِک رِشِن پیشور جوگ سنیاس
کرن یِزکال تامت شادمانی
کرن کینژاہ سوتھو تھوسوکھہ تہ آنند
گرم بازار سپنین دھرم کاراج
سِمی تھۃ رازہ ڈیشت زندہ سپنین
کرن یژنِت وشامترن پرن وید
دپن یہ راکھسو کرِ تہ اوارہ
چھہ مت پی یہ مس نش وعدہ پالن
زین تس دادِلہ سُند واتہ بوزن
چھہ کنڈ ملہ وپن ویرت ماہ دم
دِلمنی سیت ادہ یت پان زالے
مہ سیت دِن امہ جو دیہ اکھِسن مار
سِتھاہ ناخوش سپن راز سن کرن بیائے
یہ آمت پی کرنہ او تار دارت

پھلن میوش ہیو پانس اندر نار
گندان تم پانہ وان زن اربابی
کرک ماری ستن برار وسرپارت
دپن تس ہمہ سیت سہ گا ست اوجے
پچھو مونیرہ استس کھار محصول
سپان خوشدل لگ مشکل تہ تلواس
مرن موقوف سپنین درجوالی
زہر لگ راکھسن وہ گو بدر قبید
منش گے خوش تہ کانہ چھنہ کینہ محتاج
منوشن واسنا پھیرک ستس کت
دپان تس راکھسو دت وارا کھید
گرھت تم دشرتس ون وارہ وارہ
دیوگت دشرتس نش حال یاون
مہ سپن رامہ جو کرنہ تور سونت
بوکالس راکھسو تہ موکلاوم
تِتھی دمہ سنا پتھہ زمہ رٹ لگا لے
نتے بدواک گڈے بو نیراز ہیچ تار
وششٹن وپ لگرھن کینہ چھس
گرھن چھس راکھس

آنا بشوامترکا آگے راجہ دشرت کے اور لیجانا واسطے قتل مارنچ دیو کے

یہ کینژاہ رشن ویش ازن تہ بوزن
برژی بوزان گبر تس

آنا بشوامتر کا راجہ دشرت کے پاس واسطے طلب راجہ رامچندر اور لچھمن جی کے کرنے جگ رکھیا کے

راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا واسطے حفاظت جگ بشوامتر جی مارنج دیو کو نیرت سمندر کے کنارے پھینکنا ؂

پکن گو نیوٗن لچھمن سیت پانس
مُدانتم گرنہ دشرت رازہ لاچار
پننٕ آسُس غرض سینٕتھٕن روانہ
اینٕ مرت راکھشن شایہ ہارن
دِتٕن بالکہ ورنہ بلہ تیر مارنج
سو مارنج دیت دیتن ھند کمیدا
تِتھی رٕت پکٕ گولن طوفان سینٕتھٕن
وِیشامترس سُتھا آنند سینٕتھٕن
وِیشامترس دِپٕن تسنزی خلش اس
بوٗین ہے تس رشس چھُھی ترن تارن
وِیشامترس تِتھی برزھ رامہ چندرن
تِتھی ہاگی رتھن ویپ نیتھہ نمس ون
گنگا یامت وست آکاشہ نشہ آے
ژجس بلہ وِیادِ بلہ آزاد سینٕتھٕن
سمت تم آس ترنہ وسے درایہ پرانس

بیاے
رِگندن کھیلن پکن گے پرت میکانس
رِشس سینٕتھٕن پکان گو رامہ اوتار
بِبس رخصت ھنگ آسُس بہانہ
لبن یت جایہ تتہ بیوایہ مارن
پکن گو رت چھکن تتھہ دیو مارنج
ژلت گو زندہ زخمی گوس پیٕتھن پان
تِتھی بیتھہ راکھسن اوٗمان سینٕتھٕن
مُدر گو موکھہ نمس وِتھہ قند سینٕتھٕن
دِیا کرِنس گرژھت تم تس علت کاس
ونن تس رامہ چندرن بسارِ کارن
گنگا کتھہ پاٹھ وژھ آکاشہ نشہ ین
گنگا کتھہ پاٹھ تم بوترات پیٹھ آن
جہاد یون جنت منز تس دِرژن جایے
دِپن تس وتھہ گرژھوان ربتش کرن
منس ننس چھیہ شنکا جان پانس

غایب ہونا اہلیا کا جسم سنگین سے قدمبوسی راجہ رامچندر کے

کرِک آشچر وچھک بلہ جان جابا
پکنہ لگ رامہ جو بلہ لچھمن ڈیوٹھ
وچھو موکھتی کرن تس آسہ پانس
تمی کرِ پاپ وچھو کرتھ ابن ورت
ونہ لگو رشن بکھتی ون تھہ گی

وُننہ لگ وشنہ سنز وشنہ مایا
غبار وتھہ پاد گملن تت شیلایہ بوٹ
نتی کیاہ آس گژھن رِشن مکانس
اہلیایہ پان پترا وٗن دیس ییت
اچھی بکھتی سیت ایشر پانہ دالی

کرِ ہو مو پاپ منشو وارہ بوزو
اہلیا سر یہ ہش آس شعلہ دیوان
وزھی کامن وُتل یلہ یند رازس
وَنہ لگ کیتھ پاٹ آرہ رِشہ مکانس
انُن دیوا دُپن تس گگری لاگ
دِژن ہم بانگ آدہ رِش گوہ بیدار
تُلن گنڈ واہ اتھس کیت ندیہ پٹ دراو
دُپس ہتہ رِشہ پاپوسل چھیہ شرانس
کری ژھل یندرازن گگری لوگ
پکن گو رِشہ تہ واتی پننہ مکانے
وتُس رِش شاپ ہمہ پژھیت زاگھی
اہلیایہ شاپ توتی بہ پتھاہن
یتی ژمنس امی پژھہ رامہ اوتار
تمی اتھس گوی ما اہلیائے
لجس پادن دِلے مینھ پژھہ مائے
دِلوٗلس پادِ گند دُپنس مہ موٗر ہش

دِتس شاپ تتھاہن یتہ یہ بوزو
تمس وُپرن وُچھنت آیہ پان سران
پکنہ لگ رانہ تراوت رِشہ مکانس
وُنے بوزِم اما مارِم مہ پانس
ژہ دیو بانگ ارہ اتن لتس ہشس زاگ
ونہ لگ یندرا یم گوسنہ ہشیار
کرنہ لگ شران ندیہ ما پوزنہ آو
اماوَ نہی نہ پاپ ماکھسیہ پانس
پگاہ لاہ یم مہ پٹ شاپک شپھی گو
وچھن یندرازکران آیہ گرائے
گری شودہ اکہ سیتن ان زاگھی
سیمن شیلا پیمان تم زنم دھارن
ژہ یہ یت شایہ کر ستمیس تمیسکار
چھرن شیر دارن وشنہ مائے
لجس توتا کرنے جایہ جائے
ژہ روز تم ژن سہا بو لاگیو پوش

لیلا کرنا اہلیا کا

لاگیو پوشش شیرے
پانژہ ہوت چھی ژہ مئے
منہ منز اگ نہ ونئے
اگنیان چھم مہ مئے

رامہ چھند رہ چانہ ویرے
داتان چھکھ ژہ ہمہ ہئے
رامہ چھند رہ چانہ ویرے
کام کرودہ لوب گئے

نمودار ہونا اہلیا کا پتھر سے قدمبوسی راجہ رامچندر جی کے

دِھان چانٕ مَنہٕ سِنے
شامہ رٕپہ رامہ جُوَہ
بُومہٕ بار آگمہ کاسِنے
شاپ دِتومہ برٕتھاہِن
پاپہ سینت گیسہ تَرٕن
شاپ دِتُنہ یِندرازس
لُوب گوی ژٕہ کامہ وِیرے
یمہ لُوبہ ژاک مکائس
ورٕتھن پٕھنہ وِیرسے
ساس نیترٕ لَش بَنیاو
دَیہ گت وچھو نِیرے
نیترن ژٕجمہ گٹہ
شاپ ژٕلمہ پاپہ وِیرے
برٕہما چانٕہ گژی +
وشنہ رٕپہ کرشنہ وِیرے
شیوہ رٕپہ کرتھہ ضایع
کھار تھن وِشنہ مانے
دِتھم مہٕ درشنُوی
کاستم زُونہ گرہنی +
اَننت چانُ گُنہ زانے
بُومہٕ بار کاسہ ونے
جے کار گوتم شِنس

رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
منشہ رٕپہ زٕنم چھُوَہ
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
یندرازہ چاوکرَن
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
دِیوَن ہندِس رازس
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
تٕم ساس گے ژٕہ پانس
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
دِیون پٹ سو نَنیاو
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
ہاو تٕم پٕھنہٕ وتہ
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
زِیون کرِنہ سَتری
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
جے کار اہلیائے
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
اَمرِتہ ورشنُوی
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
کیاہ آسُم مہٕ لائے
رامہ چندرہ چانہٕ وِیرے
اہلیایہ ہندِس آشِش

پرکاشہ چانہ ویرے	رامہ چندرہ چانہ ویرے

نمودار ہونا سیتاجی کا زمین سے قرار دینا راجہ جنک کا شادی سیتاجی کے اور توڑنے کمان کے اور تشریف لیجانا راجہ رامچندر و لچھمن جی اور بشامتر کا جنک کے شہر

زنکھہ رازس ہاپن کوراہ چھہ زامرٕ
سِتھا سنتانہ پُتھ آوارہ آسی
دِپن کرہ جگ ندِیہ پٹ دراوپانہ
سِتھا سنتانہ باپت لول تس آس
دیوگت دِیو یا چندرمہ ہِش آس
ستھا آشچریہ کُر تم ہیور کھارن
کرک ٹیکا یہ کس تامت چھہ زامرٕ
وُچھک دانہ ڈیٹھکن سنہ ماہس
گمژ برہ زن پمژ زن آسمانہ
جگر ہندرِت وُچھن خندِرن تہ تارن
دِپن کیاہ سنہ بس گونا گلن سیون
کمس ونہ بو مِس اچھہ کونہ پھورن
پژھن کورن چھہ کم سب باج لاگن
زنکھہ رازن دِلس سب چھس بو چانو
تہ ما آسس خبر یت گژ بو وا تا
نین گرہ لولہ سیتن تم سُندر مال
کماناک تھون تم تت لچھن تِلی
کمان درژ شیون تت لی چھہ تدبیر
لمک بدوے بلاوِ یرو ستھا تت

سہ مالچھمی چھہ تمسندہ گرہ آمژ
دِپن دریاوہ پٹ لس کوف کاسی
کھنن فرژ مرژہ تل تم لب خزانہ
صندوقس کیت لبن مرژہ تلہ خوش گوس
سِری سندہ خوتہ پروہ تراوان ستھا آس
چھہ کیاہ تمہ ڈینہ یمہ یژہ وگنہ مارن
ژھنک کولہ یت چھہ پانس سیت آمژ
نشن دوہ وامہ خاطرہ ژہ دِژن اسہ
ہران آس مُحنتہ اُتش ن دانہ وانہ
ودان آس تا چھہ آسی ماجہ ژھارن
عجب زانِن ہرژ گونا بس میون
مرس نے کیاہ کرس چھنہ وینس سوزن
یمن یتہ واو تمن ادہ کاوزاگن
دِلس نش لیکھہ نا دِرت ژہ لانوبے
تہ بے معصوم سارن ما چھہ ما تا
رژچھن تتھہ یتھہ رژچھن چھی اچھہ اندر لال
گڈس تس کتہ تہ ہیرس تا گہ سی ہی
دِلیس نس کس کمت لیس تراوہ تتہ
اچھہ والا لوکے کرزنک نہ حرکت

قلبہ رانی کرنا راجہ جنک کا اور ظاہر ہونا جانکی جی کا زمین سے

دھنش جگ میں راجاؤں کا آنا اور کسی سے کمان نہ اُٹھنا۔

ٹوٹنا کمان کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے اور گل فشانی کرنا گندھربونکا آسمان سے

یوان چھی وِریت صبحچ تہ شامن
تمے بلہ وِیریم پھو کُسیتن تلن بال
معَس گَت تھاوتس بونہ ناوِ سیتا
پکان گے وات تتہ شہرس اندر رژاے
لمان کم آسِت وِریس شوراہ ساس
لمان کم آسِت بونہ سانسہ وِیر
مژھن ہند کُش گڈت تَہ تیر تراوِن
ژنکھ رازس نشہ رِشُ پانہ ژاوِی
وِشامترن ژنکھ رازس وُپن دلیش
کمر کنڈ نیر دَشرت رازہ ژھارُن
ژُلی شر اَچھہ مژہ رِت کرمُسکار
اُنِن دشرت کرِ وُتوہ آشنائی
پُچھو چھی خوش یون گاٹُل ہنرمند
اَما فِل نشہ پانس واتہ ناوُن
حکیما بے دَوا کرہ زندہ مُردَن
وُچار تگر چھو براب رَوانہ
منجم تھہ خبر ز آغاز و انجام
یمَن آلی وَنِن دِشناٹ ہاوُن
اُرُن پُز وُنہ تم لاگُن منز ہیور
کرُن سار ہی دلیس چھی پانہ آسَن
قبیلس تِھ ان چھی ازہ پژھنہ گو
اَتھی بھگوان تس ہا یتن ماو

رِوان نیران دِوان تم چاک جامن
اَمانت کنھنہ حرکت اک اچھر وال
بوچھس ژ ان ژہ ہیبت چھس کرمہ لیکھا
خبر رازس کرک تم ہت کمان دِراے
دِلوگت وُچھہ رِشس لچ زنہ کیا آس
تُجُن تھد رامہ چندرن تراوِنس تیر
صدا گرنس سمے پر شورہ ناوُن
دِین تس چندرمس پٹ سر پہ آوی
چھہ نچھر جان رُت رُوہن تہ بیہ بیش
انگ سارِ ہی کُماری تارہ تارُن
لِکھن چھی رِت ژہ ٹوٹھیوی امہ اوتار
فکر ژج سارِ ہی تو گیہ بجائی
ہُنر منظور لچھمی واتہ کس اَند
وُچھن پوشیدہ پاٹھن آزہ ماوُن
قلمزن بر ہوا تصویر لیکھن
کرن سنگین بنا تعمیر خانہ
دِلس لیکھت ز گردش ہاے ایام
اَما چھنہ کینہ نش تم سیر باوُن
تمن آسُ لانہ تم پانس ہتن بور
خبر چھا کُونہ چھک دے یاد کانسہ
وَنہ لگ کار دِیہ سند آشچرس گو
یہ کت کرادہ قبیلس کینہ تم باو

وَنہ لگ دسے چھو بلہ وان لالن کان
توے آسس شیون وشہر گمان تیر
سو ابلاش آش منگ تس ساز ہت ورا
مقرر گو وشامترس لدک بجر
وشامترن گرہت ون دشرتس ٹی
تہ ہوزت کوت سیپن شاو دشرت
یہ وچھتو کرمہ لیکھا کرمہ آسان
لکھن ہوزت زنگھ رازہ سپن شاد
سٹھا گوس من پہ سند خوشحال سپن
لزن شیچھ دشرتس تم رازہ نگھن
سٹھا سامانہ پیرت رازہ دشرت
تتھی ییچھ من گرٹھم ٹساو دان شاد
یہ وچھتو کیا چھہ آسن وپہ کارن
مقرر تی سپن باساز و سامان
پگاہ سہرن زگوہ یلہ شعلہ زاون
سمت تس آس قبیلہ ساز کرانوی

پتو ناحق چھہ لوکن بارکھارن
تمسن دیوا چھہ تس سیت زادہ تس تیر
سو تیر آسس دپن والنجہ ر امست
ہتن تم مٹہ پاتس آس منز میور
دیوا تس رامہ چندرس دان کرن چھم
وشامترس لگس پادن وندنہ رت
منز میور چھی بہانہ گھر چھہ کاسان
اپچھن منز باگ ریتن رامہ جون پاد
وزارت شیچھ لزان تس دشرتس کن
زہ ماو یوا کرن چھی رازہ پترن
گرٹھم سیت ہت سالربعشرت
وشامترس دپن صد آفرین باد
گرٹھان چھی یلہ بلہ وان لالن کان
تتھی مہارازہ گرہ ین خوش کھیلان
دپان دشرت سیمے یر شورہ ناون
دپان خاندر کرنہ گرہ رازہ سانوی

برات کے موقع پر گیت گانا -+-

وَنہ وَنہ منزہ رزو اسنا ونہ آئے
اومہ شبلہ سیپتن ٹسکلم کرت
لولہ سیت سرسولی بیہ ونیائے
وزیا سنہرت دیویہ آئے

شامہ رییہ رامہ گرہ سیتائے
وَنہ وان ہتنی ماچہ ہوائے
شامہ رییہ رامہ گرہ سیتائے
پنگلانہ منگلا شار داہت

شوبہ پھلی دتنے ماجہ راگنیائی
چھاوت ہیہ پوش ماجہ شیواسے
ساماںہ گنڈنے ماجہ شارکائے
لچھمی سیت سیٹھہ پوا سے
وال چالہ گنجنس ماجہ کالکائے
شیتلا تہ طلا رامنہ مائے
شونہ جامہ گنڈنے کوسلائے
گایترے تہ ساوترے زسندائے
پونہ سند لدرہ سند برگشا کھائے
وشنٹ تہ برہما وید بران درائے
نمسکار بویہ نے کرمہ لیکھائے
ینند رازہ دھرم رازہ برق اندرائی
بھرت جی شتر گن وچھنے درائے
ساو دان من گوس شاو کرائے
نال مالہ زہینہ لس کوسلائے
ہنگلاتہ منگلا بدرہ کل آئے
یرژھہ سیت رامس لاگنہ آئے
پیشر منیشر سیت لس درائے
نمسکار بویتے وششٹ مایائے
دیوپہ وگنی پتہ بروشنہ درائے
پنہ پتہ دیوی ونہ وان درائے
گم گم پمپوش نیلہ ناگہ درائے

شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
وترس او مایہ گرسنی باو
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
سونہ مالہ نخنہ مالہ زہنس نال
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
دکس پٹ چندرمہ پرزلان چھس
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
زلن گامہ نارہ منزہ رٹنے جاے
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
برہما وشن تہ ایشر دراو
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
چاو بران کیکی ونہ وان درائے
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
منہ کن لولہ سیت ستہ ہترائے
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
باوکہ سرہ منزہ ہاو پمپوش
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
ترنہ وزن لولہ پرژہ سیت ہت درائے
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
بروشنہ بروشنہ وگنی چھہ سورگن
شامہ ریپہ رامہ گرژہ سیتائے
پرژہ سیت لاگہ ماشر پہ اس

منہ گژن پژہ سیت لاگنہ درائے
پرکاش چانی چھی پرت جائے

شامہ ریپہ رامہ گژہ سیتائے
گٹہ ژج اسہ چانہ درشنہ سیت

دیوی تہ دیو تا تہر لنے آیئے
شامہ ریپہ رامہ گژہ سیتائے

جانا راجہ دشرت بششٹ من اور بشوامتر برات لیکر جنک پور کو

گنڈاک سامانہ سادی رازہ پترن
برت سامانہ از زربفت اطلاس
گرن ہستین گنڈک سامانہ از زرہ
کرک شادی اراین گے سوارہ
تیاری کرکھہ ساری ورہ استادان
طبل و ایک سپن پرشادیانہ
سمت تم استہ استہ درائے خوشدل
ستھا شادی کران منزل کرکٹے
دپان تم رازہ زنکھن فرش مخمل
وچھت سامانہ آتچھ کار سیتین
تمن وچھہ وچھہ ستھا گو شادرازہ
کرک شادی مشادی ورایہ بازار
دِتک دھرمس خزانہ راج تہ تاج
ستھا گو نگر خوش شادی تمو دِیٹ

سپن خوش رازہ ڈیشت رازہ پترن
ستھا نال مختہ مالہ ساسہ بدساس
سراپا غرق گے در زر و زیور
رتھن ہستین پھٹن وا ایک نقارہ
تمن منز رامہ جوزن سر یہ تابان
زنکھہ رازن گرہ سیتین روانہ
پکنہ لگ رس رس سہ منزل منزل
بشادی رازہ زنکھن گرہ گرھہت پے
وتھر متہ لولہ باغس ہیے تہ مسول
وچھت تم رازہ لوک پرشادسیتین
وچھت تہا رازہ پر گو رازہ تارہ
سمت یپن رازہ زنکھن گرہ لاچار
بلاشک اتہ یپت پس آسہ محتاج
گرت پر دھرم دال لگنس پھٹن ہیت

بیاہ ہونا راجہ رامچندر جی کا جانکی جی کے ساتھ اور گیت گانا

تصویر راجہ دشرت اور بشوامتر کا برات لیکر جنک پور کو جانا

سیرس لاگ پوش لوت ستے
شکلم گرت اوم شبدہ سیتے
ولہ باور نکھہ مہاگنہ پچھتے
وزیایت چھے بیہ سرسوتے
شیوہ ناتھہ ورنے آوہ پارو
جمنا شار واچھی سیت ستے
بونشور ورنے آو راگنیا بوا
ہنگلا منگلا بدرہ کل آئے
دارس ارگ پوش لاگ سنگہ سیتے
زالا لمبودر بیہ گنہ پتھے
بالہ ہامہ بالہ کا یہ ونہ ون ہتوئے
اکن کامہ شیوا یہ ونہ دن ہتوئے
تولہ چایہ زنکھین گرہ چھس ستے
سنبرت دیوی دیوتا ستے
لگنس دہ ناکت رامس ستے
ترسندا یونہ سندا لدرہ استے
وشٹہ نہارش چھی سندان ستے
چھی رازہ وچھان برونٹھہ پتھے
الکس کن رشی اتھہ دار ستے
برہما وید پران برونٹھہ پتھے
رامہ جو ورنے آو سیتا بوائے
کرشنہ جون اوتار دارن ستے

ستئے واتوی ویوا کال
ویدہ شاسترہ دیایہ تترن
ستئے واتوی ویوا کال
ونہ ونہ ہنزہ شوبہ وا استادر آئے
ستئے واتوی ویوا کال
نمہ ناپادن گنڈہ تا سون
ستئے واتوی ویوا کال
برہما کران آس وارہ پوزا
ستئے واتوی ویوا کال
گرہ ہے پاپورہ گنگ پوشہ دو
ستئے واتوی ویوا کال
اوترس اد ایہ کرنے جاے
ستئے واتوی ویوا کال
برہمانہ برہمن وید پران
ستئے واتوی ویوا کال
اگنیان تہ اوت بن تن ناو
ستئے واتوی ویوا کال
زویہ بوا نے رٹ واسہ گرہ جاے
ستئے واتوی ویوا کال
تنزکرنہ آئی بدرہ کالی
ستئے واتوی ویوا کال
راداور نے ہنزدارہ کا

نندہ گورن گرہ آمت چھپیتے
رازہ سان بزوان تریو سندر
لچھمن جور تہ آوی نار ماوتھے
وشوامترن حل کریتہ دتھے
کھرت رازہ درسنے آو بھگوتھے
دشرت تہ کلہ بروار واری
شترگن ورنہ آوی پدماوتھے
ترکوٹی دیوتا سیت بیٹھ ستھے
ترکاٹن اربہ وان بیت برت سیھے
دیوی چھیے کران پوشن چھوتے
ستریس پوش لاگے وزل زیات چھے
دیوتا اندہ وچھان چھی ستے
لایہ بای لایہ چھیک دیر بروشتھ میے
لچھمی تہ تاری آیہ پر بستھے
چکری شور ورنے آی بھگوتے
دکھنا یہ ییلہ دیلہ واتوی ستھے
بکھندار بہ منوی نی تھرہ قیتھے
[illegible]
نندہ گور دہ ہیت اسی بیتے
پرکاشہ چیانے گنج بیتھے

ستھے واتوی دیوا اکال
شبتلا تہ ٹھلار کھیا کار
ستھے واتوی دیوا اکال
راز آد شترت گرہ ہے آئی
ستھے واتوی دیوا اکال
سنزے سامانہ چھی کران
ستھے واتوی دیوا اکال
لانیس چالیس بجے کار
ستھے واتوی دیوا اکال
رازہ کمارہ گرہ پوشہ پورا
ستھے واتوی دیوا اکال
لایہ بائی گنگہ دس منگناو
ستھے واتوی دیوا اکال
اہشتا دشہ پوز سال کران
ستھے واتوی دیوا اکال
وششٹ مہارش تھال ہت دراو
ستھے واتوی دیوا اکال
دکھنا دنہ دزہ گرمک یاو
ستھے واتوی دیوا اکال
شرپا مہ آسین درشن تاو

آندہ کار وندہ نیش کاس بھگوے
ستھے واتوی دیوا اکال

بیاہ ہونا راجہ رامچندر جی کا جانکی جی کے ساتھ جنک پور میں۔

کمان کے ٹوٹنے پر پرسرام جی کا راجہ رامچندر جی کے ساتھ غصہ کرنا

وِشامترن لگن وُن رازہ ژنگھر
زنک بوزن انک ساری قبیلہ
ژنگھر رازس ہِشن اکہ آسی کماری
ژہ آسس باوِنہ پتھرن ہِمن دون
سرِک تیزی تہ خوشی سیتھی سو دشرتھ
کرِک شادی اَرابن گے سوارہ
سو دشرتھ لین گو پتھنس ہرسِ گتِن
گرم بازر اکسی یتھن دھرم کاراج
پکان گو وات شتہ پلہ بار گو رام
دپن بس گرھورہ پانس بہ کھٹت روز
پکن سون ویتہ چھکن گرد امبواری
لتن درش وچھتہ پان گاین
یوان دِشِ وچھنہ ساری گنڈِت گل
وتنہ لگ شگفتہ بڈ دت ویادگاہ سِن
گُرہ یکسہ گنج پتھر اوک غریبن
جمع ساری سپن ارکان دولت
دِیک نگرس سیت گھر کھنڈ کھیاو و
مقرر گو یگہ صبحن پرِ باتن
برہ سیتھ سرِہ بوو یلہ گوس گنہ ہس
مہاراجا نرائن چھکہ ژہ نہ دہت

انک سیتاتہ پتھرک رامہ چندرس
کرِک وِہ بواہ لچھمن ہیوتِک نہ حیلہ
سہ پتھرن لچھمنس خوش گیس ساری
برتھ یہ آسس پالس سیتھ شترگن
گرن خاندرتہ گرہ گو زور نشہ ہیت
ژنگھر رازن گرہ سیتھن روانہ
پکن گو ولہ سیتھ تنس گرس لچھمن
منتس گے خوش کانہ چھینہ کیفیہ محتاج
کمان فکرن دِپن لتس کیہ ژہ آرام
نہایت وارِشون اسہ پرژی بوز
سیمت تہ یہ آیہ بچہ نش یار پاری
ژہ آلر گرنہ مختہ رود والن
گرن آلر جگر گوشن ہنن دل
نوِس رازس مبارک باد آسن
سوِنس تل غرق سینس سادِ ہمن
تمو کر ساردی رازس ستِن کیت
نوِس رازس پلنگس بہ ناو
سیمت پن رامچندرس تاج پتھرن
دیان نار وِسی وُن رامہ چندرس
خبر چھینہ ژہ کیا چھس گرنہ است

شروع اجودھیا کانڈ راجہ دشرت کا رامچندر کیواسطے تاج تلک
تجویز فرماتا اور بوجہ رانی کیکی کے بن باس ہونا رامچندر جی کا

زنشیتو ہیرہ ہیرہ لگ سورنے
مو ہیہ رزہ منس کیا سینے
امرت تراوت وہ لگ سوکھنے
گمن وستارن لگ گھنے
بسیہ یم شمر یاژ چھم بروتھہ کنے
کایا دوہیہ اکہ لگ سوپنے
استہ استہ دارس لگس کھسنے
ژانم نہ بستنا پانے سینے
آگ ئے نئی گژھک بستہ نئی
سمیس وا تت پکھہ زہ وونے
سونت سونت نہ ہردہ آگ نٹنے
دیہ دیہ گران یمہ ہنز جنے
ہر ڈیکہ سوچھ فیر با ہنہ ہنے
شمت پانے اسے جنے

اسار زان زن برم سمسار
بیگانہ گنز رت پننی یار
اسار زان زن برم سمسار
یش کیاہ گنز رت یم چھم دیار
اسار زان زن برم سمسار
ژہ گوہ منس گرت وچار
اسار زان زن برم سمسار
ما آنہ گوہ گوک خبردار
اسار زان زن برم سمسار
افسوس کھاک انہ تلہ کیاہ تار
اسار زان زن برم سمسار
موکھہ تراوت بڈ چھہ ہر ڈیک سیاہ
اسار زان زن برم سمسار
گاش ژیشت ژلہ اندہ کار

گتہ ڈور گژھت پرکاش تنے
اسار زان زن برم سمسار

زہ روشت یہتہ گولس یان تراوت
روپس تم بار ڈو بوز کژہ پانے
ہے کت یلہ ہیندرا ز سونتہ داژ
دپن لسن گون زہ گژہ کیہ چھمن
ہے سیتھہ آستن چھہ کیکہ ژل من
دپان یلہ رانہ گو کیکیہ نش زات

ییکس یت ژنی کس مینہ ماوت
سپنہ انہ رات گت کیا تان کانے
انہ تم سر سقوی سوزن ما تہی راژ
تہتی سیتھہ رامہ چندرس ہنہ کڈت ون
ونن رازس ہان رازن ہوس گن
دپس تمہ دپ یہ ما منگمی ژہ کیکہ زات

سمجھانا نارد منی کا راجہ رامچندر کو واسطے جنگ لنکا کے

منگےکیتراہ مہ ونگن لی گژھہ ہم ون
اَکھس پیٹھ واس دت گرلس نندانہ
چھوکیاہ چیزاہ منگت آست دِمینا
وچھو تریہ باوہ کن علیہ دارلس گن
دِین کیکئی ستاہ لس آسن دلخواہ
قسم چھینا کھمت گژھہ وعدہ پالن
برت گژھہ راژہ آسن رامہ ونواس
تھئی بوزت وست پیو راژہ بر نِحاک
تہ بوزت راژہ بہتھکن تت پیتھر پیو
وُدِن وارا دِین لس گنیا یہ کرتھم
ژہ آسی رامہ چندرن ماکے وارا
یہ کمہ دپولی زندی برتھارہ مارن
یہ کمہ دپنی زندی دِس دوِن اچھن تیر
اما گر یم کھاسوزن تہ ونواس
یہ کیتراہ ہکیم تہ ساری دمہ برتھس
وزالس ژو ونیا لس وارہ وار
مکر ژھ بازیت منز کیا نفع چھی
ژہ اگی بوزک دپُس تمہ پان ماری
شتر گن بھرت ماتا مال گیمیت
یہی گت گیہ بر سیرس نیز گو
مہ دِم رخصت پلنگن پتہ ژہ پانہ
دپیوس رازن پلنگس پتہ دندی رتھ

دپس یم تورہ دِتوئی ون گژھی تن
ژہ یدوے ژو منگگ نیشری بو پانہ
وپک یتہ ین بوزت بتھکن بمینا
تھئی ونِ لتھہ گوس تھیہ کرہ منتہ وتمن
دپس تمہ رامہ چندرن راج چھم دا
منتھر پیچھہ ژن شتھر گژھہ موالہ گالن
دِین کیکئی وچھو ادبار کیاہ آس
گرن چالس تہ جامن بیارسی چاک
تھوی بتھو ساروی گنزرک سین شتو
جگر ژ تھم ساکم گتھہ نارہ برھم
گرت لتھہ کیاونت بیت کنیا چھوچارا
منتھس آمرت تہ برگن ہیو لہ گالن
ژہ پیم چھولی شاف پانس چھینہ تقصیر
مری لس ست ون گرتم تک یا دس
مہ چھم اک رامہ جوبس چھم تی بس
جگر ژ تھم گیہم والنجہ پارہ
مہ بوزی بتھنہ ون ست کاتھہ بوزی
نگاہ نیری نبر رِنہ پان کھاری
گیک پتھہ تمہ آسن تورہ آمتہ
دوان آو رامہ جور ازس پرن پیو
ہرنہ لگ چھنہ اُش رِن دانہ دانہ
دپس تم شاف بدلن چھنہ طاقت

ہتن چھت بس و نواس سینین
گرزن ہتو لچھمن کا پیو آگاش
دپوس تم رامہ چندرن بہ شمیت روز
تہ بوزت ماگ آسی شراون باف
شورن من ژہ و نکن وپ گرچھون
ژہ یدوی راج بوگن چھی نیر نیر
وچھک راون کران کیتا شکھ تہ آنند
پگاہ کس داس کیہ تس مرہ کھندہ سمیت
سو بلیہ مرہ تس دپان پنسنہ یم زاب
مرن مشراو یم تس راو شوری
سوزنمس ہینہ یم ساری دولی تراد
دولی تراون چھیلی مایایہ دن نار
دویم ایشر ہین سباج زانین
چھہ چورم گت یہی ژھارن ستیح و
مقرلی سپن گژہ رامہ و نواس
انک کیکی تہ پیر نک برزہ جامہ
ستی سیتا پکن گیہ پان ماران
ودن سیتا گیک فریاد لاین

ستن لکچھمن ہتن گے جنگلس کن
دین رازس رٹت راجس کرس نار
ونے او یدیش آ دھیا تھاو کن بوز
تہ بوزت پتن لگی ساری ژلی پاف
یژھا گنزراو یژھی چنچل مہ سپین
گژھک لنکا وچھت راجت نشہ سیر
رٹت یمرازہ تھاو مت گرہ کرت بند
سو مرہ ہیکو نہ تس سیت یہ مرن کیت
مرن سارن چھپاوہ کس تہ بچن باب
مرن یم زان تم زور رچھہ گھورمی
دولی تم تراو تس نار ان وت ہاو
متھ زانن شہر تراون آہنکار
تریم گور شبد بوزت گمرداتہ مانن
پیر پاژم پان پشراون دیبست
ولن تم رزہ تراون جاحہ اطاحس
پیرنہ لگ شہر شوری رامہ راحمہ
ودن آس خون نتر وآس باران
کرت گنیشہ پریشان جیہ واین

راجہ رامچندر جی اور لچھمن جی اور جانکی جی کا بطرف جنگل چلے جانا

دپیولس رامہ چندرن ونیت پہ
دپس تم گت ژہ یک چھی پادیمپوش

دلس تمہ رامہ ونہ والنجہ چھم یہ
دپس تمہ بوز کنس تانچھی شنن بوش

وُپُس تَم کرہِ مکٔت رٔتہ الِت سفر زات
وُپُس تَم پوٗچھم تٔتہ آمہٕ پکنہ چاپنے
وُپُس تَم بہٕ ژہ گِندتام مختہ مالن
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھُکھ نازُک گل اندام
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھِی پمپوش ہشن
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھ نٔبہ وَن حوٗر وُپِس رنو
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھ نازُک ہیہ تن
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھ باغچ بیبر زل
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھ باغچ ہیہ پوشن
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھنا تازہ گلزار
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھی اَتھہ برگ قسم
وُپُس تَم بہٕ ژہ گرڈہ باغچ ہبر لاگ
وُپُس تَم ژٕ الہٕ کرِد کمہ سختہ چانوے
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھنا ماہِ تابان
وُپُس تَم بہٕ ژہ گرڈہ شیچھ سوزِ نالن
وُپُس تَم بہٕ ژہ راز پنِت جگ گال
وُپُس تَم بہٕ ژہ کوسلا کری باو
وُپُس تَم بہٕ کوسلاون چھی جان
وُپُس تَم بہٕ ژہ چھکھ سارن اچھن گاش
گلابن کرنہ ژٕ عاجز نہ نیرنہ لل
وَنہ لگکھ رامہ چھو سیتا یہ کن بوز
مہٕ وَدوٗن وَدنہ سیتن پران لوریو

وُپُس تمہ ژٔی سواو وہی گُژھم رات
وُپُس تمہ لی مہٕ آسہم کرِمہ لانے
وُپُس تمہ گژھ ژہ رمہ اَکہ پان زالن
وُپُس تمہ کم گرم برمند نن شام
وُپُس تمہ چانُ دورِ نارہ زالن
وُپُس تم چانُ دورِ چھم چھکِس نون
وُپُس تمہ وِیہ ڈیشت کنڈ چھہ چھوٗرت
وُپُس تم کم بُمبوٗرن گرمہ گانگل
وُپُس تمہ ژٔی وچھان رود منہ کنعہ ہوشن
وُپُس تمہ یِت نہ قیمت تت نکلس ار
وُپُس تمہ ژٔی وچھانہ یمہ چشمہ لوسہم
وُپُس تمہ ودہ کھوتھ کھوتھم دلس داغ
وُپُس تمہ ژِمے لگی مازہ نہ گرہنوی
وُپُس تمہ نوٗرہ پادن تل دمی جان
وُپُس تمہ نوٗرہ زا لٕکھم تا پہ تالن
وُپُس تمہ چانو نیرن آسہ ئیتس کال
وُپُس تمہ سیر پادن ون یِتی باو
وُپُس تمہ راج تراوِن کرگژھی جان
وُپُس تم پُترک پٔنن پُسرن فاش
کھٹت چندرمہ چھاو تارکن تل
مہٕ وَدوٗن یہ ووٗت وارہ ژہ خوش روز
مہٕ وَدوٗن وَدنہ سیتن گاش سوریو

مہ ووون ژ دنہ سیت گومی رنگ بیر
ولگ بلہ پرزہ تر اوک خاصہ ململ
تریاون وچھہ شہرکو لوکو یہ وان ویہ
دلس پٹھ داغ رٹ وزلیو گلا لو
گلابس ستو سنگ ہیو رنگ سینپن
سلیپن ساری پرنزلون گل آواره
پکان گی تت کو ہیپن پٹھ آل ہینہ زنگ
ہنہ لیکی شیشہ ژھٹ ژج منجھو گیہ تیز
ژنگ منزل ژ نگ ہینزن کھٹ یان
تھے تم گی ڈنڈ کہ قن منز رٹ جایے
خبر بلہ بوزہ کوشلا یہ کنت گو

مہ ووون ژ دنہ سیت تیشں پوشی سنگ
پکان گے تر ہہ وی ازراہ جنگل
دیپ کیا سنہ ونس منز کتہ رٹن جایے
دیوک ویرا کس سا تس نہ ژالو
تہ ڈیشت حال مسول ہیتہ کھینیز
پھلن تل بلہ دشن دن دوباره
بدل گوز ہیچھ پوشس کار تک گونگ
ونس کن لج خلایقن پوہ ہینس رنز
خلق ہیت پھیر ساری آی ریوان
زنم کتہ چھر تہ گرمس کیا چھیہ پرواے
ونہ لج رازہ پوترس کن ژہ کن چھو

کوشلا کا راجہ رامچندر جی کے فراق میں بلاپ کرنا

کوسلا یہ ہندہ گبرو
پرہ یو رامہ رامہ
کتو گو ہم ژہ تراوت
آلی کس منہ ناوت
لگو یت ژھا یہ
نارس وتھہ بولا یہ
گنن پھے کنہ واجہ
زنگ چھنک ژہ راجہ
پھیرہے اند اندی
جامہ چان سوتہ سندی

کرہ یو گورہ گورہ
کرہ یو گورہ گورہ
کسو ہکہ حال ناوت
کرہ یو گورہ گورہ
ہی کر چھس یو ما یہ
کرہ یو گورہ گورہ
شری کرشنہ مہاراجہ
کرہ یو گورہ گورہ
لاگے پوشہ گندی
کرہ یو گورہ گورہ

رخصت ہونا راجہ رامچندر اور لچھمن جی اور جانکی جی کا بابت جانے جنگل کے اور راجہ دشرت کا بیہوش ہونا

لول چانو وُن یہ آمو
بیہ گژھو ہم ژہ راوو
نیرہ ہا بارز اری
پاؤن لگے بوپاری
نیریو دارہ پتی
تایہ دل گوم پتی
یہ دپیوم رامہ راجہ
آدنکہ سیرہ باجہ
یہ کمو شاف آسی
ژہ گو ہیم دنو اسی
ژہ پیر تھم برزہ جامہ
پریو رامہ رامہ
لو لہ ہنز للہ نادت
وُنتہ نو کینسہ ہاوت
نیریو شامہ سئے
گاشرہ لالہ ترئے
دوپہ رنو بو ژالہ
لاچھس مایہ زالہ
اچھن ہند گاش کتیج گوم
کنہتہ چھمنہ آش کت گوم
وونہ لگ رازیلہ حوال بوزن لن
وون دارا ہ نہ جامس کرنہ پارہ

ژھارہ ژھو شہرہ گامو
کریو گورہ گورہ
رہڈہ نم لوک ساری
کریو گورہ گورہ
لاگیو کاہہ پتی
کریو گورہ گورہ
خوش آیسہ اورہ ماجہ
کریو گورہ گورہ
تمنہ کو یپکاسی
کریو گورہ گورہ
بو ژھارت گامہ گامہ
کریو گورہ گورہ
جگرس ہنز بوساوت
کریو گورہ گورہ
بارمیان چھی ژہ مئے
کریو گورہ گورہ
کسو کر تھس حوالہ
کرہ یو گورہ گورہ
سری پرکاش گت گوم
کرہ یو گورہ گورہ رو
وونہ لگ زار پنس الشیرس ان
وونہ لگ گیاہ سناگن کی اوارہ

دنشتھٕ تس دِیُت لبا ہیکرٕ ساوہ
گژھ زمٕس ژٕ لنش آمُت نرائن
شتروگھن ہیت ہیمت شتھگھنس
کنسف چھک پانہ آدت پیٚہ ہونگا
کروتہپ زار باہ انگس ہمو پان
ولیس لم منگ گرھی ہیا کوسی چھی پان
ییٚن آسوس پانہ تس اوتار دھارِن
توی بابت سو ستیٚن پانہ ونوس
تتھی ادارس سیٚن درہم تہ برہم
نہ بوزِت رازہ بیتر سینس وونس
ویٚن ہتکن وہیہ اکہ ون گمت اوس
پکن ازدو رتم بونہ ڈیٹھہ ژاھیا
کمدن ترکش وتن لتس تیر دارت
وچھن رِشس بالکاہ اک پان سارن
وَدن وونس ونم ون گنا گرن تم
ژٕ گرھ ون پانہ زن لوی گوس دکریتشر
تتھی گو رازہ پانس شہ زر آتش
لگس لم شانہ ژمار نہ جیرکتھہ اک
پرشک لتس چھکت رشہ کُس اسن کیہ دلیٚشن
وتن بامت تمن ہتو تم ییٚن پاپ
گبر گبرہ گران ہتو تان نگی پران
ترتھس رازس بدل اسی پن رِش شاپ

پیہ وچھہ دیہ کارت گیا آسو شدہ
وَرن چھی شیشہ ناگک پانہ لچھن
چھہ سیتا پانہ آمژ بوم زمیس
برن پانہ چھی دلیتا کرن چھی زتہ تینگا
وَدان آس اد لتے ڈوھیوس نان
دلیس یمنہ اک گمہ ہم گبرارہ ہیوپان
کرتہ ہیٚتھان از راون چھو گاگن
رہیتھا سیتا پیہ ہنہ لنکا پیہ گرد آس
وون نادارہ تہ بیہ پین کاشر لیٚتھر آس
تمس بونہ پیہ اک زمکہ پاپ اس
تتی بونہ پانیہ دشم سیت انکھہ گوس
گمان لتس ئژی ہیٚن گونہ کیا بلا یا
ژھنڈن لم بچھہ رتس لادہ مارت
تمس ہمہ نیرہ شبت زخمی ہمز
پتن بیٚ باج نا بیٚ گمت جہم
تمن ادہ باوِنس پاہ آو درپیٚ
تمن لنشہ ترتیش ہت گوزن پیٚتن گاش
بدل زانگ جگرس سپنک چاک
اچھن ہند گاش اسہ گت گوبزوی ون
دست سیلی زدنہ وی تس یی توک شہاپ
تسند درشن کرن روزی ژٕ ارمان
ژٕ کر انصاف ون وا تیا کرن پاپ

دوہ انگ نالہ تراوِن باکہ لاین	حبگر من دوہ بیمس تہ شرا کہ لاین

راجہ دسرت کا رامچندر کے فراق میں جان بلب ہونا

وندہ یوٗمنہ بوٗ پاون
وِچار ناگہ وتہ لاری
برھمہ سرہ کہن دمی کہن
اچھن ہندہ گاشہ پیوٗتی
کال راوم رہیہ تن
گشہ تیر لایتھم مہ
اشہ فیرن ہرم تن
فیالشہ کہن یمہ یوٗ
ہمسہ دارہ گرھت رٹی دون
ژہ روٗد ہم گت شالی
گنگہ بلہ ینہ چھو آدن
ہمدہ نو کنھہ مہ چانوی
چارہ بوٗلانہ وادن
ژہ زہ گوٗکھو مہ نشہ دوٗر
وٗزہ پانہ ناگہ رادن
ناو تن تراو کینہ
ہاو موکھہ تھاو لادنہ
برنہ بل ییُھنہ راوی
آلو دِزہ مہ نادن

ژھانڈہ بھو رامہ رادن
نوٗنرکہ تارہ پراری
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
خوش ایون ہندہ یوٗنی
ژھانڈہ بھو رامہ راد
لشہ چھیم نارِن رہ
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
ہر موٗکھہ ونِ دمہ یوٗ
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
گرانکہ ندی وٗٹھہ بولای
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
دین یلہ بانہ زانوی
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
سیزہ تلہ یلہ ترٹھم سور
ژھانڈہ بھو رامہ رادن
باو سر دوٗدمہ سینہ
ژھانڈ بھو رامہ رادن
رامہ رامہ کرکھہ بوٗ تراوی
ژھانڈ بھو رامہ رادن

نترن منز رٹی پاد
فرہ یوُنہ چھوآون
ناران ناگہ پہ اری
پراری سیت ساون
سریس چھو کاش چاپوی
سوی چھوی پوک ساون

بٹ شیرہ گن ومی ناد
ژھانڈہ تھو رامہ راد
وانگنہ جاے ژھاری
ژھانڈہ تھو رامہ راد
سوی چھو پہ کاش چاپوی
ژھانڈہ تھو رامہ راد

دوہ نہ لگ ذہر مہ رازن کرہ ہی لوکس
ولپہ ہمہ توہ کیا کر تھم ژہ نیکی
وپہ ہمہ توہ کیاہ پہ کار سگر تھم
اچھن ہند گاش اسہ رامہ اوتا
وپن لس گن دہم ہتھ زالتمہ دنیا
پرنہ لگ رامہ رامہ صبح تا شام
پرنہ لگ رامہ رامہ لیپن سیتین
کرن لیس رازہ لوکن پٹ حکومت
ولنہ زن آسو آمت کریہ زالس
سیتین بیہوش تخت و تاج تراون
پنجرہ منز باگ یلہ لٹ لٹ نبردراو
ژن جبہ جامہ موکہ لاون انتہ کھو
وچھن نہ کانہ گبر نہ کینہ سند مول
وون دارا تہ سمسار روان اتھ
سو نس یلہ نارہ سیتن زالنس زو
شترگن برتھ تا لینہ منگناون

گیس لٹی ناٹ کو سلایہ فرش
پہ کنہ آسہو کی تمہ پستر اوت بہ
جگر ژھٹہ تھم شسکہ گنتھ نارو
کڈت ژھنتھم تہ کیاہ وتھم
وزان چھس تمہ پزن تم پالتمہ
فرن رالتس پہ پاتس ہیتو
سوابتر موکھت گو آئینہ
پرن شیوہ شیوہ وون نیرہ ہرن
کرنہ لگ چاک اانس تہ
وچھت گو پاپن نیند رشی ماو
وچھنہ لگ کس چھو زامت کس تمہ
وپن نودار ژھارنہ لگ چھاو
اکس اگ وینہ سیتن ویپ زن ژہ
وپن کیکیہ پٹہ ناخوش سٹھا آسہ
شہ کیکی آیہ من نس ساووزن
رتھ آیس تان نمن احوال باون

ودنہ لگ بھرت جامن گرِ پارہ
مرٔتھن مٔژ سارِ سی فریاد لاین
پلن چھاوُن گلہ چھاوِن کلسن تل
ژٹن سینہ دِتن لٔتِس زورہ نالہ
سٹھا لِتھ گوُس ژٔہ رتہ آسُن تارن
وچھن رتہ جاپہ کوسلایہ نیش ژاو
ونن ونِ گیاہ سٔیُن نتہ وُن کٔھمی وہ
کرن دیوانگی سینس دِتن چاک
دُونہ وی کلہ ۂت بتہ الہ ناوِن
وٕدن دیونک لسو تَوٕ آسنو آی
دیونک کرو دتر اوِت روز توو
دِتِن تم باجہ پٔٹھ وارہ نِزروُن
ویچھو ون کیو تتھس رازن بنت او
خبر چھا رامہ چندرن بوز پانہ

ہرِت کتہ ہال میلیم بیہ دوبارہ
یتم دِرشن دِتم تس ناد لاین
اَبن کتہ سِریہ گومت آنہ گمِس تل
دِتن تس کُن بوکس کرِتھس حوالہ
دَیِتن لی آسُن وُن کیکی بومارن
وٕدن دیپنس یمہ گم تھن معصوم واو
دلیس تم نالِھ گبرو بۆتھ کنہ بہ
سٹاہ کیکیہ پٔٹھ سیپُن غضبناک
جگر مُژہ رتہ ممن سوراخ ہاوان
یِمہ چھیہ لتس رامہ چندرنہ خوتہ ٹھہراے
تسند کارن یمہ نیش لوہ بوز توون
قبیلہ خوتہ وارہ داد گوُنن
دِتن نزو نزوہ پٔٹھ بتہ گبرہ سُند ناد
ڈنڈک وو نہ مزنہ چھیو رٕشت تم تنگ

چلنا بھرت اور شترگھن اور وششٹ منی اور ماوران مہاراجہ رامچندر جی کو واسطے بلانے مہاراجہ رامچندر جی کے اور وہ آنا اونکا جنگل سے

اچھو لگ رت ہرینے
سشیرہ پٔٹھ تاج تراوُن
تتہ جامہ مُوژہ راون
شایس کٔشنہ علاج
مال مرت تہ تاج گرمی راج
شتور گو آسمانس

رامہ رامہ لگ پرنے
بھرت رازہ خنگ ناون
رامہ رامہ لگ پرنے
بھر بھتو سشیرہ دیو تاج
رامہ رامہ لگ پرنے
زلزلہ گو جہانس

رازہ کھتُ پٹھہ وِیمانس
سَمِت آو سارُ کرانوی
چارہ نو کِنھتہ زانوی
سَمِت آو سارُ قبیلہ
کالَس کِنھنہ حیلہ
زُست آو سارُ عالم
کالَس کیاہ تمِکُ غم
کیکی لج وَدَنے
مَرِت گو کیاہ بہ بنے
سَہ متر الج رِیوَ نی
بُود فیرِئ سُوَنے
کُوسَلاّ آیہ نالن
دُپُن تن نارہ زالَن
کُوسَلاّ یہ ہیوُپ تمن دوُن
سَہ مِترا یہ دُپ فرمسن
مارِنہ لوکَ لگِ پان
کالَس کیاہ چھوا اَومان
شِتر گنُ چاک دِت دراو
دِین ہیو معصومن واو
بھَرت رازہ دراو لارَن
ڈُنڈ گوَن واتُ زھارن
وچھُن یلہ ہمریہ رئیس

رامہ رامہ لگُ پرِنے
گَتُ گو رازہ سانوی
رامہ رامہ لگُ پرِنے
وَنیا ہَس زار وِیلہ
رامہ رامہ لگُ پرِنے
کیکیہ پٹ کرگ زَم
رامہ رامہ لگُ پَرَنے
بُتھِس لج رَب لدنے
رامہ رامہ لگُ پَرَنے
زورہ لج نالہ دِنے
رامہ رامہ لج پرنے
سُنبل کرنہ دُوَن گلالن
رامہ رامہ لج پرنے
ہیوُر کھتُ کِنہ وِتھُم بُن
رامہ رامہ لج پَرَنے
کیکیہ پٹ کرگ ہان
رامہ رامہ لگِ پَرِنے
بوزِنہ کِنھنہ تس آو
رامہ رامہ لگُ پَرِنے
اَچھو گِن خون ہارَن
رامہ رامہ لگُ پَرنے
گرہنہ سیتِ گٹُ گمُت تس

آنا بھرت وغیرہ کا راجہ رامچندر کے پاس جنگل میں اور رخصت کرنا بھرت جی کو کھڑاؤں ساتھ دے کر

کوٹھن تانِ وانمُت ہس
وُچھن یلہ مَلشہ خانہ
پمُت زَن آسمانہ
بھرتھن یلہ سول حال ڈیوٹ
دِیُن پادن دمس مُہوٹ
وُچھس پمپوشُہ ہش تن
مَتھن ہم پاد نیترِ ان
دُپس تم رامہ چُون
کتو چُھک یور ییون
بَبَن ماجہ کرُمہ سمواد
ییتہ یور چھُمنہ کُنہہ یاد
بَبس پیٹ نالہ تراوُن
بایس حال بادُن
بھرتھن حال ونُن وادی
دِیُن کم کرُ ستان کُنہہ دِن
رِکھو پُرِتھ سارِی شُتھ آسن
بو مو سپُرٹ چھُم ونواس دُن
بو وَنہ ہس کولہ اندر چھپِتھ بو واتا
بو وَنہ ہس چھُم گرتِھ ژلیا زاہ
بو وَنہ ہس پتھر پرن تل چھُکتھ رن مول
بو وَنہ ہس زیوگ سوی چھُم گرتھِن تان
بو وَنہ ہس بھاو گن بو وَنہ لگس گن
بو چھِس پچھیت پتھر المہ رُٹ کرکھنا

رامہ رامہ لگُ پرَنے
ہران آتشُ دانہ دانہ
رامہ رامہ لگُ پرَنے
وِسِت پیوتان پتھر بیوٹ
رامہ رامہ لگُ پرَنے
شِیشم خاک ہَن ہَن
رامہ رامہ لگُ پرَنے
بھرتھو کیا نہ چھُک ریون
رامہ رامہ لگُ پرَنے
وُچھُم کیاہ چھُم یہ رُویداد
رامہ رامہ لگُ پرَنے
دادِ لبہ ہم دِے چھُس ادیہ سوکھ نہ آیند
سووَنہ ہم دِے چھولس کُنہہ چھِنہ رواے
سووَنہ ہم لتس لِتشن ہم یوگ سادی
سووَنہ ہم لتس منڈرہ لوکس اندرن
سووَنہ ہم دِے چھولس تہ ویاز کاسن
سووَنہ ہم مہا بھارتہ واتہ بوزن
سووَنہ ہم وُندہ گرشُدھ دی چھُو واتا
سووَنہ ہم صبح قُل شوپینہ لج رات
سووَنہ ہم سارِ لی دی چھی رچھُن وقل
سووَنہ ہم چھُون یوگن ایشر کنوی زان
سووَنہ ہم ایشرس گُچھ پان پشرن
یہ وِک درشن سونگ ورشن ہَرکھنا

بُو نوُون تو رہکی یت
ودنہ لگ بب زِتن ہوس
نِشھِن زِھ وِت بران بوس
مِہ نوُون کوبھہ گرم ہان
کتُوز لُہم رَہ بھگوان
کتوز لُہم مِہ تراوِت
اَی کُس مِنہ ناوِت
ہرِیس لگمہ گرسہنے
وچھِت ینہ حال سانوی
بھر تھو گزہ نگر کُن
مِہ نوون تو رچھی ین
... بھاوگاش

رامہ رامہ لگ پرنے
تتھے پتھہ شرستہ موس
رامہ رامہ لگ پرنے
بوکس کرہ منہ پنن پان
رامہ رامہ لگ پرنے
کسو ہکہ حال باوِت
رامہ رامہ لگ پرنے
مِہ نو زاہ موُل زانوی
رامہ رامہ لگ پرنے
کو ملا یُو یہ سوزُن
رامہ رامہ لگ پرنے
ہرین تراو پرکاش

... پیچ اتش
... نے

... ؤں ساتھہ دیکہ ...
... مہ رستن چھہ لاین

سو پچھوی اَدہ رِشہ وِرہو آسن رٹن وَن
گبوُر ہس نِشہ چھوی گٹہ اندر لال
وَنہ لگ سو پنہ کین چھہ ہن ہنمول
بوونہ ہس غوصہ کم کم چھہ بنیمت
بوونہ ہا گرہ نیرن گوم اَو ہان
بوونہ ہس گرہ زن کاکہ پتاہ بونہ
بوونہ ہس گیم زن ہنا برتہ پنن پہان
بوونہ ہس کیاہ بو کرہ ڈل سار عالم
بوونہ ہس چھس وچھان گنہ کنہ دیم نا
بوونہ ہس لیسنہ بب کیا چھو پایہ
بوونہ ہس لیسنہ کنہہ دن بای تہ بند
بوونہ ہس لیسنہ کُنہ آسی لبن جای
بوونہ ہس کس بو ونہ یم دوکھ تہ دادی
بوونہ ہس لیسنہ یم سنتان کنہہ دن
بوونہ ہس لیس چھہ ساری شتھہ آسن
بوونہ ہس کشٹ چھم ونواس رٹن
بوونہ ہس کولہ اندر چھس بٹھہ بودانا
بوونہ ہس چھم کرتھ ژلیا زاہ
بوونہ ہس رچھہ پرن تل چھک ترن ہول
بوونہ ہس بع زیوگ سوی چھم گرھن یان
بوونہ ہس بھاو کن بو ونہ گس کن
بو چھس پو پیت بھر اتھہ رٹ کرکھنا

گگلن لس تاپہ سیتن شین زن ژن
سو یوگی پوشہ لین بب ماج پرژکال
یم نا ژول کا ہم چھم گمت ہول
سو ونہ ہم جامہ چھی اشہ سیتی تیمت
سو ونہ ہم گردتہ پتہ سوکھ چھو آسان
سو ونہ ہم گرہ سیتن کینسہ زیو نہ
سو ونہ ہم سیتہ ہن کیتول کنوی آن
سو ونہ ہم لیسنہ ڈل من لس چھپہ را
سو ونہ ہم بب چھسی بو پرژھ اکن نا
سو ونہ ہم لس چھو ایشر جایہ جایہ
سو ونہ ہم وسے ملتس دیہ سوکھ تہ آنند
سو ونہ ہم وسے چھو لس کنہ چھنسہ
سو ونہ ہم لس نشن یم یوگ سادی
سو ونہ ہم لس ہندرہ لوکس اندرن
سو ونہ ہم دسے چھو لس تہ ویانہ کاسن
سو ونہ ہم مہا بھارتہ واتہ بوزن
سو ونہ ہم ونہ کرشنہ دی چھو وداتا
سو ونہ ہم صبح قل سوریہ لج راتھ
سو ونہ ہم سارلی دی چھی رچھن وقل
سو ونہ ہم چون یوگن ایشر کنوی زان
سو ونہ ہم ایشرس گچھ پان پشرن
یہ ووک ورشن سونگ ورشن نار کنا

ودُن وارا ودنہ سیت گل گیس لی
ژہ ونمُت چھُت ہیُس سو اسیہ دوراتگا
ہیہ ژٕ تمی رات رادس کوتہ یُت آگ
ژہ ونمُت چھُت ہیُس کرہ غم اندیہ یاد
ژہ ونمُت چھُت ہیُس ابھیہ آسنہ ہار
ژہ ونمُت چھُت ہیُس اتھہ رٹ نہ کینہ
بو چھُس ہونمت پتھر چھپ کونہ ایوان
ونت ژی لیہ آسے کینہ ہنرست
بو ونمُت وبار چھیس چھم پران نیرن
ژہ ونمُت چھی ہیس … اسن
ژہ ونمُت چھُت … گرے کنہ گواہ ارہ
ژہ ونمُت چھُت یہ کینژا کینہ ہیٹ گو
توی ژہ ہو یہ ماے لاگت چھیس بو روزن
اما حیران چھس اژہ یوت کیاہ ژیر
قلم ٹل کرہ لیکھا میان ہو کیہ
وچھُس ہم ہل اچھر …
پھنہ یہ چھوری اچھر لیکھی چھینہ زیاد
دویم لیا شتہر کا تھہ پوشن گچھُم نہ
یہ چھو رحم کت ژہ یہ میانس منس منگر
ژہ ونمُت چھُت بو چھس زن لستہ دا
ژہ ونمُت چھُت بوتہ چھس یابان
خبر چھا کونہ چھک اژہ میون بوزن

دوبہ لگُ داد سیت ہنہس دیس لی
یتی ورہ چھس بولتس لستہ یانہ وان
یہ گسہ ویدگیہ ابر گژہ دیہ سندواک
بو یا لی داتہ لتس لنشہ دور ژیس ویاد
بولتس کیتہ تھا وہ لد لد تختہ دیوار
ہمو کرہ اتھہ رٹ بوسارہ ونیہ
خبر چھا یہ نیت ما چھینہ دیوان
بو تھاوس کن کنتھن ہا وس دیوگت
خبر چھا کونہ الیثر چھک ژہ ایوان
بو چھس تر یانہ آیت مہر وان
بو زالن لستہ دہ با ہت اینت نارہ
بو چھس بوزان نہ ژنہ رودی ژہ کن ہو
یہ بوزُم چھک ونہ تیتوی ژہ بوزان
کھُٹت روزان مہ لشہ تھد وتھ نیر
قلم سوی دی تہ سوی ازہ ما دپہ بیکھہ
یہ چھس تہد تہد نہ تت سا بوت تھاوس
گودن لی بو مہ پٹ ون وور ژلس ویاد
متر مو کھہ کا تھہ تیم روشن گچھُم نہ
یمی سیت چالہ ساری وکہ ونس منز
ہیہ آسی نہ ونس کینہ لشہ وار
یمس سوزی فیصلہ کرون تراون
گیم بازو ہیج نتہ زر ژہ چھی کن

ژٕہ ونمت چھُٹ گرٕژھے کانٛہہ گنٛیژ پور
ژٕہ ونمت چھُت ملی کُنٛہہ کیٛنٛہ نالس
ژٕہ کٔتٕ ستہ شایہ روزٕتٕ چھُکھ شُرٕ نیر
مٕہ چایم تیرٕ نٛٮ۪ژھ زنٕ لایہ مورے
مٕہ سیٛنٛین واوٕ سیٛتن شُراونس ناگ
مٕہ لوسم اچھ وچھانٕ راتس دوہس
بوکرو چھہ موکھ سو کھس گلہ مایہ سیتی
مٕہ اُشٕ سورم اچھن ہتوم پکُنٕ رٕت
بوچھُس یومت ہٮ۪تھ چھم پرانٕ نیران
مٕہ راکھِس گژھنہ پوشنٕ لم کرنٕ ماتھ
مٕہ رٕٹمُت وٕنٕ چھورٕ اونٕ چیٛرٕ زاگن
مٕہ وُنٕ راونٕ یہ سیتا زٕ دِرٕ گژھنہ نٕ
گلنٕ چھُس شیٛنٕ نٕ ہیہ مادٕ درشُن

پولادس ژھنٕ کرٕ لنس ششترس شوُر
ژٕلشنٕ پولاد گردنٕ چشمہ زالس
مٕہ سیٛنٛین ژھنٕ ونہ چھُکھ نا گژھن سیر
ژٕہ ونٕ چھتھم تہٕ روزٕتٕ دورٕ دور
ژٕہ گژھتم نادٕ ییٛنس ششیرم ناگ
ژٕہ گژھتم ژھہوہ وسٕنے کیلاس کوہس
ژٕہ گژھتم ہرٕ موکھس گنگا یہ سیتی
ژٕہ گژھتم سال کھنہ ہیہ مالہ پربت
ژٕہ چھُکھ برٕ شُبس کھستہ آکاشٕ فیرٕ
ژٕہ گژھتم سنٛدہ کیشہ ہیت امرناتھ
ژٕہ چھُکنا ونہ ہلمُت اندرٕ لاگن
ژٕہ گژھکھ ونہ بدرس آگنیا دنٕ
دکھنٕ گرٕژھ چانٕ والنٕ سونہ ورشن

ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مٕہ ہاونٕ
درٕ زنٕ چھم منٕ سُتھنٕ کرٕنٕ کونہ تھاونٕ

ہری ہر گورمنٕ ہستس کرُنٕ بند
شرنٕ ادہ گوی چھوہنٕ آسٕتٕ موکلاونٕ
شرنٕ گونا ژٕہ کُنٕ ونہ میانُنٕ منٕ آرٕتٕ
ژٕہ چھُکھ گژھہ راژٕ صحا فولہ ناونٕ
گلنٕ چھُس اکھسٕ سیٛتن گیٛم کوم
ژٕہ امہ اینہ گٹہ اندرٕ چھُکھ گاشٕ ہاونٕ
پچلنٕ چھُس تارہ وگنکہ نشہ بودھ زنٕ

کریاینٕ زوٕ بلٕ واتُس نہ کُنٛہہ اند
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مٕہ ہاونٕ
توی گوم راژٕ دوہ دوہس گیٛم رٕتٕ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مٕہ ہاونٕ
الٕنٕ چھُس وگنہ سیٛتن اٮ۪ژٕ گٹٕ گوم
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مٕہ ہاونٕ
وچھنٕ چھُکنا شُرٕ چھُم پتہ سہنٕ نٕ

ژٕہ ونمت چھُکھ سہس اَتھہ گاوچاونا
گنیانک کیلہ پھَل دُال آسو تراومت
ژٕہ چھُکھ ونمت چرِہس اَتھہ شاکھاونہ
بوکٕن ونہ چھُکھ ژٕہ بوزن وال میوٕنی
ژٕہ چھُکھ تم چورِہ ہتہ ووددامہ چاون
بو کو تاہ چانہ درشنہ پوچھِہ وداسی
اَشِس سیت رٕت چھُنا پلاد ہارن
سوکٕس ونہ یم نہ ون ہینِس مَنِس رٕات
توٕی کر چھُس امس لنشہ سیر ہاون
یہ قاصد مَن دِپس اَن خط اَیات
کرُن اَت غش تہ کھت چت اَشو چھو ترادن
اَمِس فِہ آس کاماہ خط ژٕہ نشہ ژٕن
اکِس کتھہ ہیت پھن چھُس میلہ ناون
بورٕٹہ ناون تحم تن چھُم یہ کوٚہ مَن
دزن چھُم وَرٕ رزن رُودن تہ واونا
بو چھُس خنگل رٕتت اُن راکھسو گوٚیہ
ترٕشی گَت چھی چھو ہستس مُحہ پاون
یہ مَن زالی تھی لاگِتھ وُپرگات
ہن اَدہ اَندہ ہنت تان منده چھاون
یہ مَن کر چھوی پھیر گُنہ پیر تھاوَن
خرس شُند مانچھہ ہو کھاون تہ چاوَن
نہ چھس راتس نندرہ نہ چھُس دوہس کار

ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
شرِیرک عمر چھو شالس اَتھہ اَت
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
وَدَن چھی لوکِ شر چھُکھ موال میوٕنی
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
وداسی گونہ یم بم بھکمت آسی
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
بو چھُس کھوژان تمِس لگُت پرِدگات
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
یِتنکُ تت یا تنکُ یت اَنہ پچھہ کت
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
یہ ماگو خط رٕٹت بندُت زٕٹت دِنُ
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
اگر زن سہہ زن دزن چھُم نارہ ہین
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
وُچھو مہ وُن مٕے بدہ مَن گورٕکن فیوٕر
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
اَنگجہ سیتن کران وون پرٕہتن وٹ
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
چھو مُژران مُہرہ واستن باگراون
ہری ہر گونہ چھُکھ درشن مہ ہاون
چلن دریاو ہو لب تشنہ گُنہ تار

شتنیا ہس ٹ پہ چھُی بستی بساون
دوہس اتہ چھو کم زال اُون
ہنس کیشراہ چھ پہ چھم شام ہواون
ژشن واٹن یہ کرچھی کنیسہ ہنز کوم
پکھن ٹ وُف نکھن ٹ شر چھہ راون
آ ایلہ ستره کھارن کھر چھو کاسن
دِیی ہرت کرِت گو کلن تہ کاوَن
ینہ ینِدر زنہ ڈل گوتم رِشن گو
وَنی کیاہ کرمہ یم سیماب کھاوَن
سَداشیوہ یانہ یم یُت ہمن کرُم صاف
ژلُس یم پرِوُپر چھم لرِہ ساون
وچھن لوسم نترِیت یک پرباتن

ہری ہر کونہ چھکُ رِشن مہ ہاون
سُوَن کیپن ژٹ اونن تہ دونن
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون
یہ چھی نُش وَنہ ناوان ہشہ کُن زوم
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون
دِیدر وُنہ ناو پوچھن پچھن تہ ماسن
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون
تتہ پیٹھہ چندرمس جامِت سوئس ژو
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون
کرُس شِنیس کران یی شراوُن تاف
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون
گوُی کیشا ژیہ دُنہ چھکُ گو تہ واتن

مہ چھم تی آتش یک پرکاش تراون
ہری ہر کونہ چھکُ درشن مہ ہاون

گیس کیکی بھرت ہت بیہ ونیامُس
گیس کیکی ونیس سٹھاہ زار
خبر کنہہ چھہ نہ ون کیا وَنہ دلیس بو
خبر کنہہ چھم نہ یت بوزنہ کیا آم
دِژم پانی برِت گردن یہ شمشیر
دِین چھس ون زمینس تل گژھم جاے
وتھم تھد پوشہ تھر چھس نرِہ گیمر
اسن دِیُنس ژہ گچھ چھکُ میان ماتا

وَدُن تھہ پیٹھہ چھو رنگ ہموار آلبس
مہ بخشتم یژ گیس پانن گرفتار
کرُن لتس اوسہ یی پانی گیس بو
سیُن دِل سوختہ بازانجتہ گو خام
وُدھم پانی ژوس شینس نبر نیر
چھسی پانن ژہ کیشراون کرم پایے
وچھن چھکُنا بوزن آگاشہ پیٹھ
کنہ ی انہ کیا ژہ کیکی کیا کوسلیا

ژہ گنہ دوکھہ برزنہ میہ ژلنہ سانے
ژہ یت تان زندہ چھکت تان چھم ہے

دیٔن یی لیو کھمرت اوس کرمہ آنے
مرت آسی ژہ وی کونٹھس اندر جایے

شانہ ریپہ رامہ چندرہ الا چھکس یامن
کامن چھم چانہ درشنہ چی

دورِ چان ون بوچھمنہ ژالن
ژھارنہ درایہ سی شہرن تہ گامن
کرانہ بودرایس ہمہ تت ژھارن
پان لاچھس تہ لگیو نامن
پانہ چھ رامہ جو ایشر آمن
شتر گن بھرت چھی گدھر
تشندی تیزہ سار انہیان گالن
سنتان اسہ زاکت سیر ہکنہ اون
رامچندرہ لگیو سہرہ نامن
یرژہ سیت دمیو دوژی دامن
راونہ سنزہ ویرہ زنم آک دارنا
لچھمی چھہ سیتا لچھمن چھو واہن
دیہ ناد ٹوٹھ چھی ہدن تہ ساون
روزنم سہا چھم مہ مھرہ واسن
محنۃ مالہ کمکھی تیرہ چھی آسن
پرزلہ ونہ اسہ کونہ آہ گٹہ کاسن
تو تاکیکی گرہ گرہ باسن
شیوہ جی چھینا ژہ سیتہ سیت آسن

للہ ون ٹھو تھم زلہ ون نار
کامن چھم چانہ درشنہ چی
مایا یہ پرژھ کوہ گیس بد نام
کامن چھم چانہ درشنہ چی
لچھمن شنکہ چکرہ باس سانے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
موہہ مایہ اگنیانہ دوریس گو
کامن چھم چانہ درشنہ چی
ژی رست زاہ مہ چھمنہ موکلن پایے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
بومہ بار کاسنہ آمت ژی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
رامہ جوہ ون خوش آسم ژی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
سارنی آہرن باس سانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
ونہ دود چھم نو کاسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی

زمنس دَشرت کشف اوٗس آسن
سیتا یہ وَرنہ آک لتہٕ تہٕ اوس بابن
رامہ ناو چھُے سارِ ونده داد کاسن
سمسار سورُی برم چھُے آسن
ولہ زار وَنان شیر تزاوہ پاوَن
پادن مُنِ ونده لگیو ناوَن
رحم رچہ کامہ چانہ کرہ ون آسن

کوٗسلیا چھہ آدِتے آتما لی
کامن چھم چانہ درشنہ چھی
گنہ منز باگ گاش باسالی
کامن چھم چانہ درشنہ چھی
آدنہ اسہ زاک جان سنتان
کامن چھم چانہ درشنہ چھی
منز باگ وندس رشی باسانی

پرکاش پرت جایہ زی چھُہک آسن
کامن چھم چانہ درشنہ چھی

تسنز لیلا سہٹا یلہ پانہ بوزن
تسلی کرُنہ بھر بھس گرہ سوٗزن
دِلاسادِت بھرُت سوٗزن بخانہ
کرن یژ کال تامت کھراو راجہ
دِپن یلہ رامہ جوٗ آوارہ سینپن
دپن یلہ تم زہٕ بارِن گی اوٗوارِ
پرکھُٹ لتن رازہ شرادکہ دوہہ دوان اوس
ژوملاک ساپنس دیو تس نِش درشن
یدِس گوٗ تیر ہت تکاھن متن پر ان
ہمتی دوہہ پترہ لوکگُست گندِت آو

کرن خوش خوش کرِت فرت سوزبان
اَتھس کِت کھراو دِژ نس نن یہ بوزن
اتھس کت کھراو دِت کرنس بندانہ
رچھُن رَن ندوٗ پنن ممہ اوٗرہ ماجہ
ونہ لگُ گراوہ منیجی لچھمنس کن
اکِس اکِ ست کران بونہ تم زہٕ آسی
پرُوہنت سیت ممتہ آ پیا دِوان اوس
کھرِس رِشم آدِ مہراز مِن قہر سینپن
کرن تم دھرمہ راژن کوم آسان
پتر ڈیشت کرِیا کرمچ گندٕن ناو

قصہ اہلیا

اَہلیا شاپہ تشیہ یلہ گوٗ کرنان
پُوٗزن چَندرمہ ہش سیتا یہ ہاوان

خبر چھپیا تمس کیا یاف آسوی
ریشہ اک گوتہ آسس دپن ناو
تریا آسسن پرزلون ماہ تابان
گلان تیسی پیشری بوین جے
پریم ریشن سندسٹھا تس اہلیا یے
دپن دوہہ اکہ وا ہند ازہ کامن
یند رندوی لشہ یلہ دراو لارن
یلہ منز واتھ تم تتہ لاگ تتھ سنگ
پہ آرل یلہ کوکرہ سنز ریشن بوز پاس
ونیہ لگ یندروں تے کیا چھو چارہ
پکان تان ریشن سندس ڈیرس اندر گو
ژہ گوہ گوک اردہ راتن آرہ کروتی
تہ بوز تہ ریشن ندیہ پٹ آولارن
دتن تم شاف یندراس کرن کرود
یندر گو ہادیوس لشہ پرن پوہیا
دتن تس ورژہ گژھنی نتر پانس
دپن تم اراو ونی لچ نا اہلیا
پتو یلہ رامہ جوتت واتہ پانے
غرض یلہ رامہ لچھمن سیہ ہتہ بیتا
تسندہ اتھہ سیت دتھ تھد گیہ شیلا

شران سیتین دپن تس شاف کاسوی
دپن تس آسو ایشرہ سند سیٹھا باو
گران سیوا ششس گنزران نارن
دوہس راتس سورائی آتس تم دے
ونس منز باگ ہیرت برزہ کائے
سیٹھ دیوانہ کرہ تم چاک جامن
اچھو گن آسو ارارت سوہارن
کوکر لاگت اردراتس دژن بانگ
گڈ وہت وتھہ ندیہ پٹ دراو شرانس
دپن تم داز ریشن سند ریپ وارہ
ندی لچ تس ریششس ونی یہ کیا گو
یندر پٹ کن گرس منز باگ واتوی
وچھن یندرازہ گومت ہیرہ کارن
بگمن تہند پان سیتین تس تتھی زود
گران زاری مہادیو پانہ ٹوٹھیوس
سیٹھ دلخوش شران گونا رہس
دتس تم شاف گژھ سیتین ژہ شیلا
گری سوی زندہ یلہ ژلنی ژہ ہانی
پکن تت جایہ گی ڈیٹھک سے شیلا
کرنہ لچ رامہ اوتارس یہ لیلا

مشرت مول ماج لشرت ژہ ساری
رامہ جوہ لگے پار پار سے

پچھہ ریپہ بلہ آگ کرمہ اوتاری
امرت زل سپُن جاری
رامہ چندرہ لگی پار پارے
بوتہ رٹ کھار بھن وراہ اوتاری

ہرنکشف کیا آس بلہ اہنکاری
پرہلاد کرنہ آگ نرآرے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
نرسہم دارٹ ژی نراکاری

بلہ دانوس آس کھ داہمہ اوتاری
بوتہ راژ تل گو سو خوارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
وٗت بت چانی چواپاری

بارگو رام بلہ آگ اوتاری
خالی سپن تیرہ نارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
تمہ تیرہ سیت کیت کھتری ماری

ژی چھُک چوتر بوز چراچاری
ژی چھُک آسہ وُن سادے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
ژی آگ کامہ دیو رامہ اوتاری

کرشنہ ریپہ بلہ آگ پراوپکاری
گوکلک موکھت گی سارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
کمساسُر سپنُن سمہاری

بندرلاجت بودہ اوتاری
کلہ یوگک گچھن گرفتاری
رامہ چندرہ لگی پار پارے
درشن کرنہ ین دیوتا ساری

کارگیر دارٹ چراچاری
ساری سپنہ سمہارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
سوکلاوہ مک تم تہ زکنہ ناری

دمہ ہی لولہ پھل کھن چار چاری
گنڈہ ہی جامہ زرکارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
وندہ ہای زوکا سحم لاچاری

منہ گال ر الکھش ژلہ دوہ خواری
سینہ زڈل تم لولہ نارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
پرکاشہ گاش آن چواپاری

شروع ارن کانڈ سیر اور گلگشت کرنا راجہ رامچندر کا

اور آنا راجہ یندر کے زاغ کا سیتا جی کے پاس نظارہ لینے اور طاقت راجہ رامچندر کے اور جٹاین گگس کا راجہ رامچندر کی خدمت میں حاصل ہونا

اگٔس ڈیوکھن ہمس لشہ پیٹھو یژ کال | پنُن رژھن بتس ہم ونس سارٕی ہین حال

وُچھک تتھ پرتھس ٹھ جانوارہ | وَنُن لچھمن چھو بت کیا چھو جاراہ

تمن زرکش ونُن تامت وچھس تیر | تَتھی لسن جانوار وُنسا پھیر

بزاری آس ون تل پران سوچس | ونن سومی جانور یاگر لچھمن اوچس

جٹاین ناو آسس جنش ہتن آو | ہتکھ پانس بٔتن کرس نہ شاہ باو

پکن گے آس لٹ لٹ پیر زاون | لبن پیت جای زل تہ پان تاون

وُچھن وٕی گت سٹھا آسن تون | تھون آسن تشکہ بر سار پوشن

پکن ہیہ وتہ گژھن تتہ پوشہ باغی | کھون پتہ لگہ ورن تتہ ناگر وادی

دوان ون ہسن وگن تتہ پوشہ باغن | چھہ سیتا رامچندرس لوش لاگن

دوہہ اکہ گیہ ہمس لشہ پتہ ہیو اوا | وُچھن سیتا یہ نشہ گو بیدہ کاوا

دتس تم رامچندرن دریہ ہند تیر | چلت گو وُنہ چھس چلنس گئی نیر

سمی چھی کروٹ کرتھ آسہ ژاٹن | تہ آسس راکھسن ہند پیول گالن

کرک بلہ ساوِدان سمسار باٹن | برک آنہ بلہ ڈیوٹھک ٹھنڈ کوون

تچیشور ریش سٹھا تہ آس آشن | رتمی پیم ساری گھر آس کاشن

آنا سیپ نکھا ہمشیرہ راون کا اور عاشق ہونا راجہ رامچندر اور لچھمن جی پر اور ناک کٹنا اوسکا لچھمن جی کے ہاتھ سے اور جانا اوسکا کھردیو کے پاس واسطے فریاد کے اور کھردیو کا مارا جانا

ریشو ون تتہ بلہ آشرم تھو | ژاتس تھاو پران پتہ کن بوزون نو

تصویر جٹاین گرگس اور راجہ اندر کے نزاع کا اور جٹاین گرگس کا راجہ رامچندر کی قدمبوسی حاصل کرنا۔

... راون کا راجہ رامچندر جی کے ساتھ میدان لنکا میں اور مارا جانا راون کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے

ورِم بارِ امہ چورِتھ وہ کران آس
ڈنڈ کڈن ہنز رنگ آخر بہن جاے
کرِتھ رتھ پژہ وچھتھ سیتارِ ٹن ہم
دپُس ہم رامہ چندرن یتھ پنُن ہتل
دپُس ہم رامہ چندرن لچھمنس ون
ونن لچ رامہ چندرس وارہ وارہ
دپُس ہم گچھ ہچھی پاٹھ حال باوِتھ
وَرِی یہ وی ژہ لچھمن لس چھو آسان
تہ یان بوز لچھمن تان گرُ نمسکار
دپُس ہم لچھمن چھچی تنبہ لاون
اَہس پرواچھنہ یدُوی وَرِی ژے
ژہ چھکُ ازا پری یدہ ژہ ورہن
تِہ یان ہمہ بوز وارا گیہ گرووی
دپُن لچھمن چوس کُن بوز میولُی
رتُوی بوز تہ سہ رینٹس آیہ ور چوش
مہ فِر گردن ع یان چھُی ژنٹھہ برادر
پری چھس کنہ ندری رینٹس چھس پنز
کھسن ار چھی موکھ کھٹن چھی اکہ دار
ونہ لچ شرپنک یت کیا چھو چارہ
مُور نہ لچ اکھ یدُ بوز ہم سوراون
وُندس تِلی گوس ون سیتا بو مارن
وچھن یلہ رامہ چندرن کیا گیس آے

اَما سیتا یہ کُن وچھ وچھ کران آس
دو ہہ اکہ رینٹسا لارن تتی آے
دپُن عُزرتھ یلس پتھا دمسن رم
دو ہم شیتھ کرُن اسہ نش چھو مشکل
یہ دی بوزی ہوی تھاوِی کتھن
ہارا جازہ کرکنہ میان چارہ
تگی پنتھ نتھ پنُن لو چرژ باوِتھ
وَنی یی کچھہ ژہ چھکادہ چھپن باون
دپُن بالیس امس کرتہ سیت وار
اپر چھی کت یہ چھچی وت راوہ راون
اکھا چھس یہ نمس پتھہ کُن وری ژے
اکھا چھی یدہ سہ تراوتھ پہاک کرہن
تسندی کرودہ سیتن وَیت مودی
ژہ ہی بوز کہ بولا گی زونہ گرہوی
دپُن لچھمن چوس خاموش خاموش
ژہ یدُوی پیخ دولت چھچی ہمہ سیت کر
غنیمت ژان آوی وارہ کُن انز
ہری چندر رہ نمس اژہ گمارنا
بوزا چھس رامہ چندرن لولہ بارہ
رژھی ژنہ وادہ سیتھ ہیہ پران تراون
سہ بارتھ آسنم یم پتہ لارن
ژٹھنس لست رچ بارو دوان ورای

وَنُن وَتہ کھرِ دیوسو لارن تیس آو
وچھِت جُھو رامہ چندرُن زِن نزایاو

جانا سپنکھا کا راون کے پاس واسطے فریاد کے اور آنا راون کا ماریچ دیو کو لیکر اور ہرن بننا ماریچ کا اور شکار ہونا راجہ رامچندر کے ہاتھ سے اور لے جانا راون کا سیتا جی کو

دِیَن بونہ آسوتس زٕ ٹھوبوی راوُن
چلِت گیہ تس ہیتن احوال باوُن

دامنہ لج شرپینک تس راونس پیے
مہ لی فریاد بوزک پاپ ماچھی

شُونگت آسس تنشوشاگال دِ غر آم
چلِت آیس پتہ لگہ راونس پام

کھرس تس باوُم سوتھم پادِ ہیک تیر
لجس تمی وادہ وون گس باوہ میم سیر

دِ ینا چھس ناوُ ساری رامہ اوتار
وُنس تمی گیا گران آہرن چھوسمہ یار

ہیا صندر وَاتی تس گیا چھہ ریپیٹھ
سمرگ لوگ اندر پندرہ ونہ باو ہیٹھ

تہ بوزنت راونس سپنچھُن ہد ال ہگس
کھینس تم گنگا گیہ تت اندرنگ

بہ دی آسس ہرنک نام وِچام
تتھی تت مندرس سندیا کٹ سپن اشنام

وِتھہ بنت آکاش گو چھارن سو ماریچ
کھمت تیم رامچندرن تیر ماریچ

جہان سپنت آو پلہ ماریچ تہ چھارُن
زندی چھیا رامہ چندرن سو مارُن

دُتھیوگ ہتہ سور ایکھس پز نشہ دور
پنگر ناریں گمت سورس تیتن پور

شتیبت آسوتس خفجانہ درہیتہ
قفاس لیس سو نشتر زور آمت

آنا پلہ آتی راوُن بیہ لگس واو
ژلس پلہ ہتس نتہ باہر ہت دراو

وچھن تم آس ہتمت خرقہ برتن
تہ ولیشت راونس دزنار ہیتن چھن

دپن تس کن رشہ و نتم گیا گوی حال
شکت آومی یہ نمہ آفچ ولوی نال

ولت کنھہ جندہ گیا گوی تاج براوت
زہ کنھہ آسی نہ راوُن مندہ چھاوت

دلس تہ رامہ چندرن تیریتہ آم
تنہ پتھہ لوب پرت چیز کُمنس درام

دلیُس ہم راونَن وُن گرتتره کار
ولیُس ہم راونن ییٚت کیا چھو تدبیر
کرُن یدوار یا کھر دیو ہا رُن
دو ہم ششندرا چھہ ہمسی باگہ آتش
تژھی پرزلن تتھہ پزلن چھ دگن تازو
سر وقد خوش یعن زیبا غیرزل
تژھی چھس یتن وُن تتھ چھی یہ یو
چھہ قوہم پوش ہیہ تسند اکھہ گھوڑ
دلیُس ہم توره فیرت چھم مہ معلوم
گنڈن وُتہم تتھی تیر اچھہ کیا کٹ
زخم ہاوِن تتھ ریٹ پان تراوُن
پرزیا بر باددِن ییہ زند گالی
دلیُس ہم راونَن فیرت بتدبیر
ژه وُہمی سیت یُن وُنتھ شانمونک
ژه چھوک غمخوار کرہم چاره سازی
دلیُس ہم توره کم افلاس آیی
ژه کرچھی وُنیہ وچھمت موکھ تسند زاٹ
بہ چھس زانت سو یا منت موکھ ژه ہاوِی
دلیُس ہم توره راچھ شینہ گنتراوم
مہ وُہمی سیت یُن تتہ وِه ژه ہاوِن
دلیُس ہم چھ خبر یُونہ راٹ آفری
ہمس زنتہ یدٚ سمن لچھ ساس اوَن

مہ بُوزم یُی تہ ہتہم جگر زبانی
کرُس یورامہ چندرن سخت دلگیر
رٹن ہم شرپینک تس سینہ ژھاین
جُبر چھا پاپس کس آسہ زامژ
بوکس وُنہ وُنہ چھو کس بوٚ میہ ہمدیونان
گژھو بوزم اما وُنہ چھہ اچھس تل
گنڈن پٹ جامی شوبہ اُسن کرمنو
چھہ ماہم تری ژه گزراو کینچھہ بجز
مہ چھم معلوم زل چھیہ آسو معصوم
اچھو وچھ وُنہ زخمن چھم یُن زیٚت
وُدن ع ارہمس احوال ... ن
سو آمنٹ آسہ وُنکن در جوانی
تگی ییٚ کنہ مہ کرُ وُنکن ژه تقصیر
مُغت لی شرپینک معاوضہ دِیُونک
یتم سیتن ژلو نک ہیت بیازی
بسک کرُ گنہ سو بُد اک تیر لائی
وُچھک تلہ یلہ گژھی نا ژه دوہس رات
لگی دو کھ ساره کوی سوخ لبنک راوِی
تسندہ آمہ گونہ تہ تژھ سونہ لیبنک راوم
رُہی لارن تتو ہی گژھ تنفس لاون
بُوتزرن رامہ لچھمن گرہ نیری
اُپز چھنہ ہم تہ نیرن اتھہ ہاون

چھوسے ناواپنن تہ منز چھاو
ویس تم تورہ ون مارت بہ شمشیر
مہ ونمی بوز مار بچو بو مارت
وَدنہ مارنچ لگ یدوی یہ مارم
مہ یدوی رامہ جو مارم دیم کان
تمس سیت وتھو منس پلھ گیس راے
سوداون ہوت اوننہ لگ زار زاج
یکن گی ورن پہ او ت ڈنڈ کون
نظر اون وچھن اک جانوارا
یون سیتا یہ یلہ باغس اندر ووت
گل پٹ ورن بدلت جانور ہوت
دپن تس راچندرس کن نیر نیر
تمس وڈیشت سہ سینین تیر بیتاب
وننہ لچ رامچندرس کن یہ مارن
ونن ہت رامچندرن لچھمنس کن
ژہ بہ یت راچھہ چھی سیتا حوالہ
ژلنہ مارنچ لگ یلہ رامہ جو دراو
ژلنہ مارنچ لگ... گوس تہ لارن
دنس تم تیر ہنز راوت پتھر ہیو
بہ تنداے ہیر لایت سخت پاون
مرنہ ورہ راکھسن دی ڈپ ہمو
اپی اوازہ کل راکھس زبنیاد

پرنی ونمی ژہ راچت راوہ راوک
ژکن مھ چھس بو راچنہ نش گمت ہیر
زوی درکار چھی ونہ ژھار کنھہ و
نرگ بوگن ویم راکھس کرت جنم
پرن گرژہ رامہ رامہ اتھہ یم پران
دپن ووہ وشنہ اوکس منز دنم جاے
سوگو تم روس کٹ بونہ سنز لاج
وچھک سیتا بہت خوشدل انگلش
طلائی تن بگرون مچھنہ مارا
یکن گیہ راچندرس نش کھیت یٹ
دپن سیتا یہ یلہ یتھہ آسچر اڈ یو
خنجرہ یا تیرہ مارن یا شمشیر
سپن تہ نارہ سیتن خام سیماب
گژھی نیرت نیرہس پتہ لارا
چھو راکھس جانور کونہ کیا چھو یتا
بوبت ناہت امس گژھ پوست والہ
رتن ون موہ ژھپ پت جنگلس و
کڈت گرہ نیون اوکن کو ہستان
دوی بہ یتھہ دزن نارس اندر گیو
مرنہ ورہ راکھسن بوبہ نالہ تراون
کتیو چھیے لچھمو درشن دہمو
وتن بوبہ راکھسن لچھمہ نرت ناو

یہی کرکٔ یتہ سنز سیتایہ پلہ پوزٕ
وَنِہ لچھمنس گژھ یارہ لارن
دپُس لچھمن جون کنیہ چھنہ پروائے
نتس کُس پوشہ نارایَن چھو پانہ
نتھکی بوزِنت سہ سیتا لچھ وُدِ سے
ژٹُن سینہ دیُن کیا گوم کیا گوم
دپُس لچھمن جون یہ چھکہ ژہ معصوم
دوئیم کر رامہ جو دِیہ یوٗت فریاد
ژہ چورم روز ہیچم کیا چھو تلواس
دپُس یِمہ تورہ کتہ گنز راد مشکل
یہ چھک گنزرن تہ ونن چھسنا بوزن
ہرک سوٗمی لیس پیٹن وندہ اُورہ یاین
گوڈنِ یی اوُرہ باین چھنیہ اطوار
ترئیم تراوُن ژہ بوٗی لسنی شتر گن
بو کیزا آسہ ہشہ ہنزہ پامہ ژالن
جگرس چھک لگن گیلن لگن ہند
اپزٕ چھی ستھنہ ون امہ رایہ راوک
گوڈنِ پی یا یزٕ لشہ کس بو ژالیس
ترئیم بھر تھاپن اسُہم یِمہ ناران
یہ چورم چھم ژہ کن چھِ وچھ گژھن اگ
یہ پنژم پام چھم کلہ ژٹسین تن
بوکیزاہ ژالہ بوکن ہنزہ پامہ

وَدِ نِہ لچھ لچھمنس نشہ گیہ وُدِ نِہ روزٕ
کرو کنیہ پای چھی ہیہ بوٗی ژھارن
گنز روٗنِ واتہ پالی ژپہ کرمائے
گوٗی کیا ناج جس رُودی نہ داتہ
ہرُن اُش نار گنڈ لس ہیہ تنے
ڈلی یتہ کنہ گچھم پتہ ماریم زوم
ژہ کر چھُی یہ اکھسن ہند دِہ معلوم
ترئیم کر کینسہ ہندتہ جا یہ امداد
گنز رونِ پوست والت یورہ آئیس
یِمہ زونم چھی خیال خام در دل
یِمہ پیٹ کس نقش گنڈمہ آئیہ بزن
سوتس کن لولہ کن چھی گولہ مارن
دوئیم آسی یِمہ ڈلیشت دِل گرفتار
یہ چورم چارہ کیا اُسوی یہ دشمن
وَنس دِمہ ناروِن یتِ پان ژالن
پیٹن ژو گونہ پیٹن بھر تھس وند
سو تراوت ناو لمس ٹنڈ ہندہ چھاو
دوئیم ژیو اکرِت کتِ گرہ آئیس
ونیوم نامت کرت گوم ڈاک میدان
شتر چھک کنہ متر ہیبت سیدہ آئیک
تشیم ہنگی چھہ کیا نِند چھک ژہ لچھمن
ہار ژن اکیا یِہ ہٹ لچھ رامہ ر...

بوہاری پان ون کھمہ وہ ژلی زاغ
تھی یرن چھو لچھمن گرھن ون
ژٹن جامہ ودن گو جنگلس کن
سو یام گو تام سپن پیدا سوراون
انگن تسہ ملت آنگن اندر ژاو
اک کرک لاینس یچہ زتھ سر درا ے
دلیس ہمہ گوم ون گنڈ ہم دلس رہ
دلیس ہمہ گرھ ژہ تت لنکایہ دس نار
دلیس ہمہ رامچندرن بتھ وچھت نا
دلیس ہم ... ودی یتہ تاپہ تالن
... ہم یک وچھن لنکا نبس سیت
... سام چھکٹ ژہ گیمر یت وداسی
دلیس ہم چون گرژہ لنکایہ پٹ ین
تہ بوزت راونس گو کرود پیدا
ژہ چھکنا پرزنا وان ای گل اندام
دیا کروتھ میہ پٹ تراون سوسنیاس
یہ کت بوزت تمس سیتایہ گو غش
گلابس سوشنگ ہیو رنگ تس گو
وچھو سیتایہ یلہ آکاشس ہت گو
کھٹت یمر ازہ گو ہت اھر تچ ترلش
چودش چندر مہ ژٹ گیتن پو ہم دو
چودش چندر یلہ کر گیتن آوارہ

تہ بوزت لچھمن ہت برجگر داغ
یتھی پاٹھن گو کرمن پران نیرن
سپن پیدا سوراون جوگ لوگن
اکھو سیت ہتمہ تس سیتایہ ہاون
اکھس کت گڈوہ ہت آہی کران آو
دپونس فران ودم رامس لگی اے
دلیس ہم وتھہ تکان لنکایہ پٹ یہ
تہ بوزت راکھسن تس ہاو وچھار
دلیس ہم خوش گژھ کٹ وسیتہ ژہ لنکا
دلیس ہمہ گورہ کر گرژہ پانہ مالن
دلیس ہمہ گورہ گرژہ پننس تبس سیت
دلیس ہمہ زان وارہ گرہ بوداسی
دلیس ہمہ زامتر گرژہ وگیہ فرہ نن
ہرنہ لچ اوش ہرنہ لچ کیاسہ سیتا
گوسان تراون مہ لون چھم پان نام
تھوی سیوا کرنہ خورس شراہ ساس
دین زن راونس تراوک کرت گھٹش
حلب آینہ زن تس گنہ پٹ پیو
رٹت تچ ہم ودن دراپس فٹت زو
گرڈہ سندہ ہمہ ضرفو در یہ دت فش
وچھن یلہ سریہ ڈیو تھن وتھمت وازکوہ
وسیت آکاشہ لی ساری ستارہ

راجہ رامچندر کا شکار کے پیچھے دوڑنا - اور راون کا بھیس بدل کر جانکی جی کو لیجانا -

جنگ ہونا راون کا جٹاین کے ساتھ درمیان راہ کے

تتھی اوبہ زانٔ سرین تی گژھم جان
وژھس ہمہ کالہ گٔنہ ترن انیو پوس
ژلن گوتیوت دادِن تہ سِپن تنگ
تھی تَل ستور وَنہ کیو جانوارَو

دتن چندر رمہ موکلاوٗن پنٔن پان
تچھن کیشور ژٹ آکاشن ہیت گوس
وَدن اَکاشس منٔزن سوسنگ رنگ
سمت تمہ اَتی ساری پان مارو

اگاہ ہونا جٹاین کا سیتاجی کے لیجانے سے اور جنگ کرنا راون سے اور مارا جانا اوسکے ہاتھ سے اور لیجانا سیتاجی کو لنکا میں اور اوتارنا بیچ باغ کے

خبر یوت جٹاین گو خبردار
پوہم چندرس وچھن یلہ ہیت چلن کیت
وچھن تس کرک تھی تیتھ کیا آندہ کال
کرت آوارہ کوہ باپت پری ذات
پرکہ دکہ سیت چھس آکاشہ تراوان
کمی کنہ کرنہ تم تتہ زور ہاوان
رتن اوسس ژٹن اوسن نچن تل
سپینن بیہ متس سو یوت ساری
ستھاراون کران اوس زور تہ بل
تجن تم راوتن شمشیر لایس
پتھر پیو پر ژٹت گو چھسنہ چھورن
دلیس سیتا یہ کرون زندہ چھوری
وتن سیتا یہ کن وَنہ تے یو مارت
ازن سخی تمس سیتا یہ وونچال

قفس فوٹرن تہ لارن گو بکیا
دپن تس اوسی حیرت پانگ گوی ہیت
کوو باپت گرہن ننس وتت نار
رما کر صبر لبہ نادت مکافات
زمینس پٹ اوچ چھس فوٹراوان
پرو سیتن پتھر ہیٹ واتناو
ژٹن چھس کلہ تامت چھس گرژھل
اکس کلس سمتن تس پران لاری
کلن دمن ترن اوہن گنی ژھل
ژلس پر چورہ ہاٹن نورہ لایس
ونس کیا راوس چھنہ چونٹھ ترن
ژہ تہ شتھس پر تمک پاواتس ہوری
تتہ ہاوم امس نشہ موکلیچ وت
امیس جانا ورس کتھہ پانہ چھس کال

وُبس یمہ رت متھت وسن پل شہ دارِ
پتو یلہ رامہ چندرس باوِہ احوال

یہ یُت تام رامہ سند درشن کرِی نہ
دِتس تم رت متھت پل کھن گُت بیو

زمین آکاش ووتھہ لنکا یہ پٹ وات
زمین در شہرِ لنکا واتہ ناون

اشک وَن باغ اوُس تت سہ تھاون
دِتُن فریاد تل بیختہ تتھہ آسن

وَدان آسن سیریہ گوچر کت گرس گوم
ششنشچر میش ایتھم چایہ تس بوٹ

تمس سیتایہ یلہ وُلکا دِشا لیس
شکر لتس نالہ چکرُک کھاو رکنہ بوٹ

دپن یلہ راوِن رٹ گل سہ زالہ
دپُن لتس رُٹ رچھن وُن شن رتن چھے

وَدان مندو دری والنجہ شر چھم
تجُن یمہ کچھہ کُت ہنت للہ ناون

وُچھِو لتس ماجہ مازُک مُشک آو
لبن یلہ مایہ زالہ وُلنہ آیے

رتھی پانس پیس لچہ دِترے
رچھین ان نارہ ترُٹ وسواس آتش

اما زانمنہ گُنہ گُن نہ گُرن وار
رتن دم کیا ستار انُن وُتن آس

یہ زھینہ ننگلت تہ زانی نہ یتہ لار
ونت وُبراوہ ادہ بُت ماونس کال

وَنس یُت تام شچھ تُت تان مری نہ
لبن وت راونن سیتایہ ہیت گو

دزہ وُن نارہ ہٹ ہت گرہ پُن تج
کھٹ ثرانِن رٹت در باغ تھاو

انِن مندو دری دُوُد دامہ چاون
لبَن کاشس تہ آکاشس نیل آو

کرت زیوُن نتہ زلمس وکرہ چھم یوم
گرِھت پردیش یلہ کر پچھیر سنھاد یوٹ

سیاپن آوارہ چارِنہ لان آلیس
کدُن سنکٹ تمس دُن چھُپی برن

انِن مندو درِی کرِیس حوالہ
کرس سیوا ثرہ سینت یُت تان گرِھس لے

بین شتران دُنُن لایق یمہ کر چھُم
گمر کولہِ یلہ لبن لُولہِ کت سہ ساون

لبَن ماچھس بین دود تھینہ ماو راو
زِندہ زن گاڈ گیہ منز تیلہ کرے

لبن گُونہ شر اک والنجہ ما کترے
لچھس زن شینہ رٹ بر تیرہ ایس

جگرس کت کھٹ تھاون پسبر نار
زھینہ شمشیر منہ واوس ثُن آس

توی والنجہ کرِتہ خیلہ وٹ کن
خبر چھس بو کنن وننس گژھم نارٕ
کھٹت تھاون جگر چھی جرِنہ فیرن
مرنہ لج اتھ کیا سنہ کس ستا چھم
وون ذنب زنِتہ نکھس بٹ چھی کھس بور
گژھی یس وِیرزو لوتی گور سیتین
گرن اہنکار تھہ او تار کِم دارٕ
وچھنہ لج لس موکھس گن پرزناون
وننہ لج یہ چھہ سی تیِہ چھم ہہ زانٕ
لسے دیواکرِت سیپنہ و نواس
توی بابت زھنی تم تت ژلس منز
پرزھنہ لج تس شہ کمہ دودامہ چاوک
دپس تہ بوز نکہ راژن رچھینس
ونک یلہ سیر ساری پانہ والی
دپن گو لینکہ کھی رِی لچھمہ نارٕس
دھرم رار وژہ کیاژ انکہ کیا گو
یہ کیا او چار پانس ژن گژھی گور
یہ کرِ گو قلہ چھک ترِ وار مارن
یہ مکروزہ چھک شہ لوکن لاگن لیکھن
سیپن شیتل یہ اک ترِیہ کانزی
دپن چھس لج ہش سٹ اک آسن
کرن تم ڈاک لوکن ہنز و ہنسی

اوی کینہ کن گیم ماہیرہ کت تن
ہژر یلہ نانگنیو موکھہ تنحتہ گو کارٕ
فیٹ ادہ لولہ نارچ رہ چھہ نیرن
ژھنیایم کولہ گو راہ سی بنا چھم
ہرن یلہ تل چھو گردنہ پیٹ وسن بور
ژٹن گردن پھن تم تورہ سیتن
تلمن تم شیرہ پیٹ ترادمت پھر بور
رٹن والنجہ تل دودامہ چاون
ونیا ہس اولس مارنہ آمژ
بسی کونہ تورہ فیرت لینکہ کرِہ واس
نراین چھی لدان روزی یلین منز
رچھتھک تم پرِ لولکی پانچہ تراوک
خبر کینہ چھینہ ژیت لیا گرنہ آلیس
کرنہ لگ نارن وچھہ لل ترِ والی
وون ہر ارا ونیہ لج دھرم رارس
بسی کونہ دوہہ ہہ پتہ راون لس تھو
نتی سیتا یہ ہشت ہترن گژھی گور
یہ تراون میل چھا کنہ خون نارن
دپش تم قلم چھی نرکون لیکھن
یہ کرِ ژت لیکھہ لوکن کرِہ لانوی
نتی لیکھن اتھہ سِدہ و یاد کس سن
یہ چھا زان یہ بوزنہ پتہ گیینسے

یہ چھا گنزرن چھۆد شرت سۆری
خبر چھپنا چھۆیت لچھ دازہ سۆری
ہیٚتھن پیٚٹھ رامہ چھ بایہ شراک تھاوس
موشہ پیٹھ چوٚنٹھ پوٚز پیٚتہ بولہ ناوس
اَماان بازرکس کارن چھو کیا راہ
کرِت لوٚٹ موٚٹ گوی شامن چھو کیا راہ
پنزی ژۆن گاٹلیو یمہ کتھہ پتہ کنہ
وِچارہ وتہ نیٚس نہ پکہ تس اتھہ پتہ کنہ
قلم تل لیکھہ رُت رُت جایہ جایہ
مہ ان فر فر ہیتہ پراینے بلایہ

نکلنا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا واسطے تلاش جانکی جی کے اور ملنا جٹایو سے

پگاہ یلہ سرپہ کھۆت پیٚہ زۆن تس باو
اتھس کیتہ ہیٚتھ دنہ وُتھ تیغ فولاد
ہرنہ لگ اُمش کرنہ لگ دۆن بچھن واش
پژھن دی انہ گنٹس پیٚہ دون اچھن گانگر
نظرِ یلہ دۆہ وُتھہ ژھارنہ لگ راژ
کتھا چھا ژھارہ تا بازس ہیٚتھ بارہ
یوان یلہ دۆہ گژھن تلہ گت سنارات
تہ کس وُنہ پانہ وان میلین نم زنات
دوہن ہامیت پیٚہ باتک جابہ ژھن نال
وُنہ لگ راژ کُن تتھہ کھت بسنہ زال
بُتھس میتہ برقہ دُت نم لوگ دربار
کرُن کھن چُن تہ ہیٚن دُن گرم بازار
شۆنگن یلہ نمہ زہ ماہ وُتھرن ستن چھی
توٚمی یم زیو ساری اچھہ وٚشن چھی
کھۆت یلہ کالہ سرفو تھو چنداں کل
فٹت لگ مُشک نیر نہ فل پیہ سنبل
سہ یامت کیشہ بند چھی پوٚژہ راوان
ہنجرس تھولدت چھیت پیٚز کاوان
پرن دوان تل کھیٚن گاٹ دون پتن بتول
لبک کرکینیزہ اچھا یکیت شاہ زول
اَمایم لعلہ ترِٹ چھس شعلہ دیوان
اَمی سیت تو تہ کنیزراہ ورینٹ یوان
ملاحظہ سے دۆدنک کنہ آسمیہ راژ
اپُز چھنہ رادِ ہی بازس ہیٚتھ بارژ
دوہیچ صورت وچھن چھ چکت دنہ اشنہ دکش
سراپا رات ساری سۆنہ سنز ڈیش
رۆپہ تنہ نال چھس زنگار الوان
چھچھ تارک مخمہ بار رو کنہ اویران
چۆدش چند رمہ ماچھی تہ تمہ تگمند
سبز رنگہ پوٚژہ پٹ چھس لاگمت گند

یہ گٹھ پرتھ چندرمس ہن ہن چھہ گاشن
وژھ اَتھ نارس تہٕ گٹہ کارس اندر گن
تتھی پاٹھن سفیدی ہنز چھو گاشن
سہری ہاہو مکھ چھوتتھ پچھہ راژ منز با
یہ امرت لیس چون لس ویاد گاشن
گنڈ تمت تار کہ بیتن چھہ پلیار
کرہن شہھار تمت سیر لیس کھمن چھی
چرخ دِت نارہ پیٹھہ رُم رُم چھہ فیران
یہ گیو نارا چھو یتہ دوری وژھن پرو
صفت صرفن چھہ یتہ گنز رن چھین
سیٹھا امہ پرژہ نتھی پتہ گن چھو بوزنا
آمانچھ منک تہ درنگ لس دوا چھوی
گنن گترن دوا ایت سوہاون
غرض بلہ راجھبہ لچھمن الیدن ڈیوٹھ
مُہر اچھہ راچندرن دیت گولن
تمن اکہ طرفہ یام آسوس تہ جنجر
ڈیشن تام راکھسن اکس لی کر سوند
دِتن لتہ شاف گرتھ گو دریدہ زین
بکن گو گرد گن ڈیوٹھن سو لچھمن
وچھس لچھمن چون سوری لسند حال
بکن گی نگل بردن ڈیٹھک دون ناد
بکن گی عرن دوان گوہن تہ بالن

تہ مات پوژہ سوی بن بن تھو واین
سند یا سمین باتن اوٹ ہاتھ دین
یتھی پاٹھن لیون چھی نیتہ اندر ناز
چھو یتہ اندر زہ اچھہ ژن اپریت ناگی
ویت تتہ منز چھہ یا یاقوت امن
گلن نارن پاتمن پیٹ تہ چھہ شہمار
یہ کیاہ گو نالہ ہتہ نار سرن چھی
وشن چھمنہ یہ چھہ مایوت
ورت گو نارہ سیت پتھہ چھی اندر گیو
رکھو نچھہ تم ہمتن کن یم وچھن چھی
تومی اُن راتن کیت شرنگ شنگ رفرن
اچھہ والن اندر رومت گو اچھوی
مرت تمہ سیت منش اچھو عرشہ را او
دین گیا تان سیٹن دکھہ وتہ پتھر بیو
سیٹھا سختی کڈت لتن پوست اولن
گرھن بیہ طرفہ یم آسُن [illegible] مرا بہ
رچھو سبا تن زمینس یتہ کرن [illegible]
ونت شولہ گوندہ نیتن تام وات
بیرژدہ تہ لگناتس کرت [illegible]
بکن گی جنگلس منز تیریشہ کال
گرہن گو چھند منز تتہ واو دبیا
سہ گیم شواع بہانت دون گولن

پکھن گی نالہ ترادن کوہسارن
نہ گُنہ آسی بہن نہ گنہ روزن
وچھوک ڈُنھک جٹایُن سخت غمناک
دِنن چھہ راونن ساری ہتن کُن
بمتس تتہ را چھندرس وعدہ پالُن

پرزچھن شچھہ آسن دِ نکن جانوارن
یہ وُن سیتایہ لی ہرت جایہ بوزن
پھٹ بر خاک غم جامن دُ تک چاک
ونت وُبراو دِ ہہ لشہ لکھمن سینہ پھُن
یہ چھن دون پٹ جٹایُن پانہ زولُن

گیا چھی رامہ جُوُون گونہ آمی
مرس بو وُنہا پرس بو رامہ رامہ

دِپن پلی آس جانا وار ساری
مہِ دو کُھہ کر زہ پچھہ یمہ سانہ رحم
کرُن تقو مبیل یم چھیم وولن اچھن لال
یہ وُن سیتایہ لی لیکھمنس بو نامہ
وچھک چھرہ سیت چز گومت جٹایُن
دِپن چھی بُر زہ خوتن پڑ دِزامی
یہ گینز اہ رنگ لتس سیتایہ پٹ گو
لبن ناموکھت چھن دون پٹ وزامی
پکھن گی پرتس پٹ واندر رود بٹ
یمو وُن کیا یہ ہو ہیچ ریپہ شامہ
کمانہ ہت نکھس پٹ یم چھہ لارن
پرزھنہ تت پانہ ہمت اندہ آمی
پرزھنہ لگ پانہ واو بوک پن زنگ
ہنو مالس پن مہ پچھہ لرامی

گیا یس اس پن کلہ دار داری
مرس بو وُن پرس بو رامہ رامہ
قلم زہارن چھنہ یم چھم اچھر وال
مرس بو ون پرس بو رامہ رامہ
دَدن پڑ باکہ پانس شراکہ لاین
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامہ
نہ وُبراوُن ونت ساری سپُن شو
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامی
وچھک یلہ کوہ ہی واندر پھر بیٹ
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامہ
یمن گیاہ راومت یم گیا چھہ زہارن
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامی
سمنہ لگ نکھہ تہ ھنزراد گن پن ترنگ
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامہ

ہنومانن وَنُس سوڑی سو کارن
توَہی تس منکہ رِش سُندگرہ گیامیَ
انِ سُگریو پادن تل پَرن پیوس
دپُس تم چھِی درشن مہ منجامیَ
سو مدسر دیت یلہ تم والِین مور
گتھُس والی سوزِ ہیت گوِہ ژامی
وَہرِ گوفہ نِشہ رَتھ دریاو نادُن
تریم وَہرہ سو والی تورہ درامیَ
کرن ژِ گرود بالیس پیٹھ آست ادِ تر
وِتن زُو کمہ آستکہ کرودہ کانیَ
ونیا لس کیازِہ مارک تمہ بلا ویر
تہ مازونت مہ مادِ ان وِیر بامی
دپُس تم تورہ ژہ انصاف چھُینا

شو والی کیازِہ سُگریوس چھو مارن
مرس بو ون پَرس بو رامہ رامیَ
وچھن درشن سٹھا من بوِدان گوس
مرس بو ون پرس بو رامہ رامیَ
مناسور راکِھسن کُنہہ کیا کرن زور
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامیَ
گلس تمکس سو پربت ٹھانہ تھاون
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامیَ
اَستہ کِن زورہ لس تارایہ ہیت گوس
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامی
رِمہ کیا کرمی ژہ دِتھم زور تیتھو تیر
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامی
نیت گرہ بانسکا کِن پاپ کھنی نا

رِمہ کرکُرمیَ ژہ کُنہہ انصاف آمی
مرس تہ ون پرس بو رامہ رامیَ

آغاز کشکندا کانڈ ملاقات ہونا راجہ رامچندر اور لچھمن جی سُگریو اور ہنومان جی سے اور مارا جانا والی کا اور راجگدی ملنا سُگریو کو

کرِت گیہ چاک جامن خاک برسر
تمو یلہ دِچھو تلک ژنالہ فریاد
کماناہِت تمن پیٹھ ہت چھُلارن
ہنومانن دپو کس کیہ چھو ساوم

وچھک کوہس پیٹھ آسِن اندہ
دِیک یم دیو چھا کنہ آدمی زاد
یمن کیا راونت یم کیا چھ زمارن
چھِہ صاحبزادہ ہورا لوک معصوم

بوچھس زانان چھہ یم بارن بلاوہ
سمندر تیرہ سیت زن گاسہ زالن
دبت پرشہ مک گزشتہ یم یور گیت آئی
یکن گو پانہ ہلمت رنگ بوزن
انن سگریو پادن تل پرن پوس
کرک شادی ونک غم غصہ تراوک
پرن یلہ پیوس لیلا وارہ ونس

زمینس سیت سون آکاش انز تیر
یون یس برونٹھ دشمن لتس چھ گالن
ستھر چھاکنہ شتھر یدکرنہ ما آی
سٹھا خوش گو پتن پیغام سوزن
دپن سگریو واندر پادشہ اوس
اکس اک پانہ وان احوال باوک
شرن سینین دپن ہتم عار اننس

لولہ اسس کرہ ہوی پوشہ ورشن
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن

متہ کس باغس ستوشہ بول وو
زرنل ددہ کر امرت موا آسن
پرشہ بہ برا اس امس ابگارن
سنت باوہ سیتن تی چھی گارن
دیوتا اسہ ینہ اس وارن
تہ منہ منہ تہ پرشہ سیت گارن
پیہت والی چھو زور آور ہارن
نشندہ ہمہ سیت تہ چھس تھارن
منہ کن باوی ایشرہ کارن
یدس والی تس گولارن
کوہن تراوت لاگن غارن
ٹھانہ پرشہ ٹھاران تہ چھم مارن
ہمت گم تارایہ لگس کوہسارنا

امرتہ زلہ سیت سگہ ناوتم
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
ٹھاران ٹھاران پرت جایہ
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
زمنس جانہ پتھر ہیت ایوان
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
کوہن تہ بالن چھہ رنگ جای
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
متاشر اکھسا زور آوار
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
تریہ وہرہ والی فیرت دراو
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
ہمہ تسندہ سیتن گیمنیان چھس

یِژہ سیت وُنمی اِلشرہ کارن
یِژہ ہندہ سرہ منز پھوِش کھارن
ژی چھک برہمہ وِشن وُنمی کارن
آکاشہ والی پر کاشِ تراون

شر یرامہ اسہ ہا دشو بہ درشن
لاگی شیرس شر یرامہ ژی
شر یرامہ اسہ ہا دشو بہ درشن
اندہ کارہ گژھہ کاسِن پرکاشہ سیت

رات دوہ ژی چھُی پرکاشِ ژہارن
شر یرامہ اَسہ ہا دشو بہ درشُن

ونکُ یامہ رامچندرن حال سیتا
دپُن لتس کُن ژھہ چھی بیگانہ دشمن
دپان سگر یو چھم ژھٹہ بوی والی
مَناسُور راکھساکر اوس ژہ کوُر
نیچ ترٹ زن زمینس پٹ پیوان اوس
ژھین یلہ واریاہ بدر اسینین
انِن ژک والیس راکھسن بوِ مارن
سو گو کمزور ژلُ غارس اندر ژاو
کلس پٹ غار کس ودس بوِ ٹھانہ
سٹھارت یلہ وچھُم سینہ
سپُن مشکل دپُن کت
ودن فریاد لایم وای والی
وَدن ہم پینز تہ واندر آیس یکجا
دیُم ہارم سو یامہ ...
... نہ ... تھہ ...
تہ وبراون ... دم

وسِت پیو بر زمین سُگر یو ازیا
مِہ چھم دشمن پنُن ژھٹہ بوی تھوکِن
سو کران عیش یو فیران بالِ بالی
نظرِ سیت اوس کران پربتن سور
پیون پسُ بروٹھہ دشمن لتس کھیوان اوس
کرنہ لگ آزمائیش واندرن کُن
گییس یکبار اسِ بارن زہ لارن
تتوی لاریوس والی پت گرن داو
وہرتہ رَت وچھم نیرن نشانہ
ژھُن یی گوم والی موُد در غار
تہم پرپٹ دِتم تمکس گلس ٹھان
کرِہم ہارن وزیران حال حالی
ترمیم ہری سپُن تام گو سپیدا
دِتو تم ... دوہ رن ...
خبر خیرت ... ون حاضر ...
پھوٹ اشت ... پہ دِان ... کوم

پکنہ آسہم تہ سوری نیون یکبار
گژھس ہتہ پرتھس پٹھ چھنہ کینہ بات
دپن ہیت کین دودہ سمر دیو پارن
منگ رتس رت وچھت وپہم پرکینہ شرف
لگس ہیت پرتھن پٹھ یلہ لکھند یاد
توی آسہ آسن ترتیت پہن جائی
دپس بہم رامچندرن گژھتہ دوس یاد
دپن سگریو گودہ یادم یمن زور
انگشتن کرن یتہ اکہ اشارہ
دپس بہم یلہ سو والی زور یاون
کمان تہ رامچندرن زور یاوہ
تہ وشت خوش یمن سگریو تنگ
تتھی پوزت سو والی درا اولاد
گژھس وشنس اکھا. یچھو دوست یو
سوگیو قیرت سو کھس او شتس واوی
پکرا اسہم شتر چکہ پوت کرزوہ
اپر وتھتھم تہ اپنس کن یہ کوڈم
ژہ صاحب زادہ اوسکھ نہ پروہ
آسن وشنس یہ لو بودم تفاوت
دپن سگریو زوہ بیترہ تورم
دنیا ہیت سوگو یہ لوگنس ناد
دپن تارا یہ وچھنس ای پہلوان

لگم یادہ تہ لارنہ ژازہم لار
ژھنس تل کلہ یدوی اتہ پتہ زادت
لشند پتہ رؤد ہیو پت جایہ ژالن
سگھا نہ کاپہ آدہ یلی وتن شاف
دپن یارزہ ویہ تس والیس ناد
ژہ کتھ کرہ پای یاون تل چھینہ ای
گرد توتہ پتہ یو یو کرہ امداد
تلن کلہ سمر ملان تم لوگ تس سکھ
گژھت ہیو دوستی پارہ پارہ
آکی اکھہ سیتہ ہم کل الہ راون
گلنہ سیتن سو پتہ دور تراون
دپن بالیس سمرکن ریر کرہ جنگ
اچھیو کن تارہ وزنہ اوس یارن
کھمن یوتہ راز پٹھ دریں قیت زو
سوگوتس رامچندرس سیتہ کرن بیاسی
میہ شاخ پٹھ لبت یہ تراو چھت یوپہ
شکست دشمن یارہ وزہ یادم
توی دار وتھتہ ژوی یاد وکہ یا خود
ژہ سیتی تس والیس لگہ ایکہ ژھت
گژھس یلہ وون سو یا اود زندہ چھو پرم
تہ پوزت درا او والی دتہ فریاد
مہ گژھ وکن پوچھس کھوژان ہیچ جان

کشتی ہونا [illegible]وی کے ساتھ اور مارا جانا والی کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے +

وُچھک ژٕ لکن ہُشن نروٕ ہے
ہیو لشکر سپتن پٔژہ سیت دِیُوہ
اَسن رٔژ درای فیرت آمی دِیشن
وُچھک کہوُر دٕچھن ہو رٔنِ پٔچھ بوُر
پَتو لاکن تمو یلہ اکھ گوفا ڈیٹھ
اژٕت تت اکھ اکس کُن تھپ اُکرا اَسن
وُچھک باغا بہشتا مہر گہ دارا
سرو قد قامتا آشوب عالم
کرن جیسی شرِنا گیمژ دلیس کُن
وُچھک لُسی راژ سیتا راچھندر سُن
وُچھک یلہ چشمہ مژہ راوکہ ژھکا رِ نگہ
وُچھک یلہ اچھ وُچھک اکھ نرتھا کیہ
دیون کیاہ اَسی تت لُشہ اکھ کتھاوُسن
دِپن بھاوَن بروچن اُداسوی
اسن فیرن سہتا رٔژ اَسی کھیلن
وداسی گی وُچھک یلہ جان جایا
یوان لاران تمو جانا وراڈیوٹ
سوپر پُچھہ اوس دٕلشت غم لوگ
انگد تامت ونہ لگ ہمتس کُن
تتوی بوزِت سوجانا ورست یو
ہمود بہس سہج کیاہ وانی پروی ون
اچھن دوٕن گاشن راو سم لگ دوی

اَنیو پیغام سیتا کُور کُن گیے
ژھنڈو سمسار سورٕی اَت تی دوہ
وُچھک ہیتہ لو کس سا رہن مَن
کھنگھ مان تال گرھنک چشم بد دور
وُچھک زن ندیلہ کُن گیمژ سَتھا اکھ گریٹھ
پیون پھٔر کُن وسنتن ونف کران چھ
پلنگس پٹھ بہت اکھ گلعذارا
پری یا پرلہ دِلن ہیش انکم
گمژ دسنا بیلت پیپ کُن
دیکھ تھ اچھ ونِسِیو اتو مکالس
گو ہستا نامکا نا اکھ ستانگ
ستھا تھدن ونہ اکا شہ نشتہ دور
چھکیا گت ورندو تہ اکھ تھا ووس
اسنہ لاگ تت سمیر جوالا سوی
تتی چھی ادہ ہمتن سنیات ہیلن
ٹھہک سیتا یوان ڈیٹھک بلا یا
سمیرا ہیو ستھا بڈو ار یا زیوٹ
دپن ارا لیشرن گدم ہتوی بوگ
ہنو مانو دیتھی او سوی جتاین
دپک ژٕ پارہ گروم وارہ ونو
دیوک ژٕ بوی وانم تہاو تو کن
ژٕ ترٲوِت مہ ژٕ وانہ چھک لوی

زہ بارن آسن ور آود پہلوان
اُہنکارن پٮ۪ٹھ بلہ گُنڈ پھلوٚن واش
تلن تاپھن تتھ رسہ بیش شکھ آسیے
دِہ ہم پر تاپہ سیت رود ہم گنہ سوش
ژود اہ شت وینسہ گی بنہ تھ مہ سینپن
مہ او سہم ماجہ کرمت ناو سنپاٹھ
وچھن بنہ گن بو چھنت گن ہیوٚن تاکھ
ہیو پاتن تمِہ بس وتس بای سندکار
ونس یامت تہ تم تامت وُدُن آسی
تو پرتھ ہس تھی سیتا وچھت
جٹایُن بوی آسس تھتہ کینپن
ژلس کینپن تہ سینپن موکھت پانہ
بھونگس کھت کوہس ڈیٹھن بلپس منز
زلس منز زن پوپ ہم چندرمہ چھ گیت
تمکُ بنگالہ بلہ وچھو آسمانُن
شورہ شت کروہ تِ تامت ترانُل ١٦
شورہ شت کروہ تتھ تھی درینٹ اوان
ہرن اُتش کیا کرن تم وِیر مارن
کرلن تدبیر نیٹ کتھ پاٹھ لبو تار
پرندان پر فوٹن ڈشیت ترن اوس
صلاح ژھارن پھلاح ژھارن تچاک داہ
ونہ لگُ اک وٚہن ٢٠ کروہن ترس بو

ذہن گبہ آسن کرو سیر پس ستن بانن
پرژھی تج زور ووٚفتش تووٚ دہ اکاس
درنہ لگ پر ہمس روٚن دس بوژھاے
زلس کتہ اگنہ جو شس لگو سو مپوش
وچھان آسم مِہ لوسان چشمہ تس گونگ
جٹاین ناو تس میلم نہ عازات
بہت چھکم شن ہتن کرو ہن نظر صاف
سیتا تو چھیوی لسن پیٹ رامہ اوتار
دپن کرِہ نامہ پلستن ہی سندپاپ
دپوک تم بونہ سنہ چھوہ دریاغ لنکا
پرنہ لگُ رامہ رامہ تلکھت سینپن
ہمن سیتا یہ ہند ناوُن نشانہ
جواہرزن سنہ لنکا تست زلس منز
اماتھُ واتنک ما کینہ طاقت
سو کرتلہ اوس قیرت چرخہ زان
شورہ شت کروہ تمکس دامنس تل
زلس منز سرپن آس شعلہ دیو آ
ترن کت آنتہ کِن ژھالہ مارن
چھو دریا واہ ترن یم دیہ سندکار
کتھا چھا ہمتہ شورہ اشت کروہ ترن اوس
عقلہ کِن تم زلس تارنہ لگ تھاو
دپن ہا گھاتر ہن تام وتھہ دس

دپَن سپاکھا بو نمہ نمتن دمش تال
ونہ لگ لوک آسُن بالہ باوس
لو آشنس وادیو آکاش فیرن
کرم وۄچھ گزرنت منش لوکس
دِژن وارِت دمچ چھ تپک زور
انگد ہیو گو ہیت وِن تال ہارس
نمک ادا سہم نہ غم ون ہار ہیو تال
انگد دپنک ہیہ چھم یاون پتن لور
ہنومانن وُپِس چھینہ چان یم کار
ہنومانن دیگ پاون ہیہ تاوِو

دیگ ژامُوون ہرو باوہ چھیم کال
تیم آکاش وُٹھہ اکسی ہوا وس
ہہ دلیت آس وتن پران پرن
تھی رش اک وچھس بونہ ژکانتن
ہاہلیس تیتھس ٹھرا وُنم گھُور
انت راوُن رٹت ہُر پاژہ ہاس
آ گھُور ژان چھس ولیم اسر تال
دمس وٹھہ وِن گرٹھس ہار ہس گرس
بونہ آسہ سیت تہ کرچھی ژہ انوا
بو ہارتس تال ہیہ ادِیایہ ترادِو

وانہ سپاری لش گی شرن
ہنومانہ آس چھنہ درالی

درہ مرہ کاس اسہ ورہ تارن اوپای ترہ نک کرکنہ ژی ویشنہ سندرہ اشس گھوڑن

ژامُون بلہ دیہ پار وگلن
دیہ ولِ شی تھی سمندرن
سگر بو نختہ بارژی گت چھو ورن
والی بلہ ویتش گی شرن

ہنومانہ آس چھنہ درالی
توہ کیناس آی شرن ژی
ہنومانہ آس چھنہ درالی
لالون ہارہ ویت مل کرہ نہ کانہ
ہنومانہ اس چھنہ درالی
اسو آی شرن تھی چان دوا
ہنومانہ اس چھنہ درالی
ہرو ہرہ رٹ دوہ کرالی
ہنومانہ اس چھنہ درالی

راجہ ہوتہ سگر یوا سہ ہامان
راجہ چول کرِ ژی نختہ ہار
ضا کرہ پن ہامی ہا کمن
راوُن بلہ ویر آیاو شرن

ودنہ لگُ لولہ سیتن لگ ہرنہ پان
کرنہ لگ نالہ مت بہ ژن ژلتن سوی سی
رژُن تم رازہ رامن موکھ مینس یاد
دپن بلہ سنگرہ پیٹھ تم زورہ درییالی
سو پربت جستہ تمُسندہ سیت نل گو
سو پربت ژٹالہ تمُسندہ سیت سون گو
تمی دوہہ پیٹھ خہ فیرن گیہ نبس نر ری
تتھی پلہ واو ہیو ہلمت وچھت گو
ٹھابہ اڈ دپانتہ ڈیڈہ پٹ ادیس
دپان لس رامچندرس گن گمت من
ہُرن بلہ رامہ رامہ گو سو آزاد
دیو سنتاپچھ مامتسی دپان ناو
دپُس دیوو ہنومانس ژہ وچھ بل
ژہ بل چُھی توت یتھ پوشنہ کانہ زانت
وتی کوہ پُرشہ تسو لنکایہ پٹ آو
ژہ گژھ وچھ بل تمس اسران پو شا
پدن ریہ سو دیت ڈیڈہ پٹ بیٹھ
کرُن وچھارتم تس ریپ تتھہ یاد
تم وُڈھ نجنہ پاتالس سین زیٹھ
موجود تم کرنہ تہ پانس چھ کیا کت
ہنہ ماخن پرات ہیت رامہ رامی
وچھن یہ موکلہ تمُسند سو در پیٹھ آو تس

لدُن تہ رامہ چندرنہ دو نہ پٹ کان
رنندرہ ہیتو وزہ ناون ننندرہ ہنوادس
وچھت گو کوہ ہیو پرسیپنس یاد
وستہ پربت دپان گو زیر پاتال
اما تہ تل گژھت پاتالہ بوُن گو
اما تہ سون گژھت پاتالہ بُن گو
اما بوتراتہ تمہ دوہہ پیٹھ خہ ما فیر
گژھت لنکایہ پر لنکایہ پٹ ہیو
گژھت ہلمت تمس آسس اندر گوس
لبن وہ ہمانن تر اموگیس تن
وچھت گو واو ہیو دل سیپنس شاد
تسند ویرت وچھت بلہ ویرت دراو
یتھس دشر اولس سیت کیا کری ژھل
ژہ گژھ ٹکان اڈہ میلی سو کرنہ آت
کرن ماپاف ناشس راولس آو
گژھ نہ زیل گژھن ادہ ما سو روشا
کرن ہاد دو نہ وہہ داران استھاہ کرنہ یت
تسندہ ریہ ستن ہلمت تہ کھو نہ نو
یتھ ڈکھہ در نہ انگ اشس سیٹھا کریتھ
کڈن تم کاڈ وارا زیوٹ چھی ستت
یہ وچھاری وچھت لول حیان آمی
منش لوک پندرہ لوک سو در پیٹھ آو تس

ونہ لگ یہ چھو راکھسن وہہ دارِت
دِپُن لس کوہ پُرِہ کر گھسن بو چخل
دلیسُ تم وچھہ مہ دِنہ سی چھچِہ سامِرت
دلیسُ تم چون ماسن گژہ مہ آسن
تہ بوزت دار تم آسن کرُن مان
یہ دِی گت وچھتہِ بلہ تم لس گرُن گراس
گرنہ لگ بلہ وان تہ یِدِ سٹھا زور
چھیم لس رامچندرنہ کھراوِہ ہنز دری
دلیسُ تم کرکھماکِنہ ماہ منگمی
مہ آسن جای چھمناہ مکانس
مہ دیپم گژہ ہلمت تہ وچھیت
توی با پت مہ چھ توی بل وچھامی
شہرن آسی تہ یادن بُو دِمی میٹ
دُدنہِ وتھہ ہلمتس پٹ آلوُن یان

امی رِسپیت زِھینہ ماسہ مارِت
گرژھی کیا منگ دِمی منہ کرتہ تیھ زہِل
دلیسُ تم کیا گرژھی کت کن زِہ چھچورت
دلیسُ تم دار آسن وان کھرچھو کاسُن
پرژُن پالُن وتن تُسندِس ہوکھس پان
گرُس تم زہِل گوہستانہ کن نیر دراس
ہنوماُن دلیسُ وان گت زِلک اور
کرت یت شانت تہ ون پای کیا چھی
بوگوس نکمھت چانہ درشنہ جی بوینی
کرم اگنیا مہ دِیوُ وِیت مکانس
چھو بلہ ویرا زِہ ون تسند بل وچھیت
مہ بخشتم ون منس ماکِنہ لجی سکھے
زِہ بوینی جی عمر آسنی سٹھا زیٹ
گرن لیلا ہنس یادن وندن پان

زُو پان وندھی چانِہ یادن
لادن ہتھا وہتم تہ وندیورت

رامہ جوہ اگنیا کر تورہ فیرِلس
واکِ دُوش زِہ لُن لوش لاگی یادن
چرن چانت شہرلی آسی
درشنہ چانِہ مُو کہ گیمہ اپرادن
آرت آسن چانِہ آردناگران
پاس گرچھناکھما غوژہ آسن

ساری سمسار زِھندِت تہ اگ
لادن ہتھا وہتم تہ وندیورت
باگہ آم وُدیس تہ لیم درشن
لادن ہتھا وہتم تہ وندیورت
گال پاپ شاپ سنتاپ کاسُن
لادن ہتھا وہتم تہ وندیورت

وُلسنہ آسی بوڑھاران شھاران
بل زیسے دیتی لگیہ پادن
ہلہ منتہ بلہ ویرہ کیانہ چھکیتھ کین
لیہ پتہ لیگیھت چھی تلی واداُن
ہلمت شرن گواُدہ رامہ پادن
گرہ گرہ شرن گرہ اُدہ امہ پادن
بوگ تہ گیانہ سیتہ لای فی نادن
پرمہ آنندہ ریپہ پراوک سادن
پرت جایہ آست آہم نہ وَنے
پزہ کن پوشن لاسیوہ نادن
مایاپہ چانہ تور لیس ہنہ ہنے
دریان چون وچھت شیر تادی پادن
زہاور ملک مھیشوور ہنہ ہنہ ووگنی
بکمتہ منزہ ڈیو پھٹ نلان سادن
موہہ زال روزھم تورزہ کنے
موہہ زال کاسہ ون زی چھک سادن
جوتیہ ریپہ زی چھک ہنہ کاسہ وانوی
ریپ چون پرزہ لن سہ تن پادن
تولہ نار چون یش یہ منز ہنے
مان گرتہ راو نس چھی چون وادن
پرکاشہ چارہ کیا لاہن وادن
گرہ گرہ سرہ ون سوی رامہ پادن

لاران دیوی تہ دیوتا ہت
لادن تھاو متھ وندیو رت
چانہ اتھہ وپکار پرت زیون
لادن تھاو متھ وندیو رت
سیتا رامہ رامہ لج پرسنے
لادن تھاو متھ وندیہ رت
پرکھشوی پراوک موکھتی تھان
لادن تھاو متھ وندیو رت
بلہ بڈ وچھتن موہہ اگنیان
لادن تھاو تھم وندیو رت
سوہی وچھہ سنمو کھچو نومی ھیان
لادن تھاو تم وندیو رت
یوگیہ یوگ منزہ ماوتھ پان
لادن تھاوتم وندیو رت
نش آسنی مہ راوم زان
لادن تھاو تم وندیو رت
گنہ منزہ باستم دلیفن سمے
لادن تھاو تم وندیو رت
سنہ کیا تس لیس ہنہ روزہ زان
لادن تھاو تم وندیو رت
بلہ بڈ ہلمت وہمت گو
لادن تھاو تم وندیو رت

پکن گو اوس لت پیر ترادن
وچھن یلہ شہر لنکا آچھ رس گو
وچھن تتہ بارہ کنہ روپ سیرہ کنہ سن
پتھر روکن وتھرمت لعل و یاقوت
وچھن دروازہ سونہ تالو پیٹھ وچ
دلیشٹ گمار ولیشہ کرم اوس سیران
ہیراشٹکچ وچھن بیاری سراپاے
وچھن بیلکازہ ستینہمت چھو گلکار
دلیشٹ گمار ولیشہ کرم اوس بر پانہ
پتی نیرن تتی بیہ اوس واتن
یمن پھکلن وچھن تس اوس جاے
دسوکنہ رشی وچھن الگمت ستارن
وچھن گو سارنی باہوین پردچن
سہ لچھمی وچھنہ لچھمی چھنہ معزز
ونت بلہزا اگن تتہ اوس وازہ
شمالک واو تتہ پرتہ ساتہ آسن
درن پانز یون تتہ پان پانہ
کزل ون چھو کہ رتس کیا چھ مارن
گمر بوترات کمنز مہرش چھو ژہل
بہت تتہ رنگنیا لاگت سنے وتر
بیہ کنیشرا تتہ کر سارس جہانس
ہمی ساما نہ یلہ تم یا نہ تتہ ڈیٹھ

وچھن سیتا پرژھن آون تہ کانون
ونہ لگ گت چھ جالی ہی سیاہ شو
بلورک منہم جرت جوہر لبن ٹھن
سبز تالونہ تارک مختہ زمرد
پچھو کنہ پیہ لاگت فرح رنج
برن پاہن ڈرن ہماندن تہ ہیرن
دپن پھرگس اندر شیند رس تتہ جاے
سنبالان ساتہ ساتہ در تہ دیوار
کمر بستہ چھ گلدستہ بکیپ
سند یاوقتن چیندر آیت پر باتن
تتھس آسرس مشتہ سنکیا چھو پرونکن
لبن وچھہ وچھہ لبن آن مختہ پارن
وتھرمت فرش آن آکاشن سہ چھن
یوان بر ہاکران نت ٹھاکرس جون
کرم مہرد تہ ناظر دہرم رازہ
ڈون سوی دارہ سیت مشن خاص
دپن دیہ گرہ دشہ مرادون بہانہ
بکمس کت زن گدا ہت پانہ لارن
یون پانی پرہ باتن ٹھاکورس تل
تمن سارن سہ سیتا دانی تیز
رٹت ہرازہ تھوم مت قید خانس
ہنو مانس دپن پادن مسن مسیٹ

سِتھا خوش گو وُچھن یلہ جان جایا
دُپُس تام نارَدَن وُچھ کیا وُچھن چھُی
شُرَن سینپَن شیوسِ ژھُنس بہانا
شیون یام بوزنس تر خوش سِتھا گوس
دِنشُٹ کُمار ولیشہ کرم منگ ناوُن
پکن گی تم زہ یلہ ہنورُی ژھ ہند مت آسے
وُچھک یلہ بُوم ہتو ساری برابر
تتی پاتس اندر ڈیوٹھک زُواجان
پرژھک بَرہما جوس سوُ تی زال اوس
دیکُٹ بَرہما جون یلہ ناگر ڈ زاو
دِپُن مالس ژہ کینژاہ کھٹن ہکن دم
ژرہ ہت کرو ہہ تھد چھہ تم توہ خوتہ دون گون
وہت گو واو ہیوز اگت گرٹھت پوک
دِیَن تہ پار زاتک اوس نا گُل
دوزالس منز یلہ تم ہت تھون زنگ
رٹن تم تو نتہ سیتن وُچھ تسند گُن
دِیَن پاتس اندر وارتِ ؤتن لنگ
لنگا گوڈ بیوٹ پاتالس سیتن سو
لڈک گرہ ایشرس یلہ گیہ ہمسا
لڈک ژہ لینک کھڑ ڈیٹھت ژہ پانہ
منشہ لوکس اندر گیہ واجہ پٹ کرنک
منبشر رشن تہ برہمن آسی پالس

دِپُن گرہ ناو کم پرژھ ولیشہ مایا
اُوُماد یو یہ دوہہ اکِہ لی پرژھ یا گے
گڑھم آسُن بہُن کٹ رُت مکانا
کرن تف راوُن منگمت کر اوس
لدُن گرہ تھُہ دیکھ تھُہ تبہ لاون
پرزاپرت جایہ نشہ پانی وہت درای
وہت آکاش گی ڈیٹھک سمندہ
دیکُٹ کیا تسہ کرمت چھوتھہ دِن
زلس منز سُر گہ دارا بیدہ کر گوس
لجس تجھہ گو وہت کشفس نشہ آو
دِپُس تم کھٹن ژہ اک ہد ہست تہ بیہ کرم
کرنہ لگ و یدُستھا گردن تتھی ڈیو
پنجن ؤن کت تُلن آکاش ہت گو
وُچھو تم معصومن گو تاہ تزٹرِ تل
گو برہ سیتن ہلتِ زنا تِس تہ اک انگ
رٹہ یدوی وست بوترات گرہ بن
الندلیج بوم بیہ آکاشہ پتھ گنگ
لنجن ہر مانگلن تمہ کن سیتن رژو
لنگ کن بیوٹ تت پیونا دلنکا
وُچھک ؤن کیا کرس سیتا وکانہ
کرس پریاوش شیون دھرمک دیتن شینک
بُود رس ڈھک پھٹ ہنک کرنہ مالس

پولستس سیت پوتھر لنکایہ یلہ ژاو
کرن یلہ پوز پاتر ژال تراون
دلیس تم راوتن لنکا ہیہ منجی
درژن لوہ سہارسی کرنس حوالہ
سراپا سونہ ستنز کرنس حوالہ
ہون چھی مشک ت پوشن برن لول
یوگر تعف تمن یلہ گو آہنکار
کرن تتھہ یلہ تم خوش تلہ تتھہ گوس
اسر یلہ مار تم یندرازہ ویرن
یدس یندرازہ گو ہیوز راکھسن واو
رشا اک بڈ پلس تہ اوس تس ناو
حسند وفا اک وچھن پانس ان اوس
وچھن مژرت تریا دیٹھن ہرستہ پران
کنک کہارن تہ نادی ژہنہ تراو
ساپن یر ژاٹ زچھہ تم ایٹھہ نوماں
وچھو تری اوہ یلہ تس آو یاون
دچھک تس دہ موکھہ نرہ دہ دوگن
ونت ہکز اموکھہ آنس اگنہ گوند
منزلہ منز باگ یلہ گڈ نک ژنگن گاڈ
نہ دیشت کھوژ رتس دپنس ہتی پرس
لگس مست قوتہ کرنس ہیہ ژٹن ناف
اسر یلہ گوس وبدک زراو وبشن

شیون یلہ دیوٹ واراخوش
دپن دکہنا منگو گس کیا گژہون
گژہم دہرمس پیج دن بد دانہ چھل دی
تنی پیٹھ پانہ فیران بالہ بال
یہ دیوی دار لاگت تھونہ ژالہ
ستھاژالن تہ گالن نہ کینسہ ہند بول
دپن یونہ راکھسن تنک ٹٹ مار
دوہی دیون تہ اسرن ییہ ستھاو
کولو کنہ درایہ راکھسن یہ ایرن
وچھو کنتھہ پاٹ ژنہ قوتہ ژنگل مور او
پرباتن وتھہ ندیہ یٹ بتھہ چھل نہ دراو
زتن تھپ دت اندر وچھنگ منس گوس
دویم تس دوچوان کنکھاو چھن جان
تھون اینس گرس منز پانہ کھارت
بڈٹ بوزن سہ آخر راکھ... آس
پرسنہ لج ژہنہ گبر تس ژاو راو
موچرواراتہ زپچہر ساسہ بدر
موکھس ... دندس تن ان یہ وممد
وترکن شیر دکھنس تن ودژن باد
تمس یتہ زاونس کہر دیونہ آسر
ستھارتس کھوژ اگنس لگ ہونہ یان
تمس یتہ تھنہ یوہ [illegible]

زٕ گرٕمی زٕ ایہ راکھشس دراےٚ تم چوٚر
دِیِن ہاوُن یہ راوُن وچھہ کوٚ بنیاد
منٕس بی گوس ییتس تی اوس ہاوُن
دِپُن یتس نار وسن ہیتھ ژہ لاوُن
پکن گو اوس تس سیتایہ ژھارن
لبُن باغا ہشتا شرگہ دارا
سمت آسن بہار سمسار کی تھی گُل
وچھُن ہمت لیس داغ ہالن
ادِن گمہ ژہ نکھسٕن دِین پوشن
ینبرزل بہ گمہ زن گو وستم
ببر ہیتاب گیمژہ پان مارن
لڈر پوشس دِپان وژہ فنہ زندو
وڈن پمپوش آسن چشمہ لوسن
سمت شنبلس سیتن نرگس زن ہی
سپن وزردشن گلن سیتا ہور
گلابس آسن لایان ماد مسول
غرض سیتایہ سرگہ ہیہ گمہ ہای
وچھن ژامت واس یتن دو برِ رگ داغ
گلسن ہیٹ گمت سو ہمت ژہ ہایہ گل سیٹھ
وچھو در باغ یامت ژاو راوُن
ہنبرزل نارہ سیتن کار پیٹھ گی

گُلسن پیٹھ ہنگ پت گُن بل ہتن گھور
رم المانس گیہ کنو چم اڈجہ پولاد
کرن چھُس یانہ گو دیوانہ راوُن
ہنوبانس قد ہندس پوچھشہ یا دِپن
لبن ہا لعل چشمو تحفہ ہارن
وچھن تیہ آسہ فیران ڈینہ وارا
اما تیہ باغبان کاوی تہ بلبل
دِپن دو دِپہ پو نو ہیچھُس یارہ ژالن
دِپن جعفر گلابس چشمہ پوشن
دِپن یکوتا زنِت ہگہ چشمہ لوسم
بطک لِہیتھ دِپان وچھہ گُل انارن
فو لک لی پانہ اسہ واتیا کرن زور
بمن شمشیر ہیٹ گو لارِہ سوسن
دِپن یتھ کارہ پیٹ مزلا مہ ماچھی
کو نگن وچھہ پانہوری روز ریگیس گھور
ییتھ چم تور گُن مہ اتیع ہس گل
بتھی پتھ پاہن نرگس اندر جای
دنیہ لگ تام سوراوُن ووت در باغ
بہ کینز انگہ ہو سوری تہ تم ڈیوٹھ
پریہ فٹ پیرہ ہن سامانہ ترادن
پیس آئینہ پانس ڈیشوُن گمی

لیلا گرنا جانکی جی کا

زہ کرِ چی زٕ ابہ راگھسن دراۓ یہ ہم چوٗ
ویٚنیٖ ہاوٗن یہ راوٗن وچھہ کو بنیاد
منس پی گوس ییتِ پی اوس ہاوٗن
دِپُن یِتِ ناز روس ہیم ہتھ ژہ لاوٗن
پکُن گواوس تس سیتا یہ ژھارن
لبُن باغا بہشتا شُرگہ دارا
سمِت آس یار سمسارک تہی گل
وچھُن ہمت دلس ٹھ داغ ہاوٗن
اَرِن کمر شکستہ پیٹھ دِین پوشن
ینبرزل برہ گمر زن گو قوسم
ببر بیتاب گیمبر پان مارن
لڈر پوشس دپان وٹھ فتنہ زندور
وَدان پمپوش آسس چشمہ لوسن
سمت شنبلس سیتی نرگس پن ہی
سپن وزندِ وشِن کھن بہشاہور
گلابس آس لایان ناد مسوٗل
غرض سیتا یہ سرگہ ہیہ گمر ہای
دِچھِن ژامت دلس ییتِ دبر رنگ داغ
گلسن پیٹھ کھٹ سو ہمت ژہ ہا یہ ژل سیٹھ
وچھو در باغ یامت ژاو راوٗن
ینبرزل نارہ سیتن کارہ پیٹھ گی

گُلسن پیٹھ ہنگ پیٹ گن ہل پتون گھور
رم الماسک گوٗچم اڈچہ پولاد
کُرن چھس پانہ گو دیوانہ راوٗن
ہنو مانس قدس پو چشمہ پادِن
لبن ہا لعل چشمو محنۃ ہارن
وچھن تہ آسہ فیران ڈینہ وارا
اما تہ باغبان کاوی تہ بلبل
دُپن دو در پو نو چھس پارہ ژالن
دِپن جعفر گلابس چشمہ پوشن
دُپن یکو تاہ زنت ہکہ چشمہ لوسم
بطک لیٹھس دپان وچھہ گل انارن
فو لک پی پانہ اسہ واتیا کرن زور
بمتن شمشیر ہیٹ گولا رہ سوسن
دپن یتہ کارہ پیٹ مزلامہ ماچھی
کو نکن وچھہ پانہ وری روز نگیس گمر
یتم چھم تو رگن دا اسح ہس گل
بتہ تی یچھہ پان نرگس اندر جاے
دو نہ لکھ بام سوراوٗن ووت دلی باغ
یہ کینز اکہ ہو سوری تہ تم ڈیوٹ
پریہ فٹ پرہ یتن سامانہ ژادن
پیس آئینہ پانس ڈیشوٗن گمی

لیلا گرنا جانکی جی کا

پونہچنا ہنومان جی کا اشوک باغ میں سیتا جی کے پاس

چھتر یوزہ دلیشہ ریپہ نارانو
پرارہ گونہ چھو ہموشہ نارانو

زگہ ہندہ رازہ شہری بگوانو
کاستم دِگن چھس بو تارانو
باغس بو آسس فیرانو
راون ہہ آم دہہ دارانو
آکاشس ہت گوم دورانو
منہ چھس امہ رامہ پرانو
کانن منز گرتم کتہ دانو
زہکہ سیت وتت گودزانو
ہمایں اوس نالہ دیوانو
یہ ژہ چھک پنن پان گالانو
ژمی چھک گرمہ نندہ کاسانو
تنہ منہ چھست بو ژارانو
راکھسہ شند گوم وگانو
ونہ منزہ یلہ گوک ژہ لارانو
پرت منس منز چھک ژہ آسانو

پرت زیوہ دارِ منز چھک آسانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
اچھہ پوشن نیر پوشن سمرانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
تنہ چھس ہہ سیت لرزانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
لچھمنہ گونہ چھک ژہ بوزانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
راگھستہ گونہ چھک ژہ زانانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
ژمی چھک زگ تہ زیو باسانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو
بو آسس باغس پکانو
پرارہ گونہ چھہ مو پرارانو
پرکاشہ گتہ چھک ژہ کاسانو

ترگندہ نارہ تارانو
پرارہ گونہ چھہ موژ نارانو

دپن اس اونس لعنت ژہ لارِی
دپس تم یوزہ تمسند ہیم کم ہاو
دپس تم گرژہ سونتن کاہی ویاو

بو ماری پان برتھا میون ماری
دپس تمہ اوی لسہ پنچ شبنکہ تھاو
دپس تمہ یلہ ہی ہنت تلہ ہی یاو

دِلیس ہم روز خوش وَن گو دنو اَس
دلیس ہم کرچھ تس بیہ پوشیح بات
دلیس ہم روز خوش عدگ شیہ رت سیور
ہم وتھ سوکھک سا مانہ پیراو
[illegible] بیوان بوزن چھی غنیمت
غرض [illegible] کُن وچھت سیتا یہ گیہ
تس منز ودری لوچھ کت آہ
وَنہ اولس یُدری بو یا
مامارہ بوما گژہ نرکہ وای
[illegible] تمس رسوا گژھک نا
ذی بوزت سورا اُون بیہ نبردرا
ودن لتس ان وچھت تن سعرہ ناو
[illegible] ہتہ وانی لاچن نگاشن بیہ اَس
وہ وژھ ہلمتس پیٹ آلون پان
خوشی [illegible] کران [illegible] چھہ شادی

دلیس ہتہ اوی ون لنکایہ گرہ داس
دلیس ہتہ کیا زہ آہم چورہ راتہ
دلیس ہتہ ون ہیم برتھا پنن پور
دلیس ہتہ چون دوکھہ دلشت زنس تھاو
دلیس ہتہ کرژہ بیہ دوہ پیشنہ فرصت
خبر چھا کونہ پیشر اُون دِیس پان
رتن شش ان بعد لتس زا مرستہ ماس
اَنت سیتا یہ ہنہ ذاتک بو ماوس
تمِک [illegible] ی لکھن تس یاد آسی
بیہ مار [illegible] پان اَدہ افسوس کھک نا
تو ماین وچھن سیتا یہ نش آو
کرِن تس راچندرن واج ماوان
مُراو سُمس گوتہ شو بیہ زور اس
وَندنہ لیج راچندر نہ واجہ زوجان
خوشیہ منز لیج وَننہ ساری سعہ دادی

آوہ بہار بولہ بلبلو
سوان ولو بر یوشادی

[illegible] اَرہ پان چھولو زرہ زلنہ وندلی دادی وزہ بندرے تہ وُنہ چھی ہلو
سوان ولو بر یوشادی

ناوو قمری وچھو پوشنولو آوہ نالن زن فریادی باد وندک غم غوصہ گلو
سوان ولو بر یوشادی

بیہ تن نیر سندان ہت زنی [illegible] آزادی پیالہ ہت چھی نیر زلو

مدنور

ہاو ورشن اَسہ بر ملو　چھیم مہ گیمت لولن لادی　شیشہ گران چھی قلقلو

سون ولو بریو شادی

ژاو سونت لی بنہ گگلو　بوتہ راچ پٹ ژل فسادی　ٹیکہ ٹھنہ نتہ اِرکم فلو

سون ولو بریو شادی

ناوہ من تن ترا وزلزلو　دراو شہلن ناں لکمہ ناگرادی　کہسو پریت وسو ٹلہ ملو

سون ولو بریو شادی

چھاو اچھہ یوشن لچھنہ ناوہ گلو　کرخبر دنہ وچھہ میانِ اُدی　باقی فاضل بوز ڈانبلو

سون ولو بریو شادی

ہاو پرکاش گاش ہو فلو　وچھو سہرین فرمنادی　چھمہ یوان راتس زلو

سون ولو بریو شادی

ہنوبانن دلیش ونکن رہمو وت
دلیس بمہ تورہ فیرت چھک شہ ساو
ڈجس بلہ وسناتت لی چھو دسنور
دوہیم لس راجندرس ہوزہ پاما
ژہ ونش میانہ زوہ لی تن سوپانہ
سو غیرت گوس گت کادس دِتن کان
پرینز لچھ رامہ رامہ ہایہ کیا گوم
گلا تھہ پھشہ جامن داغ زہت
تتوی لبوزت ہنوماں وِدراو زباغ
پگاہ ین رامہ لچھمن تم کرن جوش
بلاو پر ابدہ بدِ آسن تمن سیت
تتھی گنزرن دین ون چھم غنیمت

دِ ہنگ یدوی بوتس نشہ واتناو
مہ وانم مول اون لی چھو وعدہ
سو لس سرزل آہنکارس گمن سو
زینن ادہ راونس نشہ چھِ سیتا
ہمہ نینتن ہو کہ لادت قیدہ خانہ
نہیس ہن راون زانن یہ ا سان
گیہم پرنان ترین سیتن مہ کیا گوم
بہ نگل چھکنا وچھن کیا رہ گومتا
دپن تس راونس ہوہ ہادلیس داغ
بو کنہ کت شایہ روزت آسہ خاموش
جمع آمت جمع ین ونہ کونہ کیت
بلاو پری ہین ہاون چھہ فرصت

وُدنہِ وٕتھ سعادِ ہتم باغکِ چنن گُل بال
سپُن پرٕشور تم وٕشہ راوٕن بوزٕ
ہنومانن تمن یاگر پچھینن
خبر بلیہ راوٕن پوزٕن ہرابر
ہنومانس ژٕپن لگی زوٕ ہیپٹا
ہنومانن ژٕپن کروار یاژھل
پنجن تل ہت گڈِن تم تانہ تانہ
پنچو ہند دیان کرِوار یاژھل
ہزمیت راوٕن لشکر کھوٕن وٕٹ
دِپن لتس کُن ژٕہ چھینا وانہ انصاف
راہٕژٕن لشکر سٕتن بلیہ گوسولارٕن
تِتھی تم ہلمتس لارِ ق پیٔنہ سَن آی
جمع سایہِ ابدہ بہ سیٔپن چھُج کیاٹ
ستھا تم ہند رچیٔن تغ کراین
کمند لیٔن لوٕ دِمن دٕارت گژٕہِ ہن بند
دِپن تم لای رزِ ہلمت گُمرٕن بند
کمند یامت ہتیٔس دارت دٕوان اوس
تِتھی تام وُوت نارٕ وٕ چھنہ کاٰن
تِتھی نار وٕ ہنومانس ژٕپن سند
کرن الیزمی تہ وٕنتش نتہ ستھاذ آ
سَیٔن لاچار بہ ہاجِ گُرٕن یاد
دِلیٔش بہ ہاجِون کیاچھ منس چھی

گُڈنِ لگ مولہ دِیتِن ہتھ پال تل
وٕنہِ لگ راکھسن ہند فوج تم سوز
بچھینک لنجھ یُن ژٕہ پچن زٕان
پنچو سوزن ستھاہت فوج و لشکر
کھوٕن ہٕ راکھسن ژٕنچ امیدا
اِتن ہر کرِت تھاوِن جلیچہ تل
تِتھی تیچہ دچھ کھوان چھی وانہ دا
اَتِن ژٕھارِت دِتن دارت پنجن تل
اتِن ژٕھاڈِت پنچو ژٕھیہ ہیند رچیٹ
وٕچھن چھُکنایہ زمینہ وارس یوی تاف
وٕنہ لگ کہ خبر چھنہ کیٹ مارن
دِتن دارِت بہ آکاشن آیای
گُڈنہِ لگُ مولہ کوہ تھاوِن ہمن ہٹ
رٕدٕش درشن شیٔون رتی منجاین
دٕلیٔن اُدُسُس کرُن لتس لی کُرٕن فند
سوٕخوٕش سیٔنن ہنومانن کرُس فند
پنچوسیٔتن ژٕنت تامت رشِیمنان اوس
دِپُن تام ہلمتس کُن رٕٹ بگردن
مہ ژھن تراوِت ژٕہ رٹ وٕ بلکن سین بند
ہر ژھن تراوِت ژٕہ دِلن دارِت یہ زنار
پکان ادہ وِید پران بلیہ لتس دِتن ناد
دلیٔش تم راکھسن استرائہ چھی

گرفتار ہونا ہنومان جی کا برہم پھانس سے اور گھسیٹ لیجانا راون کے پاس

وُپُس تم تورہ یم بوکُرتھ لاچار
سوگوشہ ہلمتس وِنِنس سِتھا زار
وچھو برہما جوُن گُرِنس ہُسکار
رٹِت تس راونس پُتس اَنہ ناوُن
وِبیشن آو لیلا کرہ تس کُن
رتہ بوزِت یہ شیُن کرودی سور اوُن
رتہ یام وُچھ راوُن کتھا سیُن شاد
وپُن اَسرن وُچھو چھدو ادہ پادیُن
رتمِن اَسرن مکی ہا کِنہنہ زورُن
تمتلہ بتن اَسرن پیٹھُن سُتھ
کلس حر کتھ کُھن راوُن وسیت بیو
سیُن رسوا سوراوُن یلہ وُچھن جوش
وپُن در بیخودی زن پان پانس
ژھنم کُس نال کنہہ پیت بگرُن
رکمن گی برہتس سعد اَنغ توڑک
انکُس سارس چھانس غیب ژہارت
سیُن پارِ شلوقس پانس گوڈن
تہ پلہ یِتس تمس چھسو اَنس نِنو
تہ سیتا ہلمِن تس نِنتہ ناہ
مُہ اُتس بی کوک وچھتو سَنڈ کا
وست تس سیتا پِنس بیوکہ
سوری

وچھن خوشہ وُن تم ہا مشِنم دلس نار
سیُن برہمن بگروُن ٹیہ زنار
اَتِن تم زرتہ لگ ادہ گو گرفتار
گوڈٹ لنکا بس پلنگس سیت تھاوُن
وپُن تس کرِیہ فاھد واتہ مارُن
ھُر گر تم ہنومان ہکِنکھ پاوُن
وُنبہ لگ بہ پھر ھد آفرین باد
برزِس ھیٹ پوست والت زندہ تھاونیو
آما حرکت کُلی کر ہنکمسنہ کھورن
ونِن تم زنگ تم تراوِت ژہین دور
ھنمر پیو تخت دریاوس اندر گو
ہنومان پیو پھرزن گوس ہیوش
بہ کرمائن غلش گاسن جہانس
لُٹس کر نار گنڈ تم زالنم تن
سیُن ڈنڈو ہلمت لڈ موُرک
ولُکُس لجہ دِہس تیل دارِت
وُنِن ہمیہ جلد گرِتہ سیتا یہ نشِتن
وُنن ہمیہ کیا رہ ہلمت لینکہ ٹپ آو
ھتن نِشہ سونہ کنہہ ہمیہ تہ دوبارہ
کُون لنکا تہ گنڈ لس سارسی نار
وونتہ ہیچ کیا ڈکس میا نس وُنِن لیوک
بوکھوڑن گو یہ عالم آب سوری

اَشکہ بتہ آو لیہ ژرہ ناوِہ منز باگ
مُورینج اتھہ دو نوی ٹھچہ ژاپن
ژِرہ گنڈ لی یِرہ یہ گنڈ ہم جگرس نار
اَگنہ رانٛدو یہ زالُن ہُنٛد تُھچی
یہ موزالُن سومو آکاشس زالی
سومو بوزی یہ موروزی کھٹِت وُن
دِزن چھس کھِڈون ہُد بوان زالی
یِہ چھم پتہ اچھنہ ربنہ کھراوِہ پہروری
ہِیمشُن چاڈِہ بیت دالنچہ منز نا
دنزِ نشی اگنہ اسہِ تاٹھ ودنہ لے
تھوی نِو اگنہ بیرن یَوَنس اندر جا
دلیس آگُن ہُو رم دی چھو دا تا
خبر چھیپا یہ ہِمَت باپوتہ چھُم
یِہ مالو بہم گُنگہ باب بوت آس
آگُن پلہ دابہ پشرن ٹھاکالس
ژہ ما تا ونہ یتن دِن یاوِہ وادان تھو
دِین آگن تہ واون کراتھہ داس
یہ اوشس سُن تیتن وژن تہ سنکرہ بیت
دنن گنہ چاپہ ما اوشس چھندن دار
بٹھا دُتھہ شورگاہ شت پور زالن
گتھا چھا گاہ شت کرِہ بدِپناہ دا
اتھی تہ راکھس چیر وت ہاون

زندہی زن گاڈ گیہ ترہ تاوِہ منز باگ
ہنو ماتو ژہ ولکھو بیان شابن
شہرن گژھ ونہ بوآگنس ویلہ تہ زار
چھو قاصد راچھنہ دُن گُفتہ نوچھی
اگنہ اکہ کھنہ منز ہنیاو گالی
یہ ترِہ نالہ پٹھہ ٹھیری قُت وُن
ژھی بنیہ زک اشکس سیلاب دالی
ہمس ہیچ تہ یہ بوٹ سنتان کنتہ نوچھی
کھا کرہِ ہی یہ باوُن پنتہ سیت دار
کری ژھنہ ون تہ ساکتھ تہ منز ہم ووی
اشکہ سیدا بہ بیت گھلتن پاہی
وپہ چھنہ یہ چھم سنتان ما تا
بوزالُن لینک تھا ہاون شتر چھیم
کماری ڈکہ بہ پچھنہ تاچ گیا ماس
خلل پیدوی امیس گژھہ سویہ دالس
ژنی سن نادہ نیرتہ پلہ ونہ سی زو
لورِنہ لگ لینک گرہ ہس ساری اس دس
ونہ لگتہ شنس تل غرق گی بیت
فتروس لگٹ تہ گنڈس ساری نار
ستن گوسور بیہ ہم چور والن
گرن راتس یہ ابرو چھر تہ
ہنو

کودنا ہنومان جی کا لنکا کو جلا کر کشکندیا میں

وۄنہ لگ راکھسن سمپایہ چیٹ گو
کرن سیتا مٕتس پتہ گیہ اندر لال

تتھی لنکایہ شہرس اَنہ گٹ گو
لدُن تس رامچندرس پتہ فال

آنا ہنومان جی کا لنکا سے رامچندر کے پاس اور بیان کرنا سیتا جی کا حال

ہٕشان بیٹھ ہال ہتہ لنکایہ نشہ وراو
نگٕسن گٕیت کرہ ہیتہ گو پیو بٹاہ
یتو پرچھاو یلہ ہلمت یون ڈینوٹ
گنڈھتھ وۄن پادشاہس باغبانن
ہنہ سگرپو لگ چامن ژھنس تن
وۄنہ رژ چ خبر لگ پام ہنومان
ہتس دٕلیشت بریژ لگ لول اکس اک
وۄنگ ارس ہنومان باخوشی آو
پرژھہ ہنہ نگٕس لٕتھ ستہ سیتاکس گٕرۄ ٹھس
ژھہ یلہ وچھنگ ژھنس پاکنہ کرُن ہیو
وۄنہ کنہ رژ اَسنہ یلہ لینکہ پیٹ ڈیٹ
وۄنی کیا وۄن گٕمت برتھا چھو سایاد
سو پاکمن ہتس ژھنس نشہ اوس تھوت
تُسند پاغوصہ کنہ ہتہ وۄنہ پاین
ستہ وۄزھر آسناژ لہ اندرہ تارہ
اپر چھنہ ماجہ مالس چوپرہ ژامر
خبر چھ پرژوہ ہر آسنہ اَتمس ژاس
وۄپن ماجہ تس ہشہ ہنہ ظالہ

تسنہ تیزی وچھت شہ ہندہ گو واو
ژھٹی نابیت گو ہمن پیٹ آس اندر
گژھت سگہ یو پنس بخس گرگ لوٹ
بو کیا کرہ وچھنہ وۄن ہلمت ژہ پاٹن
نہ ژائنُ ہلمتن اندر چ خبر ان
پکن گیہ رامچندرس نشہ خوشی سان
کرنہ لگ ہم ہتس منزل مبارک
برنہ لگُ راہہ چو سیتایہ ہند چاو
زندی چھا کنہ مرت گیہ کیا بنت اَتس
سوکھس پیٹ چھا ہتس پاکنیس ہند گرۄن
بو ما پیو چھس ژھنس یلہ راوِن دیٹ
آسن ہنو کہ اَتس کنہ تس غوچھ پیداو
ہتس تَو اوت سو مہ پتہ اوس آمت
ژ ہو پاپر تھٕلس امس ہاتم چھہ لاین
وۄپن پا اَوہ ہشہ کرنس آوارہ
وۄپن پاکس بوچھس پاگنہ آمژ
یہ پامت وۄنہ نام ہیتھ ہتس پاتان
نہ پارُٹ بَب تُسند گونہ زۄنہ پاتھ

دپُن ما وَرو تُو کنہ بُرزہ چھُم نال
یرہ وتھس نا پیہ گودی مندہ چھاوان
وِنِن یمہ گراوہ مانِس ماجہ مالس
دپُن ما ویگہ پٹ و نواس کرنس
تہ ماوُننگ مہ خالی کھیو وُپل ماک
تہ ماوُننگ مہ تراوِت گوشکارس
بوچھس گنزریتِ بہ کت ما گرہ سِتھا تل
وَدن تِم تس وُنُن سیتا یہ ہند حال
خبر چھا تچھر بیٹ کتہ چھُیہ زامُر
سہ یِرہ آوارہ بیہ ستھ کانہ ہیم اسن
قسم چھم چون چُھکِ تہ چیرہ نش پاک
قسم چھم چون لس یش چھُس تُہرن
وَدن پرگاشہ نش ڈیٹھم وُنیمُر
اما وچھمس تُہ یا اَک چھس وفادار
گلن تخ زن چھلن اَشہ سیتِ جامہ
وچھُم پیالی مہ وُٹھی بوزِ پانہ
تہ بوزِتِ رامہ جو بیتاب سینین
تتھی وُتھہ شُور آکاشس ہتہ کینان

بوچھس بتھاران تہ ما بوزِم تسند مال
اپُن پرِ وار وِک مالِشہ پادُون
زُھنُن ما اچھہ وُتِ اتھہ سر فہ الس
بو آسس راپن گِم یرہ داس کرنس
تہ یلہ وُننگ تہ یمہ ما پوُل سَتہ راک
کرُن یمہ آوہ ہن سُورس تہ نارس
اَمی کتھہ سیتِ گلن تس ما لِنگ مول
خبر چھا کو نہ اَن تس اَشیرن کال
خُبر چھا کیا کرِ نہ تُہ یمس چھیہ آمُر
مَرِن یا دی کرن تس وُ یاد کاسن
پیون چھُم یاد چھم والنجہ لگن شراک
پیون چھُم یاد چھم زن پران نیرن
گمُر افسردہ زن آکاشہ پیمُر
رچھن بکیس تہ لس زن موج غمخوار
ہَرن اُس یمہ پیرُن یرہ راجہ رامہ
وَنِن کنہ کتھ یمس آیش تِ شانہ
جگرس نار پانس آب سینین
تہ نار چِرہ دِچھت سیماب سینین

آغازِ یُدہ کانڈ - لشکر کشی کرنا راجہ رامچندر جی کا اور پل باندھکر روانہ ہونا فوج خرس و میمون کا طرف لنکا کے

گرم سمرادُک قشونا
کتھا والی تہ زامُوون ہمونا

… سمندر پر غصہ کرنا اور راجہ سمندر کا معہ رانیوں کے راجہ رامچندر جی کے پاس حاضر آنا

تعمیر ہونا سیت بند یعنی سد بندی سمندر کو نل اور نیل وغیرہ کے ہاتھ سے اور پرتشٹھا کرنا راجہ رامچندر جی کا رامیشر مندر کو

پکن قُحتہ چھکمن وانْدرتہ ہم پننر
سمت گی دانت تیتہ ڈیوٹھ سمندر
کرنہ لگُ رامہ جو ورنس مدار
دلاسا کرنہ سیت بوزنس ورنٔ
ورن سینیٖن ثُمر کمہ لنس دلاسہ
کرن پر دنیر وُنز اکھنڈہ کین پیو
دیُس ورنن دوبا اکُ اوُس آسن
ونس منز واندرا اکُ اوس تل ناو
ونہٖ لگُ تس دوہس ہنہ کنہ چھلن آس
نتی پانس اندر ژھہنہ لی چھلن کُن
مُدا تمہ لِی کرن وبہ اوُ لاچار۔
کڈُن تمہ واکُ لُبہ کین زٔ ہِن بدرباد
سدا شیو چھینہ رِشن سیندا واکُ فرن
سو چھیٖ وُنگن دوان لشکرس اندر ژھو
تہ بوزنت رامہ جو کوتاہ سپُن شاد
یمشن پیٹھ رامہ جو یلہ فوج ہیت گو
مُنادی درایہ سُتہ گنڈ لنس ہیورہو
اَنٔ تل تل ہمُون پانسا اندر ہم
خوشی گیہ سارِنی سُتہ جان کیا گوس
دوہن ترن ستھو دتکُ ترِ پاتہ ہل رو
خبر یلہ گرم سینیٖن دور نزدیک
خبر بوزنت سوراوُن گو خبر دار

دِپن کنہ ژھال مار وکنہ تر ونز
وچھت پانس پن ندن لگُ فوٹنہ پر
یہ ییت پانس تہ کنہ کین ناو تارا
تلن تامہ تیر ژل زالن بوہن تن
بوچھو نوی بندہ یُت تامہ یدہ آسن
سپُن تتہ ڈاکُ دِوسوری سِنیا گو
چھلن وستر رِشن جو گن سِنیاسن
کھرِشن ژکُ دوب وچھت ژلس حسد آو
چھلک نےٖ چھلمتوی مہ تہ کنہ ولن آس
پرلیس تام گژھان آسی ژ زاہ تن
رِشس لتہ دب ودن گویزون زار
برت دِیہ تت زلس منز سینین ناو
یہ کنہ پانس اندر ژھُن تمہ تہ ایرن
کران خدمت سوچانی رت آتہ دو
ونہٖ لگُ برورن صد آفرین باد
متس تامت بلاویرن ژلس پو
اکھس کت ہمزتہ واندری ہیت گو
گنڈُن سُتہ تابہ لنکا بیہ یہ کرگھ
کھہت گروہ زیچھ جو رِ ہیت اوس
ترہ عالم جمع آمت آتِس پنہ بوزن
سپن ژس راونس دوہ گوس مار بکلس
حکُم سُتہ تمہ گنڈ ولنکا یہ دیوار

انگدُ پیغام ہیت گو بیہ دُو بارہ
دپُس یتھ راوِنَن ییہ ہاو کیا چھُی
پننُس کُس چھُی یمِس سیت چھُک کمِس زانِک
پرُی وَن کیا ژہ آخر کینہ در دِل
اسان انگد جواب دِتہ دلخواہ
دپُس یتھ تورہ یمِسی چھُس زہ زامُت
بو چھُس تسُندی نِندیہ پٹھ یم کرِ ایشرا
بواوُسُس دُو دِ چوان یتھ وقتہ معصوم
بواوُسُس دُو دِ چوان آسمس تنہ وَنِک
تتھہ رٹمک یتھہ ہونِس رٹن سیٹھہ
کرم یتھ والین کرکھ اتھہ ترٲوُن
دپُس یتھ راوِنن کُت گو سوالی
وَدَن وَنُس کرُن یتھ چوان ہیو پیف
دپُس یتھ تورہ غیرت ای برادر
کتھہ تس ہال سُند کر توُت ترٲوُت
تُسُند اَنہ وَنہ کتھہ پر دِتُت کھُن
چھُوی طاقت ژہ یک سیتن یمی بو
رومی حصہ بیار کوی ستہ کُن برمی ل
دپُس یتھ تورہ کمہ ذاتو یہ ہُو وَن
پرُزوی وُنی چھُی اقبالمندی
رتوی بوزِت سو اوُن آو در جوش
وہ یہ وُنی یار یتھ کیا چون

کمُس زاجِن تہ واجِن وارہ وارہ
پتھر یہ وَن ژہ آخر ناو کیا چھُی
ہرنہ کینہ زِندہ بعد یہ کیا کرنہ آک
ژہ لوُرِت لینگ امنتہ کیاہ ہ حاصل
تتھی یتھہ راوِنس یتھ سیت سیتُن وا
انگو چیش لیس ژہ اوسک وَ لنہ آمُت
انگو چیش وَ لنہ آک ای دیو ناوان
تتھی کتھہ میون یتھ کرو ار معلوم
ژہ نیوہ یم اَتھہ یتھ وارا اوِنْد وَنک
تتہ پتھہ وودہ شہر خضر سُن وَن رٹھ
پتر نامہ وشہ وُنگن زُ ور ہاوُن
زِندی چھا کنہ کرن یتھ خانہ خالی
ہتُس زُ ور رامچندرن کرژہ انصاف
پسر لُنے کاشکے آسک ژہ دختر
زِندی آسِت حرت کیتھہ مند چھا تو
ژہ ہیو سنتان تس مالِس گژھہ زہ زن
ہیوتس جوُن از افسون تہ جادو
گمان گژہ سبا پنی زن زندہ گوی مول
ربی گردان وِلی وُن رامہ لچھمن
شرن بیشن مہ کرون خود پسندی
گنڈک انگدس تُک انگدن کرِ دوش
پتو لاگُن لنگہ میانی بلایہ

آنا سیپ نکھا بہن راون کا راجہ رامچندر جی کے پاس اور ناک کٹنا لچھمن جی کے ہاتھ سے

راون کا سیتاجی کو رام چندر کے محبت سے باز رہنے کو ابناوٹی شیرام دکھانا

کرٔن اتھ رامچندرن شیر وازہ
آتھ ستیا یہ نشہ دٔمس یہ رویداو
لڈنہ آیا وہیہ سیتن چانہ بایت
بوہلہ گوسمس پیمس ثٲل خواہ یارن
زہ کرشادی سو کمہ کت سیا نہ بیراو
وچھن سیتا یہ پلہ ڈیوکھن بچاوت
رٹن بلہ نالہ وچھنس وِل زالہ
مٔودنیہ اچ اکنہ کرنیج نالہ فریاد
دپن کیکیہ پلہ کرٕ ناٹ وٕ توال
سو وشرت رازہ اسپن مرتہ گو
ڈاٹک لاٹمنم ناندرا کمس گالیت
تر شرہ ناو ستن وپتن کرت ڈا
بوآنس پس اوش تمہ شاہ شود سے
یہ بوزم پلہ نمس وپتس کٕنت پران
ہنومان وودت یت کرنم ہدارا
دٕزِن پس پرتہ وٕ نکن بیتا آم
جگر زتھم بزہ زتھم دو میدان
دوہم پلہ بوزہ کوشلیا یہ اوال
نرہم تم بای یا مت چھون بوزن
یہ بوزم چھم اگن سیتھن مہ ترا

مٔوکنہ گنڈ فنو تہ زینس نجنہ بالہ
یہ ماوس چھون برتھا گوس بیراو
سپہ لار آسہمس ہنزنہ تایت
فریت گی کینہ تہ کینہ لڈ کو ہارن
غماک مل ثٲل تہ برائی ویاد مشرا
بآبینہ سوی پمتس زنہ کنہ تغاو
کمرشس الد پچن تن نارہ ال
گگالن دون کرٕن از داغ بیداد
بوہارہمس سیت تمن زودا تیہ داو
کریت رحت سیتھا و یرمہ فریت گو
دٔنش الت رتشن ہنداک بالیت
تیہ ووہ ہمز ہیت نار تشواہ سے
دزہ ون نار تھوکھم لادہ موو
رنکمن تر اوٗت زٕ کشند ایہ شان
بوآسس مہرہ کرنس بزہ وارا
بوآساز ندہ زہ آسک مہرہ شیرام
ہیرت گرٕ ون ترتھ سیتھس نکم کا
وٕ ون یہت لال گرٕہ نس نیلہ پیس کال
گرٕ ھن تم شاٹ ادہ باژ ندہ
ستہ حت ڈال گرٕہ کینہ اوی ناعا

بنتی پتھم کرٕن تس ایشرس اوس

شیم ستیناکھم ون دی مہ تھوکوس

ستیم ستن لی بوسیتن پان مارہ
اشتہ بیر و شہ پاران شتین چھی

گیس آئی ادہ ون کنہ چھم شر چانہ
چھبہ ورشہ نہ امرہ ورتکشن چھی

شر پامہ یت کامہ گیاوان کاران

ژھاران ژی پتہ لاران چھس

ریکبہ ہنڈ واکہ لکہ کوہساران
تُت کونہ ژٹ ششترگن آباو
تمہ کن لجای اَسِ جنگلن خاران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
روشہ روشہ فیران آسہ شہ زار
اوچھان ہنہ ہنہ وشنہ مایا
باغن تَی ناگن ہمہ دیوی داران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
بانہ ماعم راگسن بانہ گاران
آوارہ کرنس تہ فیرم راسے
ردنت کرھی تہ گوھس لاران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
کت میان گیہ کوچن تہ بازارن
شیرسو بیٹھ آسیم چان جاے
وچھنس نہ بچھنس کالہ شہماران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
جنہ لیشہ داجنس تیم سمان
گاجھس تہ راجنس کیا چھو میون پاے
راون آسم پیہ ہنہ و ہتہ داران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
کیشو وزٹ گوم ہیو ہیو بھار
جنابن آیوسہ تہ کرنس نہاے
تیزی کیا ماوتم زور واران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
کنہ رش وچھہ وینہ دمیان واران
کینژن نہ زِنہ ہرہ تکہ پرواے
کنہ ویشین پنت کنہ ویدہ ماران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
گروہ سان ہمیش تم پہ گاران
اشکن ہنرہ پہ لر تم جاے
سنہ گوم وہ کس نہ چھس بھاران
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
تھدہ وٹھہ گن تھاو کتھن تاران
لسم نج بات چھمنہ لبہ نج جاے
ژھارت گاھن تہ پہ شہمارن
ژھاران ژی پتہ لاران چھس

زخمی ہونا لچھمن جی کا میگھناد کے ہاتھ سے اور آنا حکیم لنکا کا واسطے علاج کے

آنِنی کانژاہ گرٕہیت چھِجن پرٛاتن آمانتھ تام گژھن وارٕ اچھو منزل	سٕری لچھمنس سو بیہ گژھ زندہ لچھمن شوراہ شتھ گرٕدہ بیہ یُن چھو مُشکل

جانا ہنومان جی کا واسطے لینے سنجیون بوٹی اور راہ میں کال نیمی دیو مار کر اوٹھا لانا سنجیون پہاڑ کو

منہ وچھ ہیتھ اوس نالہ چھ دگن دراو
رُو وانتھ پننس پیٹھ ووت یکبار
دیتن پلہا ووتن پوزن پہ دیدار
وننہ لگ تس ژٕ گرٕہ سنیاس گژھت
کرن بانبرٕ تٕہ گرٕہ ایہ سو اوشد
ژٕ چھکھ غمخوار گژھ شیرس گندی تاج
تتھی پوزت سو گوتت ووت یکبار
کرن تیی اکھو تمن فران اوس
ہنومان ووت پلہ تتہ جان جایہ
پچھن پیوس رشیس پننس لنکا
سما زاری کرتھ پچھنس تمہ واو
ونس تمہ تورٕ شوزن ہے اہنگرن
نمن پیوش تہ آیع دستہ راو نسیت
تشندی قہرٕ تٕمہ وارٕ دلیش
نمس آو شیہ گژھ تورٕ ژند پانہ
دلس تمہ پیش چھہ گرٕہ از روزٕ تس
غمابٕ ووت ژٕ گرٕہ چھنہ پزش ناگن

رتھمی تل قدم پتھ چھی دفن دراو
وچھن پتہ رکھسو ووت کتھاو ناو
سپن چھس کال ہس دپن ناو
کرتھ آسن تہ پتہ جایہ زاگت
پتہ لو زندہ لچھمن گوسہ ناو
دمی آد راج زاہ تتھا ووت محتاج
ملن لبا ولن تمہ ژم جٹادار
وٕچھ سپین اپز پز گنہ زبان اوس
رشاو وچھن سو پیرت بٕزہ کایہ
شہرن سپنیں تہ ونس دیلہ تہ زاک
لوکچہ واندرٕ تٕمہ آشایہ تہ اکہ
بٕرانشہ سپتھن گمت تس وارٕ لچھمن
لچھن ہنز کتھ چھیہ کیا تہ پارہ گیت
گرٕزن چھس پتم ونن اتیچ تمہ ژٕتس
مہ ژم رخصت تہ فرصت چھنہ اتہ
بو بانی واتہ ناو تت پیر ناتس
وہا دم ووت حوشی چھسی فیر نابن

جانا ہنومان جی کا لانے سنجیونی بوٹی واسطے علاج لچھمن جی کے اور راہ میں کال نیم دیو کو مارنا ✣ ✣ ✣

بھرت جی کا ہنومان جی کو معہ سنجیونی پہاڑ کے تیر پر بٹھا کر اُڑانا

جنگ کرنا میگناد کا لچھمن جی کے ساتھ اور سانپ برسانا میگناد کا تیروں کے بدلے اور گرڈ جی کا آ کر سانپوں کو کھانا ؞ ؞

سلوچنا کا اپنے شوہر میگھناد کے سر کے ساتھ ستی ہونا

ولِیس برتھن تمگ نو یارہ چھُی غم بو تیر سن پٹ زہت تت زن بکرم
تلکٹ ربت گرگ یامت گنِی گت زہ تیر سن پٹ بہ لنکا وا تہٕ یاوت
ہنوما نس تہٕ بوزِت خوش سپُن من وتھت گو گوہت پیو درشن من

شفا پانا لچھمن جی کا اور اندرجیت کا لچھمن جی کے ہاتھ سے مارا جانا

وبیشن آو زہارن نو شدار و دِ تمگ چُھن لچھمنس تس تہٕ ال سو چاود
سپُن ہیہ زِندٕ لچھمن درایہ آوٕ گرگ بلمت لدر تامت ہمرا فوازٕ
سو یام گوزِندٕ بالیس گاشن ہیہ آسی خنجر ہت یانہ وتھ اسمرن گرن داس
وبیشن لچھمنس سیت رود یانہ اندرجیتن تمس یاوُن نشانہ
سو یام لچھمن چھِن یانہ یکر ہی ڈیٹھ کھٹت زاروُن رٹ مارِن اندرجیت
انگد ہیہ راموون بلمت لدر دراو گرہت تِلی راکھسن سیلاب زن آو

جگانا کُنبہ کرن کا واسطے جنگ اچھندر کے

سپُن دیوانہ راوُن تراہٕ لُریو اندرجیتن خبر بوزِت سو ہور نو
دیان لس اوس یا اک دلا دار تہٕ رت سورت گرہاں اوس نِندر بیدار
سپُن گرودی تہ منہ کن اوس بیٹھس دین ویرن گرہ ہو تس کُنبہ کرنس
براری تھد تُلت وتھس رود یاد بنیرت یہ دِ دہ اسہ کا سہ زہو یا
تہٕ بوزِت درای ہم ساری بیکیا دزبر تہٕ ویرہم گاٹل تہٕ ہُشیار
وچھک کُنبہ کران زن اوس کوہ کیلاس شونکت ڈیو ٹھک یت ہم برونٹھ کن
ہوا وہ نتہ ہندی ہم زلہ ناوِن پلن چھاون تہٕ گرہ بتہ دور تراون
کرت تدبیر لگ ہم تیہ کرنہ کار فروہس ہست تہٕ گرہت گونہ بیدا
انگ دہٕ ساس گنکن ہندِ سٹھا جان زنگن زنگولہ مو گھرن سیر یہ تابان

بیدار کرنا راون کا کنبھ کرن کو خواب سے واسطے جنگ راجہ رامچندر جی

...ی کے فوج کے ساتھ اور مارا جانا کنبھ کرن کا

ژلِن لَیِس لَتَن دوِن وٲرِت بہ آکاش
سٹھا بارِن تہ بارِت دُور تراوِن
کرِن تیزی تہ خونہ ریزی گرن آو
پکھر ہیچو واندرو بلہ کھیو ہیرٕ ہیت
کھرِس بلہ ژک تس لارِن یَدِس آو
سپُن آکاش مَنز بو تراوت گیہ کرن
کمان ژٹ تیر سوت درایہ شمشیر
گرالِت اکِس اکِس ایِن گرا شُن
گرا گرِ سپن آسادہ روزن
گرا ہم زَر لگو لاگن کھسان ہیِہ
گرا گٹ سپنن جبروت ہاوِن
سَمتن دوِہن بتَن راچن کرِک جنگ
پتو لاگن اُسمر سپن زبرو ست
سپُن ہیہو تس بلہ بتھکن وِہت پیو
رِشت بلہ واندرن ہند پادشہ سپن
سپُن سابھا گریِہت بیدار سگر یو
دُیندو بیہت ثُتت ژتس دوان بھون گرِ
پکن گور اپنید رس لِشہ اَسن اوس
پکن گورَت پھکِن بلہ واندرو منز
وچھن ہیم آسِس لَتس کُن تم پچھ کھوژان
سُمیرا ہیو ویِہت بُو تراج پیٹھ پیو
خبر بوزِت تبرُ زَن راوُس آیی

دِیُن لَتس کنہ نہ روزن لسنُچ آش
رٹُن واراِرِت تم ہنگلاوِن
کرِن میدان خالی زانِتھ کنہ زاو
تہ شُکریون وچھن نتَرن کھس رٹ
تیتھی تم تبیل یتھہ نارس ستن واو
تیتھی شیشہ ناگس نھیر گبیس زن
ژُنگ جبہ جابہ تھف لاریت کیر
گرا بھتکن سون تم پشت بر پشت
گرا ژاپان بدن خونی گرٹہان زن
پہو ان بتھکن ویہت بلہ زیوان گیو
دُوان وک اکس کُن کلہ چھاو
دِتِک پاتال پیٹھ آکاشہ کُن ہنگ
دِتُن وارِت تس شُکرِیو گلیت
کرِس کُنب کنہ کرن ہیت تس گو
اَنگدُ ہلُت یتی گیِ یام ہمو زیُون
وُچھُن ہیت کو چھہ کِت اوسس لال دیو
کڈن تس مولہ تراوس بتھارن
سو ورس اکھس تھہ کرِت لار ان پتی گو
وچھنہ لگ تس بھتس ان چھس پریر
پکن دُتھہ رامہ جو تام لس وتن گو
قدُش مَن ہَن تہ ادچن منز تس گو
سٹھا گو آچھر بش بارنہ لگ پای

رٹھا لاچار بلکہ تمن سوراون
تہ بلہ بوز راون تتھہ ہیو اسر یو
صلاح کرم دلیوت کیا چھو چارہ
آکاکس بکہ ونت وُٹھہ چھس پو خشین
سوکھن موکھہ چھم ونن ہر اکھ چھوان چھس
سلاح سارِی اتھہ نشہ ولدرن چھم
پہ لدُم نامہ پیغام سوی ہیہ پولُم

گیس تِلی بدونیتن تی اوس ماون
سپُن بانبرہ وگنہ سیتہ شین وگلیو
پہ تیچھہ بوزنت گرُھن چھم پارہ پارہ
پھن گردن پوچھس نچ لادوشن
گچھم کان راکھس ہنز وہہ کھوان چھس
امِس رامِن زخمہ والنجہ لگن چھم
دوہُم کت شاپہ تامہ سونہ لینک راوم

جانا راون کا دیو مھراون کے پاس واسطے طلب امداد کے

پہ راون ہیُت نیُنہ بزِ ناشہ راون
سو چھُم لایق ہینگ امس دِم داے
تمِس سیت وینہ ہنز چھم دوستداری
وُٹھس گنہ کار گمُت ڈاج راوِمی
تیتھی گو تس نشِن وَننس احوال
چھکم تمسند تھی اوسِ تیتھہ آتس
خبر چھینا سو کیا ہیہ اوس کرُن
تس ندی مرنہ چھم وارا جگر نیش
ہنومانن سہ لنکا نارہ اجون
سمندر نیر و تمِن سیت یدِ کرُو دنیا
تیتھی کرکنِہ ٹلیسا پیچھہ ہٹاون
دلس تھم نورہ تس سیت چانو چھنا
پہ گو ہیت کِن تت ہتھہ کلمہ پرناش

ونہ لگ لِی ہیہ چھم گو مہیہ راون
اندر پیدوی نشہ تن چھم لسین جاے
گرُھس باوس پنن احوال ساری
وُچھو ینیہ اسر بزِ ناشہ راوُمی
کُنہ کرِ انش تتھس رامن اَن کال
وُچھت راون مہا کالس تتھہ آتس
تسندی ہیہ پہ تھوی آس لرزان
گیہ سونہ لینک ہن اشر دیم قبضہ
دویم تم راکھس ہنز کان گاہن
کتھا چھا راون گرہ وِیہ برباد
نگی ییچھہ تتھہ ژہ کر راون بچاون
صلاح کرو ان تمن سیت رچھہ گرما کے
مہاراونہ کری مارامہ جونا ش

پھٹی ونٹس تھٹی یِہ آو در جوش
تتھی جہلس سین آتش رُن غضب
رفیقا یُتھ وٗنُن گراوس دستور
زِٹہ کیا چھی غم پلنگس پیٹھ زِٹہ پالس
مرد نامرد گوٚک در وقتِ مردی
نہ لاگ کمزور پنُن مجلس گرم چھی
ہنو نابا پہلو انا نمن چھوی
دلاوارن اندر ڈیٹھم دلاوار
نہ بوڈہ ومُن پان نہ درزہ وٗن چھونام
تر ہر وُن مادنور ڈنڈ چھس گران بار
ستائی رام سوی آتھم بنیومت
قلمہ سیتن لکھنت گومت وھرم چھس
سلاح شوری ادمی سیتن یدیس نر
مہا بہادر مہا بلوان سنا چار
زِٹہ شیرس تاج لاگ راجت چھو چوپوے
گنڈ وجبہ جامہ وٗن نیرو یدس زود
طبل وایو چھ بلوان سان لشکر
ارا بہ تھٔ گر و تیھ کینیو آکاش
تلو تیر وستن آکاش ہنت تام
آنیچھا فوج ہنت ڈلیس تم پامت
یہ نشیچہ بوزنت ونیہ لگ مہیہ راون
چھو کیا درلب تھٗن منشن سیتن یہ

ونہ لگ وِن بوکرہ زہر ہلاہل نوش
ونیہ لگ نرکہ نشہ بونہ نار گو غیب
رفیق سوی لبس رفاقت سیت سینہ پور
خجل زدہ گرزہ پگاہ راون چھ ناس
لزا چھینا زِٹہ شراون کھیہ سیرد وی
زندی راوُن تہ ونہ وار اشرم چھی
تگی یدوی زِٹہ گدنی مار نوی سوی
دلاوار یہ کِن اسرن دِتُن مار
نہ مگہہ وُن تا پہ لی مرہ وُن ہتھیارہ
سپاہین فوجدارن ہند چھو سالار
شریس رامہ لچھمن لتس سنیومت
کرم چھس رامہ لچھمن ٹہ شرم چھس
مہ کر کنہہ تیر ٹکن سینا ہنین شیر
رتھن ولیشی ولنگ تھہ سیندہ ناچار
زِٹہ دک سمپتا ہمن تاجت چھو چوپوے
خبر شہرس پنن راون تماشا مود
یکو بتراد چٹن سماری برابر
مہے راونہ نتہ راونس سینہ ناش
زلن تم یتھ وُن کنہہ آی کمتام
مجال چھانت ہکن یت یتہ زلن یت
خوشی کرراو نو ید چھنہ کھاوُن
کنوی اتھہ چھک ستا تم راوری بد

شنگِت یم برسنگ ھم چھہ آسن
تِتھی بازِ یاکرو غفلت بناووک
کرک مقرر یہی کت آسے برہمن
شرن سینین تہ دشمن کسار کارن
سند یا سمیہ پیٹھہ تامت پرِ بانس
سپاہین ہنند گنڈ واند اند پلاٹن
رِتھ دا بوزِ نتہ ہلمت منگہ ناون
تیم سینین پیتھی رد و خبر دا
تیتھی یتم ہلمتن انداند گنڈان گیر
دیوگت وچھہ تمن سپارن نندر پی
کرن چھس یانہ ناحق تان کھانہ
چھو پانی بلبل تہ گلزار پانی
چھو پانی سرِ تیز پانی چھو نرمل
چھو پانی دِی برھما وشن چھو پانی
چھو پانی یاترا پانی دیوی دار
چھو پانی پانہ دی آسن بہانہ
تُہ دوست زان ترن تارن نگچھی سوی
زکت رکھ پا اچھنی وپہ کار مند
نراین دون اچھن منز گاش چھو نوی

کرو غفلات تمن عامن تہ خاصن
گژھن بیحس تہ نندرا مست پاکو
نِشہ لتس راچھندرس گو وشن
چھہ راون تہ راون بازِ ژھارن
خبرداری کرن گژھہ رات داس
ہہار اجا پلاٹن ور پلاٹن
سپاہی سپاری سالار تھاون
خبردار رات راتس وزنہ بیدار
ونہ لگ راچھندرن حکم چھم شیر
چھہ راونس تمی بہانہ گوسکھے
یہ پاچھی ہمیشہ پژھہ بہانہ ژھارن
چھو پانی سنبل و سبزار پانی
چھو پانی لچھہ کرور پانی چھو کیول
چھو پانی شری کرشن شری رام پانی
چھو پانی دیو یہ رنگ بوینس تمسکا
نرآکارن تھون آکار شانہ
زرس زبرس شرپرس چھی پرکرشوی
شریر میونی یہ چھی پرکاش تمسند
نراین آتش چھم پرکاش چھو نوی

آنا مہراون کا آدھے رات کو لشکر میں اور اڑا
لے جانا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا پاتال لوک میں

مَہہ راوٗن یہ وچھتن کیا گو بنیاد
سو دیت یلہ ہنہ مجلسہ منزہ نیر درأو
ژٕہن ہیندرازہ لگ یا ہیت سو گھٹ ہوور
سیٖچھن آسنس سری ہیند مہہ کیا گو
ستارہ پھی وسیت زن ژونہ لگ گراہ
دُاتُ دوت شنگت ڈیٹھن یہ سیتا
سپُن پُر خوش تہ آسہ کاشس نچن ژہال
ثُلن اَیستہ دیان جستہ وتھت گو
ٹھوِن تم وارہ پاٹھن آسنس پٹ

برابر اردہ راتن پیوٚ ملتس یاد
راندر پد ویہ تہ ہیندرازس بنل آو
سیٖپن غرق عرق پتھ آسن زِن گیور
مہہ راوٗن گمنت در تھیبہ پٹھ پیو
مہہ راوٗن گژھن ناشس چھچو بد خواہ
ونہ لگ راونن یہ لبہ لنکا
اچھن منز باگ ثلن نیتر ہندی لال
وتھنت گو جایہ ہنی پیٹھ تکن گو
ونہ لگ یم زہ چھم دُکھہ کاسنس پٹ

بیدار ہونا ہنومان انگد سگریواہ تمام لشکر کا اور نہ پانا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا لشکر میں اور رجانا ہنومان جی کا پاتال میں اور لانا دونوں بائیوں کو

سپُن ساتھا گژھت بیدار وبھشن
وچھن سیناہ گیمر مست مدہوش
جگر ہیو بجس دِزہ ونہِ لشہ سیت
دِتن شنکھا سپن بیدار سینا
وچھنہ لگ اکِ اکس کُن پانہ وانی

وچھنہ لگ بروٹھہ پتہ کتہ رامہ لچھمن
ونہ لگ وُن لوکرہ زہر ہلال نوش
یہ ڈپ گو نار ژھتہ نرکس اشہ سیت
شبد بوزنت تہ روزِنت گی بیک ہا
کہوَن افسوس کُت گی ویر سانی

ہرنہ لگ واوہ پورہ پن
کُت گے رامہ لچھمن
بردنت سینہ لولن رمہ رمہ رام بولن نوٗن زِن ہیوک زحمن
کتو گے رامہ لچھمن
سینہ [illegible] چاک پانس لگ متھنہ خاک پان ماران وبھشن

سارِ وی ہِتو گِھہ ریوُن
بیہ دیہ نا سو درشُن
باوہ کِن آسہ ژھارن
گلنہِ لگِ لولہ سیتی
والنجہ گیلکھ پارہ
پرمیہ پُژہ لج رُمَن ری
گژِ منزہ دیچھ پزلن

لول آو رامہ جُوان
کتو گو رامہ لچھمن
امرِتہ شوبہ ورشُن
کتو گو رامہ لچھمن
زِترو خون ماران
کتو گو رامہ لچھمن
ألنہ لگِ ہولہ سیتی
کتو گو رامہ لچھمن
بیہ ین نا دُو بارہ
کتو گو رامہ لچھمن
درشن ماوِہ نا دی
کتو گو رامہ لچھمن
رامہ چو تہ بیہ لچھمن
کتو گو رامہ لچھمن

رِبا پہ اشہ سیتہ لگِ ژِہن
وچھان لج زوُن چشمن
فراقہ زوُن چِھہ گلَن
انگُد سگر یو زاموُدن
پیٹھہ پہ ژھان کاوِن
سری ژھارون پہ بتمن
پرکاش پی چھو ژِہن

سیپُن شر منزہ ہرِ پانس لدنہ لگ
رِتش مارنس لچھمنن سُرمَن رِی
موہ ماہ ہلمنت ترن منز اوس بلوِن
پیمپنگ ژس و دنہ بلہ لگ ہنومان
تمتوی حالاہ وچھت دیون تہ ژس گو
سمت سارِ نہ دُک نارہ بدن ژُن
کھرک یمہ زاا شہ پتہ گو گنڈن

شرن گو رامہ چندر سن پشہ دِنہ لگ
سمنت ساری بلا دیری نشہ پی
سپُن لتس دیدہ گریان سینہ بریان
اشہ والی سپن ندین تہ اوان
سری شیتل تہ مہ رفتارہ نشہ پیو
تھپر آیک دِن اچھہ دادِ لگہ زن
زاہی آی ساری ہلمتس کن

وٚنہٕ ووشنہٕ سپداہ تم آسی گۄین
مہاراجا ژٕ رچھہ پنٕنۍ پران تٕلہٕ
مہٕ شُبہ کھیچِن اندر وٚنہٕ ستر ولہٕ ناو
بہٕ گیا گو رامہ لچھمن وٕ سیتاین
ژٕ ہٕت سینہ رنگ لس ہنمن ناو
وٚنہٕ لگ ہنمس گۄن تم تمو گۄن
جگرٕ دمت کنن ہیٹہ زن وٕ وان شش
چھہ تمت آسی گمت لبتہ سارٕی
گرٕ سر آسی دیوک رامن لگن راج
تہٕ ہی بوزت وٚنہٕ ناٹ اگہ ویو ولن
وٚنہٕ لگ ویٚہ زارتس گۄن شٕ ہی تت

شرن سیتاین ہنو انس سپن لین
چھہ چانی قدم گژہ ناوٕن پنٕن بل
بلاوہٕ بٕڑہ بلاو بٕڑی ہرٕنن ناو
جگرس ژٕ ہتیس کتھ شوبہ سیتاین
ژٕ ژٕ ہا ہندن رامہ لچھمن وٕ اوو بیدٕ او
منگن چھی ژٕ دی نمیت اسی رامہ لچھمن
یژ ہان درشن منگان چھی تٕر لشہٕ ہیتہ
منگان چھی رامہ لچھمن اسی بزاری
شہ گھنڈی دیو مہارشن چھہ تم بیچ
ژٕ شن جگر زٕ سپنس ہیٹ منتن
ہرٕ نہٕ اگ اشن سرٕ نہٕ لگ رامہ لچھمن

اووٕ دی سیتاین ہردی وولہ ناو
رامہ لچھمن شوبہ درشُن ناو

دیا ساگرہ ژی دیا وانو
ژٕ رٕتن تلہ رچھو پرون پون تراو
آسی چھی آرت کران وولہ زانہٕ
ست منگلہ سیتہ اتہ وارہ وولہ ناو
آرت اسی آسی آر ژیون پکاس
داسن ژھین گرٕ چھہ مہٕ بوگہ ناو
دٕ بھس تتہ وٕ بھس سرہ سر شتہ چانی
اوسک ژٕ ہی اتہ چانوی چکہ چاو
[illegible]

شامہ رٕیپہ رامچندرہ نارانو
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ناو
کُلہ گی بولہ ون چاناوار
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ناو
سپن اسی چانہٕ کھورہ تلہ کی داس
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ناو
آکاشہ دٕرہ دیوہ درشٹ چانی
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ناو
اکھ [illegible] دٕیہ وارت کت

تارہ وُن ژٕ چھِپت نِدرِ لنگاو
گُژھِن اگ وٕشہ ہلمت چھُو گیان
ناحق زخمہ پٕژھ ہمت مند چھاو
نِن نیر سیمیں اوئس گژھہ ناش

رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
باوہ سیت تُوتھُوس شری نارائن
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
آش چھیم گاشہ پرابہ فولہ پرگاش

ژٕلہ کھے آئیس امرت زل چھاو
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو

دوئِمہ ہلمت اگ اشہ کِنہ ہرن جُن
سری رامہ ژہ ساتھا ہاو تم پان
ژہ ہاو درشن فولی اگہ زیٹھہ پوشن
بسنت یلہ آو ناڑن گل وندگ مل
بیک یاوُن تہ شراوُن مشک تراون
بہاو رؤپت چھوک ژٕ ی کھیرہ ساغر
تریم امرتہ برُنگ سینہ لولن
کتنگ واتِت چھِہ سری پان ہاوُن
نگھر کیاہ کرہ نگر ہش فیرہ دِیتھس
پُوہن ڈیشت دوہن تنت چھ ہاہن نالی
پیٖس ادہ ماگ زلمل کرہ پیشن پان
پھگن واتِت اگن چھی اضطرابس
چِتھر واتِت سوکرہ سارن شہر ناش
ویٖشک واتِت چھو پانس پان سیلن
دِلگ مل ژٕل گیانگ کرتہ دربار
دوادادِن چھکن پیاغن ہم ژٕشی

تراینہ چھولن دوہ رِ چھم چھکس نُون
شوبہ درشنہ سیت شند گژہ ہٕموان ما
منگہ ہالن تہ بالن اند گوشن
فولِت ین ہست وچن ستیمیں ژہ پتہ لِ
مشکہ سیتہ سیت بدن ادہ فولہ ناو
دووژاہ وپھشن ہند ژہ آگر
اشد چھک موکہ وچھپت شولن تہ بولن
بتنگ نیرن چھہ کرتم ییر تراون
دِنشِس سات چھس کیاہ داس کرِتس
گژھِت تہ چشمہ درشن ہاوہ پٕرگالِ
تُند درشن وچھِت سارِن ژٕلن تاوان
دِوان جوہرتہ زیور آفتابس
امرت ژٕلہ مہریس گژہ تن گاش
خوشی سیتن اسن گِندن تہ کھیلن
ییتھا وتِت پانہ الیشر چھوک ژہ اوتار
رِ چھم آتشن تل ہاہم ژٕی

پرکرت چھم مہیان گرہ گرہ پی منگی وان
کوکھنہ ناشمیا سیتن گژھت پان
مرو وتم جان برلب جاں بہ ازتن
دل و جانم فدای رامہ لچھمن
ژرف گیم نال کرہم آل جگرس
بوچھس سوٗمت پھرن کس یم پرد
زاینہ وٗن ژہ رستوی کانہ گژھنہ
ژہ چھکھنا ترن تارن عالمس وٗن
یہ میہ بوی من ژہ رستوی کھنہ بارن
رٹم داماہ پھو بوی سارہ وینی
یہ من نیپوی ژہ کت رژھرم پدر پیٹ
ہمت وٗندہ ہنزہ تھاکورہ گژھ دیمینا
دویم ماتا ژہ پاران دود دیلی نا
ستہ ماآسی وُدان وٗن راجہ زادن
ژہ وک رشن ہین دود پچھنہ نیرک
یمی چھم شراکہ جگرس باکہ ودہ نا
تریم مارا ژہ دشرت آسہ پاران
یہ چور مم یام بینا بوزہ احوال
موکھس سپنس بدل نگہ تہ گژھس سور
یہ پنیزیم منترہ باوہ چھی وپیشن
ہمین کیاہ پای شرنا گت چھوچونی
ستم چھوی شترزاوُن نابہ وکاس

نرانیہ شرمہ راچھی بھارنی سان
دیم درشن نراینہ کاستم ہان
ہران وقاتن شرن گژہ رامہ لچھمن
بیمن زیرپای رامہ لچھمن
جگر پارہ مرگی پد کال جگرس
زمہ کھنڈ ژستن سار دوی زیم چوٹ
ژہ رستوی گیینہ گژھن کنول دژمنہ
ژہ چھک ترپہ لوکہ ساہی رٹھی تھوم کن
پدرن جانن تلی ڈکہ میون آسن
ژہ رستوی کر بولارسی پتہ کینسے
ژہ چھکنا آسہ وٗن شندر تہ رپیٹ
پھلی دوٗدہ کھور ژہ نامرت چھینا
کوسلیا رامہ لچھمنہ کھونہ ہیی نا
ییم نا رامہ لچھمن سیت سادن
دنگ دادی وینت ہرہ مای فرک
ہٹکہ رتہ راچھندرس نامہ لدہ نا
ییم مہ تریش دیم کر ہرہ نارن
ہران پروٗنٹھی ہمتس ہتھہ ہاوہ ماکال
وشامترس رشس وٗن کیا انک کھور
چھو شیرس لوگمت تم رامہ لچھمن
وٗپای شرنا گتی جاپتہ وت چھوچونی
تم سی پھو سینا موکہ لاوٗن

آشہ بر وچھہ پاران ورشنس رشی
ترپت نو دار تھو پر زلنہ ییی دیپ
ڈیم دشایہ کن چھوک دشہ سُند رشی
تربو دشہ سمریہ ون پرشین گالن
بیہم لنکایہ پٹ راجت چھو چونوی
بہو پرچہ بشن چھم گاش چونوی
پوہم ہیندہ رامہ چہ موکلاو شہاریس
ونہ لگ ہمتس کن یی وبھیشن
تہ ساری مرکن ہلمتہ کھتی رن
وبھیشن لگ ونہ تس ویرہ بدریس
زتون پورزت سمہان آو لارن
ستھلہ تزل گمت آسُس پتن مون
خبر چھا زمہ پرنہ کوہ ہار کرتھم
ژٹن پاتال ڈیٹھن جان جایا
طریقا لینکہ ہنز تتہ چایہ پٹ ما
آسنہ ہلمت لگ یامت سو ڈیٹھن
ژہ گژھ پانس اندر راژلس مم دوت
آسنہ بالک گمس یامت یہ بوزن
ہنومانن دپس کیاہ چھوی خیالہ
بیانگ چھم ونزکس موکلاوی
پیادہ چھک سواران سیت دوان راو
ژہ بہ پانس ستیٹ کوہ چھک نکن مر

شوبہ درشنہ امرت ورشنس رشی
پتن کرت رتن ژ ہارن بسر پی
مدر والی تہ ایکا دشہ لدر رشی
چودش چندرمہ سیتا موکلاون
شہ کھنڈہ کن رکھن تا جت چھو چونوی
دتم در تھن تہ کا ستم زونہ گرانوی
انونی رازہ دشرت زانہ پارما
دمی ورن ثبت گیہ چھوی کامہ تھن
پرلے ماسپنہ ونہ چھکنا زہ نیرن
ژہ گژھ ٹیکان پکن تن پاتالس
وتھت گوواو ہیو شہر رام ژھارن
دون ون ہتن وگن وچھہ ہن نزاہ
لگم گھرہ گمژ نت ناحق کاژ کرتھم
وچھن بڈ بارگاہ اند اند قلایا
وچھن اگ بالگاہ تتہ ڈیڈوانا
آسن نامت ونہ لگ بالکس کن
مہ چھم پیغام زن کنہ چھم کرن گت
بدس وبشے دیان استادہ سینن
مہ گژھ استادہ چاوت زہر پیالہ
کسوادہ پتیی دود دامہ چاوی
ژہ پت ژل نہ دمت یتہ گرد برباد
گژھک ہی اکواکو چھک رت

مَشان گَنِتھ وِچھ پیرن مارِ سپَنِک
رٔتھی بوزِت سو بالَگ آو در جوش
پھو کیاو پراینِن وٕیرِت چھک ماوَن
رٔتھی ہیٔت فیو سُگریشں کانہ جوشں
رٔتھی وٕیرِت وٕچھِت تٔر ہیرو ہنو مانَن
وُچھِت تس کُن گَلنہ لَگ ہو سیٖتی
وٕنہ لگ نالہ رٕٹھِتھ لول بَرِتھ ہا
وٕنہ لگ لولہ بیِٖن کِتھ وٕمیس تیر
تُلِن ترکشَ تہ تس کُن بیٖم ماوُن
کڈِن کُنیشں ترکشس بینِس وٕتِن چاپ
وٕنہ لگ یہ چھو بالگ دیو تاریپ
پرِ یاتِک سرِ یہ زَن پرِزلِن پرِزایہ
ہیٖم کرایہ اتھن وُچھِتھ ہیِن بو اچھر
ہمِن وُندہ منز کھینہ منز آپرِس شیر
اَتِن ژارِت تِھوِن منز باگہ غلط اس
مُوژ پرِ ناگن وٕکنس پٹھ تِکہ لاگس
دُدِم جِگر تہ کیاسنہ ہیلہ کرہ نا
رُتِت نمہ ہیٖن تہ وُچھہ ہیس لولہ ریا پٔے
آما کیا کرہ یہ دیپ گُرٕھنہ رٕھتہ گرِتھِن
یہ تُو لِچ رہ سٔٹھا پرسند چھِہ تھاوان
وٕچھوَن لولہ نار گوتا تُلِن جوشں
وٕندی کُنیشں تس گیا پیِٖونِن

ہِمشان ژٕہی شیر خُمار آو اَرہ پَنِک
وٕنہ لگ وُن وٕ دکیا ہمِن بٔسِت نو شر
گُر ژھتس نٕھر تو ی چھک تِہ پلاوَن
ہنو مان لگ منگنہ رامُن سو درشن
شٕرن بیٖنِیِن تہ اگنس لگ ہمنہ پان
رٕٹِہ لگ تیر مٕتنہ لولہ سیٖتی
گرِہت نِتھہ ژُون گلالن بوسہ کرِہ ہس
گرٕھم اسِن ہیِتھوی چھُاہ بلا ویر
موکھس ندِ ہس پٹھ کرُ تیر تراوُن
دیان پرِزہ ہس گچھِت کتہ آ کس زاک
پیرِزہ لن گژہ کوٕٹس منز باگن دیپ
کرِن گژہ دور پرن اُوم نمہ شیواہی
لبن لبَ لاگہس کیاسنہ لبن کر
کرِت وٕالنج وٕشِع باوس ڈلِک سیر
جگر پارس جگر دیاچھ وٕتھرس
وُندہ ہس پان پاوَن ڈکہ لاگس
بُدس وٕیشنے یہ سیتِن کھیلہ کرہ نا
یہ کرہ ناکرا یہ لگہ ہس پٔت ژاہے
یہ گرٕھوِن رامچندرن ناوٕ بِجن
کرِن رسوا یہ خلقت جس تھاوَن
کرِن سو ستر ہن تھاوَن ہم کنہ ہوش
وٕکنس ... لاگہس تن

دپُس تم مختصر بٲژ بٹھاوتم گٔو
زمنہ اندر یہ کُھنڈ بوزتم تہ بادوی
دِیت چھیہ ہلمتن لنکایہ گنڈ نارہ
درِت لنکا وقت آکاشس ہیت گو
سمندرہ آسن گاڈا آسی دارِت
خبر کُھنڈ چھنہ بیت کتِ آسن کسن اہس
سہ چھیم ماتا پتا ہلمت چھم میوتوی
مہاراجا رژہ ونکن تہوتہ لادن
مہاراجا تہندہ پکہ چھس پریشانی
زمنہ کُھنڈ رشہ لگس کتہ اژ دہن منز
وننہ لگ بس چھس نشہ پرزہن رُحج
یمن ونگ پھولی لگہ سارہ پوشس
یون جیٹ پان فیران ناگہ رادن
گلن ہار تلہ کنہ اشارہ ڈیشن
بہادری بہا بوزم ہنومان
بھگن بلیہ ووت ہنیک تل ہیون
ہنومانن پروی بوزن یہ رویداد
وچھن لس گون ہرواش ہیرن اوس
کود اینس دوان زنگار دور رہ
ونن لنو ہالکس بچی مہس ہنومان
ہنوی بوزِ دمت چھو پس یادن

رژہ رستوی کسن پور ونہ کُس پن ہموم کن
مہ چھیم دری چان کُھنڈ کرزہ پہ بٹھاوگا
بلاویرن آسی مارن یکبار
ارکہ ہٹ اوس شکل یونہ نس دِست پیو
سوا مرِت بنہ لمی تژہن نشگلاوت
لگس شاہن کمن کریدن ولنہ آسن
ییم کمن سنہ کا ہیم رونہ گرہنوی
نگر ونہ ناوتم پیچہ ٹک بوپادن
سر لنکہ مان چھیم یب چھنہ دیشان
ہنومانس ژہ ونتم دوہ کرم سنز
ونن کیاچھہ واوس نچھ نن گو
اشوچ واتت چہ روزن اکہ گوشن
کتک واتت بلک لیٹ کی مزاران
الن ماگ واو ہور یوہ زال تھسن
نگر دون چھس بوتسندوی گوٹ ہننان
چتھی واتت گلم وشمن ژلم پاف
زٹن جگر کرن فریاد فریاد
نراین ساری اہ انہ گنڈ گوس
کود گبلس دوان بلہ زار دور رہ
شہرن گڑھ را چھنڈ رس سنت گمی زان
کرن تو تانہ باو کہ پوشں لاگن

کرن توتا بِبس گُن وننہ زاری
ہنُومانُو لگے پادن بُوپاری

مہ درشنہ چانہ سیتن اندہ کارُل
گژھت نِرِل ونان ژھی گُن بزاری
مہ درشنہ چانہ سیت دِل شاد سپنین
بوسمرِت شیرہ لاگی پوش ساری
ژہ چھک بلہ ویر چھس بولین ژھی گُن
پرَرِپھ پہ رامہ اوتار آمہ اوتاری
مہ درشنہ چانہ سیتن آمہ پرکاش

ژلُم بلہ چار بیہ اکھس منگ ھُل
ہنُومانُو لگی پادن بوپاری
ییہ چانہ راکھسن طوفان سپنین
ہنُومانُو لگی پادن بوپاری
شرن گومت سِتہا پننس ببس گُن
ہنُومانُو لگی پادن بوپاری
وچھِنت ییتہ موژلُم آم دون اچھن گاش

لگی ناژرنہ کلن پارہ پاری
ہنُومانُو لگے پادن بوپاری

کرنہ لگ نالہ مت غم غوصہ تراوِک
موکھس تم بوسہ کرنس غوصہ ماچھی
ہنُومانن ہمس احوال باوُن
تہ ویراوُن ونِت تام ڈینڈ ہنمہ ژاو
نمی دوہہ رامچندرن کرنہ سمواد
سوگرِژہ اپیدہ کیا سنہ واتہ نایو
نتی ون لچھمنو بت کیا چھو چارہ
نتی ون لچھمنو کینژاہ ژہ کر باہی
دپس ہم توِرہ بگوانو پرتی کیاہ
یہ کینہہ کر تُمی نہ کرنمی چھنو ہنی پانی
ژہ چھوک پانی زرن ان بدِ زرا کالہ

یہ غوصہ ہُول جِگرِ کِچال باوِک
چھلے کھور دودہ سیتن لوسہ ماچھی
شُشتھ راوُن مہراوُن چھو پادن
کرن شادی سمنو لگ آمہ شندناد
سِتن نتن لچھمنس ہلمت کرُن یاد
سوگرہ ہیے پای کینژاہ ناوہ ہی زور
دونوی اپن گمت ییژ اوارہ
مننش ہمنس پروہت برونھکن آی
مہا یوگیشورو ویرو ولی کیاہ
منوشن ہنٹ لِدن کو چھکتہ ہالی
تپن وِیدن زِہن ہند سمرو آکال

چھیم تتھ نف پکن ہی اتشن ہنیات
تسکہ پتہ چھک لوکن پٹھ باپکھات
تتھی گواک اشارہ ووت ہلمت
وچھتہ ہلمت لگ ڈیٹھن کنی تن
سوکتہ سنہ پرنگ پلنگ کتہ باسیالی
ہوکتہ سنہ جاہ و حشمت مال و دولت
سہری چندرس چھو کیتن نال دولت
وچھت ہلمت کرنہ لگ تراہہ تراہی
اسنہ لگ نامی بارن پلہ سُتت ووت
کرن دشمن متھنہ لگ پادچہ شمن
زینک سامانہ دلیشت آیتھرس گو
شہرن سپنن پدس ہیٹ گندہ اونیاد
وچھن دیتن ہندوی انداندہ تمن پر
تمن منز شیر ہتھو زن گرزنہ لگ
پیادہ آبدہ پلہ چھہ بہ سوارہ
سپن گگرای کت منز بہ کرو دی
کڈن گرزہ دین ڈیتن کرن لچھہ
جمع سارے سپن راکھس تہ ہمبر
سیہ روی لاسیہ تن رہم زوندہ
ہتن کیا میزہ کر پلات خیالس
تھچن دیتن ہنش کیا ہن خیالس
دپن رام دیت پلہ ساری سمت آئے

کرم کشاندہ زی لبنہ چھی نفیات
خوشی کر اتھ ہلمت یور لارن
ہمو یامت سو وچھہ تامت اتِس ہیت
اتیتھا ہیو چھہ گیمت رامہ لچھمن
سہ کتہ سنہ پادشاہی حکمرانی
سو کیتہ سنہ شان و شوکت عیش و عشرت
دوبارہ زن ڈنڈ کو ن منز چھو ژلمت
دچھن پلہ گٹ گمت سہ ریچہ پرنائی
ہنوماں تھندہ ورشنہ پتھ گمت گرو
ہرنہ لگ اتس ہرنہ لگ رامہ لچھمن
نمسکار اکرت رازس پرن پیو
رٹھا لچھوش سپن پر سیپس پاد
رٹھا خوش گو پلہ سن ہٹ دراد چھن شیر
اردہ راتس نقارہ ن درنہ لگ
پکن ٹُت رٹ آژن رم سنگ خارہ
تمی گلرایہ سپن دیت موودی
رٹھاہ تہ موودِ وارہ زخم زدہ گے
سلاح گندہ گندہ ہنومانس برابر
سیہ جامہ ولت رہن گزندہ
پرنہ ونن تھنزنٹ آس کالس
گمت آسی اویزان مویہ والس
ہنوماں لگ ونہ شریرامہ کرپای

مارا جانا مہراون کا ہنومان جی کے ہاتھہ سے اور لانا ہنومان جی کا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کو پاتال سے

ہنومانس دِتُن بَل وِیرِ لی ہُمند
یِوان یُس بروٚنٹھہ تَس اَن ہا چون سہ رَت
دِوان کینژن کمند کینژن دِوان تیر
دچھِیب غیرت ہمتہِ دیتِن پہ سیٹھ تیز
کرنہٕ لگ بازِگاری سارِ ہن بَن
ہنومانن سہ یلہ وُچھہ بازِ گاری
ہزیمت کھیوک ابدہ بدہ مارہ یلہ گی
دیتِن تَلہ کتہ ہیوک تلہِ تاف
کرنہٕ لگ پانہ وِرشن تیر ہی ہُند
یُون یُس پیٹھ تَس ارِت دُون ہا چھیت
دِوان کینژن خنجر مارِن بلاویر
ہزیمت کھیتھ ساری گی خونریز
ہنومانن رامچندرس لَس کنوی زن
انہٕ لگ کوہ کوہن تَل کرنہٕ ساری
ہنومانن پرزِند آوارہ ہم گی
بیکسات سارِ گالِن چھینہ کِنہ بات

خبر پانا راون کا مارے جانی مہراون کے اور اُسکے غم میں اشکباری کرنا

مہراونس یِنہٕ گیی کِنہٕ چھکن رت
نِکھٕس پیٹھ رامہٕ لچھمن تہٕ تلہِت نیون
وزنہٕ لگ اگنہ کونڈ تَندِس منز کھس ما
تِتھی لارِن یتی بونہ کرک کرن آو
تِتھی پیٹھ فیور گرنس اَکھ اشارہ
دوییم یم تمہ تس سیتن رٹن تم
یکن رتہ کولہ دیتِن بید او سہنین
بلاویر رامچندرن وُچھہ ہنومان
ژہ وُچھہ لچھمنہ کم گی وِیرِ لی کار
مہاراجا ژہٕ نِش قطرہ لبوٚ نہ
یہ کِنہ کرنوی تہٕ پانس پانہ ما چھی
غرض یلہ شتھہ ناشس گوو یہ سماٹ
ہنومانن لبن ساتھا فراغت
مہراونس دِیتِن ہو چھوکس نون
ہنومانن ژھنس ہرا چھکس ما
بَرن جا وتس نہٕ چھی آدمی کھاو
کھیجے تس لِنجہ ہُند گرنس پارہ پارہ
یُہجن تل ہیت ہنک پاٹھن ژٹن تم
ونہٕ لگ راکھسن طوفان سیتین
بھِکنہ لاگ لچھمنس گُن ونہ اسان
دیُس لچھمن جوان چھکہ پانہ اوتار
سمندرچانی اَنتہٕ لبوٚ نہ
بلاویر لمتوی بہانہ ما چھی
کھیت پاتالہ ملہت آو بیکساٹ

مُکانہٖ ہیٚٹ تھوون ہم رامہ لچھمن
سمِت ساری ترہ زگتنکٕ دیوتا آی
کرِت درشن سپدُن ہلمت سرافراز
اکِس لتس پیشکشی پوشہٕ مالہ
یُون یَم کران منزِل مبارک
وَنہ لگٕ دیوتاہن کُن وِتشِن
یُدس شیٖر گران نیران ہنوما ن
برگ سبزاورن ہیٚت ہلمتس آو
تہ یلہ وُچھو ہلمتن ہاوُن نشانہ
وُچھتن ہیٚت برو شُو روی کیا یہ رُوید
دلس ٹکرہ لگم باوَم یہ آنتر
اکران زاری ونہ لگٕ لُس یہ ہلمتا
یُوسی فوژم تہ برد ہمہ ہتھ
مہاورُنس لچھمن یی زن ہیوکمت
ہنومانن تہ بوزِت گنڈنہ جامہ
تہ یلہ وُچھو سارِوی شرمندہ پیٚن
سمِت تسندِن پدن تل آی یکجا

اَسن کھیلِن گنڈن تہٕ وُوٹ وِتشِن
نشِن لتس اپچند رہس ہشِنس شای
مبارک باد چھیوہ بیہ کتھ لبو تار
ژھنے ہیٚن نال گنجے ہیٚس ح اَلّٰہ
مبارک صد مبارک صد مبارک
نِتھر چھیوہ ہلمتن اکہ رامہ لچھمن
لوکٕ آسِت موکلہٕ شیرانٕ ہنومان
لدِر تمہ چھی وَنان پزٕ بوز کن تھاو
شتھن گن تمان فو شران دانہٕ دانہٕ
تہ فیرِت رازہ وَرن گرنہ سموَاد
انہامی پیشکشی وَ انجہ سندہ ہر
منس گوم رامہ رامہ آسہٕ ما ہیٚت
ژہ کیا چھُی غم کھُون تُہ گ کیا خطہ
شری سن چھپا لکھمت سموادلی گو
تلِمن تھند پوسنت ہاوُن رامہ رامہ
پدَن تسندِن تل یوسہ ہتھکٕ دِن
شُرنہ لگ رامہ لچھمن کرکھ لیلا

ہلمتہ یلہ وِ برہ رٹی باگہ دانو
رامہ لچھمن یانہ نارانو

برہماوَرن لدِہ گن مرنہ گن
سارِگی تُو تاگیت گادانو

سارِی باوہ کن چھی ہارن
رامہ لچھمن یانہ نارانو

دیہ لیہ ییہ ایہ راوُن گرِہ ناش
ہر دیس میاین منز دِنہ بھانوُ
اُوپنیشد لی ہندی چھُکھ شاسار
پہندی سوپیہ سیت دیشن زلاو
داسس گی دامہ پنتہ سید تہ ساد
دِیان داآنیا یہ پرانہ ژی سورانو
دیوہ ریپہ زیوہ دات کرت اُوت پت
آنتر دیوہ زیود چھُک سادانو
بُڈ چھُک تہ دھرمس کُن آسہ وت ہاو
آرتن آرژ چھُک ژہ کا سانو
باوہ سیت چاوہ سیت آو بیشن
ہشکے رتہ سیت گُڈ دِیوانو
ژی یلہ یلیہ ییہ سیپنہ شتھرہ ناش
آیہ گرایہ ماران درایہ تھکانو
ژی چھُک آکار ژی چھُک نراکار
ژی چھُک ژہا یہ رست دِفت چمکانو
ہی کبیرہ ہی ویرہ ہی شرپرانو

داس چھی چان منہ کرتہ لتہ داس
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
انہ گرہہ پتہ کاس آندہ کار
رامہ لچھمنہ پانہ درشن ہاو
ہو تہ چانس چھنہ لبان آو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
لشہ کرت اوسک رِشی پتہ وت
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
مہابیہ تھسارہ لشہ موکلاو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
شبرس لو گمت چھو رامہ لچھمن
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
سریہ کھت پرتھوی پیوپہ کاش
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ژی چھُک شاہہ ریپہ رامہ اوتار
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ہی یادوہ ہی کرشنہ نامو

ہی مادھو پانژ نوُت ژہ آسانو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو

ہنومانن سوبالگ منگہ ناوُن
سگرنہ بالگ سٹھالگ ویلہ تہ زار

پدن پتہ رامچندرس لشہ بھاو
ہنومان لگ تھکنہ لتن بالگن کار

تہ یوزِت رامہ جو واراہ پرسند گوس
رٹِت تم موختہ مالاہ نالِ رٹہنس
پرسند گوس تمہ راونن راج دینس
مہراونن راج یتس ٹھیکہ راون
گلِت راکھس گندھرب شُس اندر گی
خبر یوزِت ٹبرزن راونس آیی
سیٹھا لاچاریہ سینپن سور راون
کھون افسوس یرژ اپنہ لگ زیو

وچھن بالگ وچھیت یتس شانہ وگنیوس
کنن کنہ دور سونہ سند والِ رٹہنس
موکُٹ گندِ نس کلس پیٹھ تاج تھونس
پلنگس مہ راونس یہہ ناوُن
گرم ہلا ادھر ملک راج یُو ییی
سیٹھا گو آکھرس ژٙارنہ لگ پای
گیبس لِی بُہ دییس تی اوس ناوُن
منٹھس گیاون ژنس یس ییو سند شُہیو

عطا ہونا مکیشور مہادیو شیوہ جی مہاراج سے راون کو اور خراب ہونا جگ راون کا ہنومان جی کے ہاتھ سے

سیٹھا کا ہیوژ یتس ہیوس تلواس
شرن سینپن شیوس ونس برازی
دیپن یتس رامچندرن گرمہ سبداد
بَرَن تل گو مہادیوس چن پیوس
مکیشور یتس دِتِن گرٹھ لینکہ پٹ واٹ
اَما پتہ بھاوہن تتہ ٹھدو ٹھینہ
مکیشور سیت پالس یلہ سو ہیتِ آو
یہ گوژ ہل آو زل یتس لگ وچھنہ دور
وچھن بُٹ برہمنا ڈیتھن یون تام
دیشِن تم تورہ داتو اُورہ کنہ فیر
دیشِن تم تورہ رٹ یمہ یان ناوت

انن پوستک تہ گو بر کوہ کیلاس
بَرَن ہیوس یادہ کمبلن لگ شو یاری
دتن بار دو دن فریاد فریاد
شرن سینپن پرکھٹ شیو یانہ ٹوٹھیو واس
بھون تتہ رامہ جو واتی نہ تُت زانِت
ملی یمہ جایہ ادہ حرکت کرینہ
وچھو کتھہ باٹِ یتس نارد پر گرٹھ او
دپن کا زاہ گرٹھم رٹہ یم یہ ہاٹھ کور
دپن یتس کن رٹم ہاٹھ گرمہ زال آم
مہ چھم منزل گرٹھن واراہ گرٹھم زیر
دویم گریلہ گرٹھم تلہ ژھٹن ژٙرہ تراو

غارت ہونا جگ راون کا ہنومان وغیرہ بندروں کے ہاتھ سے

رٕتس تم یلہ سوراوٕن گو نبر دراو
سپن لاچار راوٕن لٔگ پرواے
دپس تم برہمن وٕنِ شور وعدہ
وچھو گتہ پانٔٹ راوٕن ژھلہ راوٕن
لبھا و تس ہٹاگوس راوٕن وندٕ ٹرت
گلیشورسیت نیٖن شوٗس لمتنا
انٔن ژاپت شکراوکمس اٖنٔن گور
چھو کھی گو ہیون پٔرنی وٕنی پٔرنی بوز
یہ گٔت سٔتا چھی ستن دوہن اگن زال
اَماید وَی یہ زَف کرِہ گنٔھہ آوارہ
کھنِن تم سَن گو فاہ منز باگ تت ہیوٹ
گژھت تم ہلمتس ہتو حال باوٕن
گیس لارَن انگد ہلمت وبشین
مٕلی ہتھ وہتہ نہ تس اَ ہرس ڈِنگ عار
ہتو مانس وٕنہ لگ یلی وبشین
سو گو مَندوٗ دَھرِی اٗن تس ستینزہ
کرنہِ لگ ناسزا مندوٗ دھری کٕن
یون چھم ہنزتہ واندر چھم پرن فاش
کرن فریادِ نتر وکن ہرن رٔت
وَوٗن وارا ڈِگس پنٕنس وِژن زِنٛد
دپس مندودھری وٕنِ چھم نہ طاقت
دپس تم راوٕنن یم رامہ جو مارِ

پکنہ لگ زال تس دریاو دریاو
دژن کرک وورہ زال آو گورہ گنی
تھوٗن ہٹا گو معلق آسمانہ
منیشور گو مکیشور دونہ تھاوٕن
وتھس تھد تم مولی کرنس ۳۰ حرکت
تسلی اگوس فیرت گو یہ لنکا
دپن تس کیاہ کرو رودم نہ کنہہ زور
دپس تم سنکلف کرِتھ گھٹِ روز
زَپت منتھہٕ ہمن پوری نہ زاہ کانسی
ششٹھہ سندہ موکھہ تلہ سینہ نہ مارہ
اگن زالن تمک دہ بای تس دیوٹ
ژہ گژھ راوٕن اگنہ نشہ ناشہ راوٕن
وچھک راوٕن تمس پٔٹ مٔنت
کرن لگ زَف تمس ت...
ژہ گژھ مندوٗ دھری ہنج...
دپن تس وٕن ژھنی وا...
گژھت تمہ حال سوٗری راونس وٕن
ژلم تراوِت گبروٕن چھم کہنز آتش
نہ بوزت دراو راوٕن آتش غیرت
دپس اوٗسم گرٕن تمسی گیم سمندٕ
دو ہی وٕنی ژہ زاہ بوزان کانہہ
تمو یم پاف کرمت آتش تم تارہ

غارت ہونا جگ راون کا ہنومان وغیرہ بندروں کے ہاتھ سے

رٕنس تم یلہ سوراوُن گو ہبر دراو
سپُن لاچار راوُن لگ پرواے
وُپُس تم برہمن وُنِ شور وعدہ
وچھو کتھہ پاپِ راوُن زھلہ راوُن
لھادنس ہٹا گورِس راوُن وندرت
کمیشور سیت نُن سُورس ہمتا
انُن زٕہایت شُکر اوسُس یَن گور
چھو کھی گو میون پَرٕنی وُنی پرٕنی بوز
یہ کتھ سنٛ چھِی سَتن دوہن اگن زال
آمائِدوی یہ زف کرِہ گُنھ آوارہ
کھنِن تم سَن گو فاہ منز باگ تنت بیوٹ
گرِٛھت تم ہلمتس ہنو حال باوُن
گیس لارَن انگد ہلمت وبیشن
مُلی ہتھ وہتہ نہ تس اَہرِس دِتک مار
ہنو مانس ونِنہ لگُ یلی وبیشن
سو گو مندودھری اُن تس ستیزہ
کرنہ لگُ ناسزا مندودھری کُن
یون چھم ہنز تہ واندر چھم پرَن فاش
کرن فریاد نتر وکِن ہیرن رُت
وَدُن وارا دِکس ہنس وُزن زند
دپُس مندودھری وُن چھُم نہ طاقت
دپُس تم راونن ہیم رامہ لج مار

پکنہ لگُ زلِ لمتس دریاو دریاو
دِزن کرکرِ زورہ زال آو گوُرہ گنی
تھوُن ہٹا گور مُعلق ایستادٕ
منیشور گو مکیشور وُدُنہ تھاوُن
وتھُس ٹھدتم مولی کر ۳۰ زُنہ حرکت
تسلّی گوس فیرت گو بہ لنکا
دپُن تس کیاہ گرِد رودم نہ کنِہ زور
دپُس تم سنکلف کرِت گھٹ رود
زَپت منتھہر ہمن پوری نہ زاہ کال
ششتہر سندہ موکھہ تلہ سینِنہ نہ مارٕ
اگن زالُن تمک دہ بای تس دیوٹ
زہ گرِٛھ راوُن اگنہ نشہ ناشہ راوُن
وُچھک راوُن تنس ٹارِ مُتت
کرن لگُ زف تمس تسنہ
زہ گرِٛھ مندودھری سخم
دپُن تس وُن زُھنی وا
گرِٛھت تمہ حال سُورُی راونس وُن
زُلم تراوِت گبرُوِن چھم کہنز آتش
نہ بوزت دراو راوُن آتش نغمہ
دلیس اُوسُم کرن تپسی گیم گمنڈ
دوہی وُنی زٕہ زاہ بوزتھ کمہ
تموہیم پاف کرِمت آتش تم تاپ

خبر چھینا نرائن پانہ اوتار
سِلاح سُوٗرِی گنڈُن سیتن مترِ آو

مُدا چھُم موکھت گرٛھن بتھ چھس کرن کال
دزن دِل لَس گرزان سمہ زان یدس آو

شری رامہ سُند ناویس ہیہ تنہ منہ
سوی آسہِ وَسے گُونٹھ واسِئے

بگھوت مایا رنگہ رنگہ آشنِ
سوی لیُس ترز گت آسہ وِن آسی
بھگوان چھو پانی اَوتار دارِ
نوا سیت چاوان آمرِت کھاسی
موکھت گژہ بھگوانہ سندِ ابھہ سیتن
آگنی چانِ چھَم آنندہ واسی
...رَہ مانہ تیرہ دُس کنہِ چھُنہ چارہ
...مر چھَم تہ پتہ مَن چھُم اُوداسی
...سیتن چانِ لیلا کرہ ما
...سُرہ بھگوان باگِہ وان آسی
وبھیشن ہلمتس کُن اُوس وَنان
امہِ تپہ نِش پوس امس یتھو ناسی
طاقت چھُمنہ کنہ یُد کرہ ما نہ
آپدا پانہ لس بھگوان کاسی
رہی نرا ینہ چانہِ نامہ سُمرنہ سیت
چالس دِشمن بدھ ادان آسی
پاپہ دُشہ سیتن مَن چھُم مرلرزان

کاسہ وِنِ آنندہ کاریِن آندہ کاگ
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
اَسہ پاپین گژہ پاف ہارِت
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
کانہہ عمہ منزہ کیاہ نیرسے
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
کیاہ سُنا وِندہ ناوِ یچارہ
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
مَرہ ما ناو چھُون گوڈہ سُرہ ما
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
راوُن چھو ژھاران بھگوانس
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
پاپو سوجب نیرہ مانہ
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
مُوکھت گیمت وِن ییہ گرٛھن گیت
سوی آسہِ وَسے گونٹھ واسِئے
ییرنہ ناوان چھُنہ کانژاہ نو

پانکُے سیتایہ ہند پہان آسی
یُدہ کانڈ پننہ سیت اَنہ گُٹ کانسہ
تس کیا چھو بیس چون پرکاش آسی

سوی آسہ وَسے کونتھہ واسے
پریم سیت بادُم گیہ منزہ کانش
سوی آسہ دَسے کونتھہ واسے

راون کا رامچندرجی کو جانکی جی کے تلاش سے باز رہنے کیواسطے ناوٹی سیتا دکھانا

کرن جادوگری وچھتہ تسند کار
کنی کنہ دُور تہ تس سور گژھ امہ
یُوتھ پننہ رمہ ہو کنہ تس شعلہ دیوان
لزن شیچھہ تس ژُن دارہ کڑن کنش
رُکھس کھار ستہ اَنِتھ سیتایہ منز ناگہ
پیُدس ہش آور اکھس مُژ گمہ شمشیر
رام وچھتو اچھندرن لگہ نہ نظار
دِژن کرہنہ دارہ کیا رُودا ویپن
ہسنہ پدہ بابت بو فیرس ژُن شایِن
کیا کارِی نہ نست ژن کو جارِ نی
بوکشکنہ ایہ پلہ سپنس بردانہ
دیُنتہ تس رامہ چُو سیت جایہ سیپن
بو کیا کرہ کھژ شتہ سُرگس ژٹہ وَنس
وشپن اَد گرنس زارہ پادہ
بو گژہ پانہ ژلن واندر کنارن

کرن مایایہ منز سیتا نمودار
وشیر اچھہ بران تمہ رامہ رامہ
آیا وشہ دونس ہش آسی نہ دیوان
بدن ژھمت چھہ بادان چھنہ کنہ لیش
ژیشت دولس گو شرا وَنس باگ
تکن شمشیر تس تہ اون ژشت رنبیر
وُداسی گژہ ہتنس سہارسی نار
یمس سیتایہ ہند بیداد سپنن
ژُھم منز اتھ گژہ پھنہ گوس بان
ژنتی تیرہ ہنہ سپنن تیز نارہ
ہنو مان سونس لُدمس نشانہ
زِرکہ منز باگ موکہ لاونت ہہ نیلن
یکن گژھ فیرہ دان سہارس جالنس
ژہ گوژہ بابتہ سیمت چھک اوارہ
دِتن منز ون دِمس جایہ ژاران

منہ نوُم ہت گنہ قید کرلو بیس
کنہ گنبد فنا ژھ کنہ تُرن گاشہ

پانی ایلشر چھک اوتارس
پانی لگمت چھک وِوہ ہارس
کنہ بدوالی ہیت دیہ کارس
زوپان وندہ ہا گنگا دارس
پوت چھامُوہہ بوم ہیت ہمسارس
پمپوش لاگہی پوزہ اودم کارس
سیتا چھہ ہیت منز گلزارس
دِن رات لجمر رژی زارہ پارس
پوژہ ہہ کرِ راونس جادو گارس
لنکہ آئی اَسہ ہتہ سون سعہ یم وارس
لڈہ ونس نیر ژن دراک شمکارس
والنہ ہیتہ زالن منز نارس
پرکاشہ گاشن تو ہہ اندہ کارس

آکاشہ دیوتا چھی تُو تان
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
پانی کامہ کرہ دُن آسمان
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
عمر ترا و کونہ چھک دم دیوان
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
گھنہ گھنہ دیھان چون منہ سوران
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
رنگہ رنگہ مایا چھی ہاوان
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
زہارن تہ مارن لایس کان
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان
ونت ہاو تم ست دیچارہ سان

بنت پوزہ ہیت پرت ٹھاکور دارس
گھنڈہ گھنڈہ زہانڈون شری بھگوان

بیان جنگِ اون

تہ بوزنت دُشمو یدس لاریوہ بیکیارہ
گندن ونستر موگنڈہ شیرس تہ نبانن
وندنہ لگ غفلس زوجان پادن
ہونان زامُووَن تہ وزامی ماری
وجیشن فوجہ ہیت ینگ وارہ وارہ

انگد سگریو سینپتن چھیترہ بردار
کمان ہیت دُشمنہ آسرن ہیول گولن
نمس مرچھپلہ کرنہ لگ گنہ نادن
کرک تیمحہ یدہ کنن گوغون جاری
ہیدِ دشت راونس لگی پارہ پارہ

مقابلہ دراو تس دُشت سو پانہ
ژہ پانی پانن پانس پانز کھارت
گرنہ لگ یُدا کیس اک تیر لائِن
سپُن شر یام گردی تیر ترا اوُن
بجلدی منز چھ ہُت بیہ ژھٹ تُھت گو
تلُن اسر تہ واندر عارہ سینپُن
گرن پٔژ کال تامت زور واری
کنوی زُن یلہ سو گو گاٹس اندر کاو
سنگ پٹ سر یہ لُوس انہ گٹ گوس
طبل وُ الکی آرابن ہیٹ پدس دراو
تمی سُوری ولُن پانس قبازن
کمان کرو وچ کمند از کام لابن
رتھا لُو کیلُن رزہ پٹ آہن کا۔
ولُن چھ جامہ ریش کنڈ ہیو دِن مھود
وُدُن ہُت رات یلہ بد ذات دِیو بٹھن
پکن یہ گو وُچھن سارس چھانس
کمان کرو وچ تجن یام لابی تیر
تہ دُشت پیز تہ واندراتی لارن
ژٔرن سینپُن پرن نار آہنس اپی
ونہ لگُ تس چھوراوُن وہ ودار
مہار اجا دیا کر ژُھک ژ اپن
یہ مرتبہ راوُن منگمت تہ دِک ژی

وَنہ لگُ تس گنٹ دُن تانہ تانہ
ژہ پانی چُھک مہار تہ میون نارت
ژلُن راکھس گگن شمشیر وائِن
تَھر پاوُن تہ پٹ بُت راژ ساوُن
سانُن رسو اسہ ہا ژ اپنہ لگ ژد
مرت گی کینہ تہ کینہ آوارہ سینپُن
دِپُن کھمہ وِہ اسر گی عارہ ساری
گیس ہن لینک ایرہ وُن سینپنس ناو
بدن آتک آپا پولا وِہت گوس
ہرن پٔژ اُش پکن دریا و دریاو
ژرہ ژچھ آکاش وُتھو پتھو کی لشہ بن
سپر مایا پیت سنتی سنباجن
پکن گو ہیوٹ شورس تل کٹتہ نہ
رژھس ہم لگ لمنہ تہ غم ژھون ہوو
سگنس ژٔس دِپُن بُت بادہ کس کُن
کنوی دراوُن تہ پٔژن پیوس پانس
دَپان تامت اچھن تس ہیت اندیہ
سو پٔژ کن راچندرس اوس ژ نارن
وُچھت تس راکھس پانس لچھ ری
تمی تُھ سارٔنی ژہنہ پٔر گلاو
چھ اس سارہ یہ گگن چنچل تہ سینپُن
یہ دِتمت چھی تس سوری تہ نک ژی

سمُندرٕ چھُک ژٕ اُسن چھی پانٕ اوزن ہوا اوُ تتھ ژٕ دعوی پانہ سینین
دُگن تیٖتھ راونس سیتین ژٕ کرزہل نرابیہ رچھہ ژٕ آسہ پنٕنٕ پٕمُن تل
چھو یوگن پوت کرتھ کرچھیو تھاپتھ نرابیہ باور زرس گُن پننٕ وقت
نرابیہ گژھ کاہت باو تتھ گاش نرابیہ چھی وَنان لیلا یہ پرکاش

بِشکلہ نِش کامہ
بجن کر رامہ رامہ

گورہ سُند ہیان سُرن | تتھ پٹ گژہ دُرن | لی گومان کرن
زر آو مان رامہ رامہ
گنہ پت چھو ڈیڈوانی | تس سیت تھاوژہ زانی | لبہ چھی موج بوانی
آدِ شکتھ رامہ رامہ
اندری آتھ و اندر | تتہ چھی شیوہ سُندر | تتھ اندر شامہ سُندر
زر تل رامہ رامہ
دلیشہ رپیہ باوہ مہ ژٕشُن | شوبہ امرت وژٕشُن | کرہ یوہ پوشہ ورشُن
گُتھ کیشہ رامہ رامہ
شانت گوہ منہ شمُن | تتہ یلہ پشتہ برشُن | وہ آسنا بیہ گلن
ہتہ ہتہ رامہ رامہ
وانی نت بھوانی | نو نو چھی نوانی | ورزہ نت سوی پانی
بر ژٕ لیشہ رامہ رامہ
گورس میلت یہ گوی | نت کیا ورزہ بنوی | نت سرب دراو سوی
سو یہ کاشہ رامہ رامہ
اَسَت زانُن یہ مایا | مایا بیہ کا یا | تھر پٕنٕن کاش ژٕ ہایا

پرکاشہ رامہ رامہ

تیز یلہ میلہ تیز ہس
رہیہ گورہ دہیان چپنوی
وُدیک تھوست وِچارس
چھُس چھُن چھُی سوآدی
موگرہ مُوہہ برہمس
تمی وومی ژہ تھوکن
زانکھی چھُکھ ژہ ست باو
ترژہ یُد کینہ آنز
ییس [illegible] امہ ریفی
نام رلیف لگُ مہ دِہس
تان موزان او مان

وَنہ تان کت چیز ہس
وِیدہ موکھہ رامہ رامہ
سوی مہ امرت زونوی
ژرن رامہ رامہ
واتنگ موکھہ دارس
تاچھہ میانہ رامہ رامہ
زواو براو پادی
ست زن رامہ رامہ
لی گر سو ہمس
شُبدہ برہم رامہ رامہ
ستس سیت آشرن ہن
یوگہ تلہ رامہ رامہ
سنچی کتھہ کن تھاو
ست سو باوہ رامہ رامہ
ست سوروپ پرزلی ژی
منہ کن رامہ رامہ
زلیف زن آلیفی
نامہ ریہ رامہ رامہ
کام کرود گژہ بیجیس
لوب گلت رامہ رامہ
سی چھی دہس تان
بُرہ اندر رامہ رامہ

دواسوی پرت فرنیس
وَندہ یو سو رکرونوی
میلن چھو بالہ یارس
معنی تت رانہ ساوی
سانینی زیادہ کس
سونن چھت نی ژہ تھوکن
اپز سوچ ٹہ مہ برچاو
پرزنت سوی ژہ بنز
تریاتیت آتیچھ
امرت بنہ وِہس
ترک چھک [illegible]

زرن یلہ گژہ جامہ
چھسِ وان لوک پاپہ
نِشہ ونِ رامہ رامہ
چھسنہ کنِہ آرامہ

مرکھ نن گژہ مارن
ست آست وِچارن
زیرِہ زیرِہ رامہ رامہ
اَبیاسکہ ہیرِہ کھارن

ست زلہ من چھلن
سوی گوبن گلن
شمہ باوہ رامہ رامہ
پوشہ باغ ہیہ فولن

پشہ پشہ فل ژہ ژلِ
پیش باویلہ ژہ گلی
ششش کالہ رامہ رامہ
شیوہ زان تھلِہ تھلی

دوہہ اکہ دہہ ژہ تراوک
پشہ باوِہ پشتاوک
پراوک رامہ رامہ
ٹاٹھن نِشہ راوک

مُمتا سار تراوُن
پرمہ پد پرکھشاون
شُیمبر رامہ رامہ
ہردی کمل فولناون

کوتاہ چھس بودین
زنمس کانھہ مہ یین
سو پرکاشہ رامہ رامہ
گاشن ہو آمہ لین

بالہ باوہ گنڈمہ مارن
یاون اوس دورہ پرارن
چھتہ کیشہ رامہ رامہ
بجر آمہ پتہ لارن

بس گو دیہ دستے
زنم تم کھور رتھے
ژرِہ زیوہ رامہ رامہ
کالس لگنہ اتھے

سوی گاچھی مو کھیہ داتا
مول موج بندتہ براتا
رچھہ ون رامہ رامہ
تس اَست کینہ باتہ

سوہ امن کم فولی
ژرہ بون ہنہ سوژلی
لنش بد رامہ رامہ
توتہ تم لوگ کلی

سمسار سوپنہ مایا
پونس ہٹ چھہ کایا
ونہ نچ چھنہ جایا
پمہ نیمہ رامہ رامہ

سمسار چھپینہ دری
موزان مس تہ مدری
کمہ تتہ گرہ گرہی
آدرس امہ رامہ

سمسار آوہ لنوی
تمہ لشہ روز بنوی
بخنہ باوہ تارہ دوہی
بمہ سرہ رامہ رامہ

ویشی تراون زہر زان
یتھہ کرزہ تراو سرفن
ویس کرزہ پان ارپن
ساتہ ساتہ رامہ رامہ

ریپہ کین ناو منش ہوم
نفس گوہم گدوم
کریوٹ لی ژالن ہوم
زرہ کوت رامہ رامہ

وچارچ کری کرزی
آتیچ بھنت بر زی
رندہ می چھک رندہ عرزی
زندہ زان رامہ رامہ

دیوکی زاکھہ ننڈن
ہتہ لی کلہ وندن
کل می چھو تاژ ندن
دکہ شری رامہ رامہ

دیہ ناو سرزہ رسے
بنہ کاکھ پوزہ ٹھسے
امرت چت بوسے
زیوہ زات رامہ رامہ

بکھت ون واسہ دیون
ویشنہ پادمنہ سیون
امر گژہ نار این
سوپر کاشہ رامہ رامہ

پدن پٹ شیرہ نشہ تراوک عمامہ
ودنہ سیت پن پلہ ناوک دنگ زار
سینگ ساودان ہن گلکہ دشمن

پرنہ لگ پنز تہ واندر رامہ رامہ
شرن گی ایشرس تراوک اہنکار
شمت ہٹ واستوشس درک تن

لۄکہ پرانٔت بتھاوکن بڈہ کٔت یاد
کنٛی کٔت پوز ممہ گرٕہ اِیشرس کُن
دَپن یلہ رامچندرن ڈیوٹ راوُن
ونہٕ لگُو اندرن کُن کیاہ چھو چارہ
ونیوُ نکن نِکس چھپوہ راوِنِ زوٗر
دپن سارِن تمن سیٖپٕنِ زبان بند
شُرن سیٖپنِ پرَن رٔتم رامہ رامہ

گلی راگھس تہ ادہ ساری ژلی ویاد
پرُن اَدِہیا سیٖچ ہاوِی سوٗدرشن
یمو ییتھو وچھو تمن تیتھو اُدس ہاوُن
اَشٕروٗلیت گرٕہن بُت راز چارہ
اَنیوٗتس کلہ ژٹ سمیٖس کرٕ دوٗر
ہُمنہ لگ ہاپن ییتھہ اگنس ہُمن قند
چھُہ آسہ چانی دیاشری رامہ رامہ

چھترہ بڈہ وِلشنہ ریپہ زرا ثرو
آسنی زٕہی سوٗن جی جی کار

آدِہ شُنتہ ہندِی آدسے کارُو
سمسارہ ساغرہ منز چھُک ساٹرو
پانژ پران سارِن چھیٖی ژٕہی گارانو
شامہ ریپہ رامہ چوہ بڈہ بھگوانو
ہلمت لدراوُس اُش ہار انو
دیتن ہنڈ بول چھُک گالانو
بیت زگتس منز چھُک ژٕہ شوبانو
شوڈشی کلایہ سیت جی بھگوانو
وُچھنن یہ سمسار پرانی ویشے
ییتھہ اَندہ کارہ نِشہ رچھتہ نارانو
برہما بنو چانہِ مایایہ سیٖتی
مایاژی نِشہ گوڈہ وپدانو

یمہ بوہ سرہ منزہ آسہ ڈیوٗتار
آسنے ۳ زٕہی سوٗن جی جی کار
تاران ژٕہی چھُک تارانو
آسنے زٕہی سوٗن جی جی کار
تھاران راونہِ اندہ کارہ سیت
آسنے زٕہی سوٗن جی جی کار
شوبایہ سیت چھُک ژٕہ بڈہ بھگوانو
آسنے زٕہی سوٗن جی جی کار
پرزہ ناوان چھُنہ کانہہ کینٛہ
آسنے زٕہی سوٗن جی جی کار
کمایایہ نِشہ چھُنہ کانژاہ دوٗر
آسنے زٕہی سوٗن جی جی کار

مقابلہ در اوتس سیتن سوپانہ
ژرہ پانی پان پانس بور گھارتھ
سیپُن شیر رام کرودی تیر تراوُن
بجلدی مند چھہ ہُت یلہ تھدوتھت گو
تلُن استر تہ واندر مارہ سینین
تہ ڈیشت رامہ جو وُتھہ گوس لارن
دیاکر راچھندرن پام تمن پٹھ
تجن کرودچ کمان تس اوس گرُن
دچارچ وت پُھت دتنس نگرو
برہمہ استرہ سیت دٕہ سر تمس پیے
دپن آکاشہ پٹھ وُ ایکُ نعارہ
تھس وپس ہیو کیاہ حال بیحال
دُچھو یلہ راچھندرن ہور راوُن
ژہ گرہ لنشہ راونس تامت ولنس لیار
دپان تامت سولچھمن لتس لنشہ گو
تہھی تامت تمس شیرس کھست گو
دشہ راو تہ بوسوزس راچھندرن
ژرہ ماھاراج کنہ اوسی اپلاش
مُداتہ لٹہ لی ونس گنس تل
دپن تم تورہ فیرت کنھہ ونس
گندتھ گل تم دپُن لی راچھندرس
دیُس تم تورہ فیرت راچھندرن

ونہ لگ تس گندتھ بوتانہ تانہ
ژہ پانی چھک پستاہ مہارتہ گھار
پھر پاوُن تہ پٹ بُت راژ ساوُن
پستاہ رسو اسپن ژ اپنہ لگُ زو
فرت گی کنہ تہ کنہ آوارہ سینین
سپر لاجن تمس لاینہ لگُ کان
تتھی وُتھہ اونس تامت کھرنس نٹ
نشانس پانس پٹ تیر تراوُن
رتس سیت سپول تتھہ ہیو دشہ راون
ژھیس وُژہ ترہ شیر اتن لبُن ژی
سپن تم پنز تہ واندر زندہ ووہ پارہ
نتہ چھی گژہ ویس پٹ ژہ پُن گال
دپان تامت ونُن لتس لچھمنس کُن
ژرہ ماھراج کنہ اپلاش اوسوی
دپُن تامت بوکس گرہ ینہ آلو
ونہ لگ گت چھہ چانی ہی سدا شو
دیو ہم گژہ ژہ راونس نش گت ون
گژھس شیچہ ہت چھو کیا سوی پانہ آکاش
ونو مہراج مہ گو زینہ تھم گژھن حلب
تتھی فیرت سوا او لنشہ راچھندرس
دیُس تم تورہ کنھہ پاٹھ ژ ونھس
خبر کنھہ چھینہ کس اوس دشہ راون

دلپُس ہم تورہ شیرس کنِ بۄ گوسس
بہ کرودی ہم تیتھی تامت دپُس پے
پرَن پتہ دشہ راونس لگ وُنیہ زار
مُد اگرہ گرہ پرَن پتہ بلہِ وُدُن
گرِھت خوش راونس فیرت وَنیونس
دلپُس ہم تورہ تری آسِتم مہ اَبلاش
کران کانژاہ پریمہ پُژھ ہم یگمن زَف
بہان ہم زَف کرِتہ برہمن پنڈت زن
تریم اُسم سونس کرِہ ہا مشک جان
تیتھی مشکاہ سُونس یتھہ تازہ ہی گن
اَما کیا کرہ کرُن دَئیں یہ خوش آو
ہاتن رخصت ہتس نشہ آد لارن
تیتھی وُوتہ رامچندرس نشہ پرَن پیو
تیتھی وُنس یہ ونتو کیاہ یہ بنیے
تیتھی وُنس چھِپہ گسہ کت کیاہ نو بیے
کنو بوز کتھہ راوُن اوس رَنجی
ژٹان دَہ کلہ لاگان اُوس شوپس
کرِت پوُز اد پان بلہ اُوس موکلن
یہ کت بوزِت سو لچھمن آچرس گو
وچھو راوُن جھارت کتھو بلا ویر
ژہ گردیہ دیہ ہیس و اتک لبک وت
کرک شادی مُنادی اُدرِ دت تاج

مُد اِتم تورہ کنھہ وُننم نہ واپس
ترہ پتہ کرِم دِت گنڈت گل یہ دِپُن پے
گناہ بخشم بو کیا چھُس پژ گرفتار
ستھا خوش گومتس پتہ دشہ راون
ونہ لگ [illegible] پان لی برو ونیونس
گوڈن لی اگنہ رازس دہ کرس ناش
اَنان شنبرت نمک چیزوارہ بوزِک
دہکہ ژورہ پژھ اُش نکیان چھوسین
تیتھی پاٹھن گلن چھیہ مشک آسان
نتہ یکسان کیاہ سہرتل تہ بیہ سُون
بو کیاہ کرہ تا یہ کیہ گومندرن ہشام
پکان اوس وتہ منکن اوس ترہ رن
پرن پیو حال خالی کرنہ کینپو
یہ ہم دُننم تہ ازبان کرنہ کانسے
دیک لی بنہ نہ بختیہ سیت بنے
کران پوز اسمیرس پتہ شبوہ لی
دوہی پوزا کران اوس پتہ سمیرس
کلہ دہ بیہ برابر آسِس ستیتن
وُنس ادیپش شریرامن ژتس تھو
ہرن اوسس تہ کت گن سیہیس یہ یہ
آست ترا وک تہ اد پراوک ستیچ وت
وبشن لینگہ پتہ گو ہرم کاج

راج تلک ملنا لنکا کا ببیکھن کو راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے ؛

شاہ پسند خاوند خندہ ہے گُرم
سُنبرت وَندہ ہس مالِن گرون
ماہ وَدہ لاجنس ناہ ناہ گجم
گیاہ سنا لیو کھسم ڈِگہ کرمہ لون
پرکاش پرت جایہ کِنہ ژھارُون

وَنہ ہس وُندہ منزہ وارِ و گراو
کرَہ سے پوشہ ورشا نوئے
زاہ تہ نی رَزت کُنہ اُوسُم قرار
کرَہ سے پوشہ ورشا نوئے
چھُبکُھ سریہ رَنبہ وانوئے

زَلہ وُن تھاوُم نار لَلہ وُون
کرَہ سے پُوشہ وَرشا نوئے

دِپتن تمہ لولہ سیتن دُپ تمس کُن
توَی بابت زِہ لاجت نارہ وُزنَل
گوَی بابت زِہ لُوگُت عشقہ پیچان
کوی بابت ہنر زلہ برہ کرَ ہتم
کوی بابت زِہ نیلہ یم وُزلِ نم
کوی بابت وِدَن تچھک فُختہ ہارن
ہمی دِپونی لُکٹ آوارہ سینین
کمی دِپونی ہمہ کر گُنہ جایہ آرام
ہمہ بوزم ہی رِنیم بونہ ناگرا ہئ
بونی وُنِ چون غم کھُن یوت ژالَی
دِوَن مندُو دھری گیہ پژوَن زار

زِبھی پاٹھن زَنم سارِن چھو بوگن
کھٹِت چندرمہ تھاوُت تار کَن تل
متی وَدتم کھتے کھارُت رَزہ پان
ہرُت رَت وار یاہ بب نارہ برتھم
کھوَن چھک غم گرِ ھی اَبہ سیت کیاہ کم
کوی سوسن کرُت دون گُل آنارن
کمی دُپ راونس ہیہ مال فیچ وِن
کمی دِپونی زِہ گرِھنی مَندینن شام
یہ کم یُرِ ھنم زندی گرِھنو جدائی
یتم سیتن یمی کرہ تس حوالی
وُدن تھتھہ تھتھہ زِہ نرگس رِشتہ گونار

نار اینہ چھک رژی نِرا کاری
پادَن سےلگے پارِ پارِ سے

تریہ لوگک راجہ رِشی راجہ زامُت
لچھمن بشتھ گرُن ہت آمُت

بَرَت رازہ آمُت شنکھہ چکرہ سوارِی
وُچھہ ہت ہر دیکہ کوچہ کِن نیرہ ما
درشُن ہا دِتم ژِلہ ہم خوارِی
سُگر یو پادشاہ رِژی کرہ ناوِتھن
جان پان وَندہ ہی چھم زِیوہ داری
دشرت رازہ بیہ کوسَلیا ماتا
پریم چُون اوُسک وُرِتھک ساری
والی وُچھتن گیا اوسن ملولن
لُکھمت گورا نچند رنہ بیترہ سیتی
برِشبس کھست رِژی چھک آسہ وُن
رِژی چھُک آسہ وُن گرڈا سواری
پادن پیتن تل رچھہ بھگوانو
رِژی چھُک شنکھہ چکر گداداری
لچھمن رِژی سیت چھی آسہ وُن
درشنہ چانہ سیت لُکھمت تریشن ساری
مایا بیہ نِش نز مایا چھی رتم
ریمہ بوہ سترہ منزہ تارتھک ساری
آسہ تار پینی انہ گرہہ سیتی
چانِس درشنس ساری لاری
وسدیو رازنہ باوہ نایہ پاری
کمتا سُر تیوت گو سمباری
کمہ کانہ گو گس تہ زہ ونوت

پادن لگے پارِ پارِ رِیے
رِفیرہ نا پچنچل مَن شیرہ نا
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
مَنہ نادیتھن تارا ماتا
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
نادچون سِران ہر ساتہ
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
رادُن تس نِشہ اوس لرزان
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
کاسان رِژی چھک پاپن پاپ
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
نادن سانن کن دار تو
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
لچھمی سُمت سانہ بھگوانو
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
یم درشنہ ہینہ سیت وِرتھک
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
کینہی ارت گیمت بہ چھی
پادن لگے پارِ پارِ رِیے
ییتہ آگ کرشنہ جو اوتاری
پادن لگے پاری پاری
ہم دادکر یکہ لالہ ناوت

ژٕ سی آسٕی چھُک ژٕ راچاری
ہیت اُدسو ی چھِن ونٛواس گژھن
بھگوان تُو ی آک رٕ امہ اوتاری
رٕنگہ رٕنگہ گرِ تھم رٕنگہ رٕنگہ دِرٛہ ژٕ ی
رٕتہ یہ لُوکُک دیو تارٕ ی سیت ساری
ژٕ ی پتہ سیتاہَت بوو زاویس
ژٕ ی چھُک کرشنہ جی پرٛاوُپہ گاری
ماشلہ سیتا گوہ گوک ترٛاوِت
بُوزن یمہ کتھہ دِن پانہ ساری
امہ خوتہ مارکھ چھے کلہ دارِ
دُونہ دِی ماجہ کورِ چھِی ان گرٛازاری
نار گنٛڈ تھم چھُم مَن تن وزان
یمہ وَونہ رٕنتہ گی اگنہ گنٛڈ سارِ
مالِنہ ترٛاوتھن شیٚچھہ فیر نگرس
ہرہ ہرہ بکُونہ تھیہ دِث پانہ ماری
شُوکھہ تہ دُوکھہ وُنی منہ گژھن بُوزنَم
بیو سیلن سنٛد چھُک نرٛاکاری
رٕتہ یہ لُوکیہ پٹ کینہ منہ بَنن
یمہ خوتہ جان چھُس گژھن یم داری
تس منتس گژھہ الماس گژھن جان
یمس کورِ برہما چھُک ژٕ اوتاری
کرمیچ مان گونہ چھُک کاسانی

پادَن لگی پارِ پارِ ہئے
مُول اوس ہیول رٕ اکھس نگالُن
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
رٕنگہ رٕنگہ ورشنس آیسی ژٕ ی
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
یم دِیو کونہ چھی پیوان دایس
پادن لگے پارِ پارِ ہئے
یم دوکھہ وُنِ ہمہ کس باوِت
پادن لگے پارِ پارِ ہئے
سیتا تراوِن بوما بُوزی
پادن لگے پارِ پارِ ہئے
یتھہ پاٹھ اگن رازہ دزان چھُی
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
امہ کتھہ سیتایہ ہُول چھُم جگرس
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
یمہ کتھہ بھاوِت پتہ زفرہ نئے
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
گُور کینہ فیرت زاہ منہ پیِن
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
یس منتس آسہ گُور سنتان
پادَن لگے پارِ پارِ ہئے
آسہ وُن ژٕ ی چھُک ہی سامی

ژی چھک آسہ وُن نرسہم اوتاری
تان کاسہ وُن چھک ژہ بگوان پانہ
زارہ پارہ میون بوزہ ورداہ اوتار
زارہ پارہ کرہ ہی روزتم ژہ ساتھا
چھکنا ژہ آسہ وُن کرمہ اوتار
دیاوان ژی چھک آسہ وُن بھگوان
بھگوان بدھ چھک ژہ اوتاری
منہ کین کرہ ہی لیلانہ ویلا
پرہ مایہ سیت آک وامنہ اوتار
دِن آک ژوترہ بزہ شہ ریپ دت
آہتم دیاوان رامہ اوتاری
ہی کرشنہ شامہ درپشن ہاوتم
بوزتم وِلہ زار بدہ اوتاری
لیلا کران آس اُتھ آس ہارن
رات راتس آس کران بیداری
پرکاشہ پننہ سیت اندکار کاستم
درشن چون چشم نجھاواری

پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
زانی نہ کینہہ کمہ کتھہ باوی
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
پاوَن دون مُن وَندہ ہی ژہ
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
زگہ پان وَندہ ہی پاوَن بوی
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
گنگا دھر چھی سیت ترہ شیلا
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
اسہ پاپین گژہ پاپ ہارت
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
گاش آو چانہ لوپچہ ویرے
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
چالنس درشنس آس پاران
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے
گاش ہاوتم پننہ پرکاشہ سیت
پاوَن سَلگے پارِ پارِ سے

پرَہ یو لولہ پژھ رامہ رامہ
موُروشس شامہ سُندرہ
برہ یو لولہ مسکی پیالہ چیتھو رامہ چیندرو پرَہ یو لولہ پژہ رامہ رامہ
موُروشس شامہ سُندرو

یہ چھیو بوتہ رت آشہ چھو بس نب
موڈِس دب ڈنگہ ہی مار
موروش شامہ سُندرو
یہ چھیو تُن شہ چھو ہیہ سوہ جامہ

ژہ چھوکھو ہیہ اندرکہ دانہ
یہ چھیو پانہ ینبرزل
موروش شامہ سُندرو
کرہ کیاہ بہ کوتھم خامہ

ژہ چھکھو سر پہ یہ چھیون
دوررچون چھو چھکس ون
موروش شامہ سُندرو
غمہ چانہ گوس منز ن شامہ

ژہ چھکھو ماجہ ہند تندہ بون
یہ چھیو جانہ میرا جان
موروش شامہ سُندرو
لانہ اوسس تلی یہ نیک پیر تاوامہ

دشہ راون گوم بہانہ
بوآسس پانہ پری ذات
موروش شامہ سُندرو
گوہ زانہ وتیس خوش گیامہ

یہ چھیو ماجہ ہنز شیر خوارہ
آوارہ کرتھم ما لینے
موروش شامہ سُندرو
ونہ چھم دودچوان داہ آمہ

آسس لانہ درایم کرانہ
کرمہ لاین لکھنم تی
موروش رامہ سُندرو
دپہم بتس لی یہ نیچھامہ

گنیمس کن ژھنیا یم کلہ
دپیوہم ژلہ ییس نا
موروش شامہ سُندرو
شہرہ لبتھن کنہ کنہ کامہ

ازلکہ باگہ آیی لانہ
ژی ینہ لاگہ ژونزنہ داس
موروش شامہ سُندرو
پاس کرپترنہ زن یامہ

ماران آیہ آشنی جویہ
لاران سیت سیتا ہیت
موروش شامہ سُندرو
خوش یونہ رامہ خوش آمہ

ڈنڈک ون منز اون آمہ
ژھامہ رتہ ژورہ نین دریاغ
موروش شامہ سُندرو
ہیت گوس گیہ بے آرامہ

ردان مٔژن تس ایہ لوٗسہ پرکاش گوس اَرنہ رنگ مَن گوس سنگ تن تس ترامہ
هورُدش شامہ سُندرو

نامہ لگہ شامہ ریبہ لوٗل آم چھُن
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو

زناران شاران لوٗسم یہ پاد
نن گامہ حیرہ یارہ چارہ نومہ زون
انہ وہ اکت دوی ویم گسہ چھچہ چہ
چھوٗرم چچہ اپور چھکہ اسہ ژُن
پنرم یہ پران میان پاران چھپی
منہ تم سوہ باد چھون چھم گرمہ لون
بزشت بکاہہ شہ بیر دگرہ زکھہ پال
نیرہ گوٗنہ نوہ گوٗنہ یہ سو آیہ پروانا
دہ دِنیشہ عنبر باگ سدرہ دُلو
باہ بوجہ عنبر باگ باغ چھچھاو میون
تہ نیو دِشہ سر یہ وِن ایہ مان مہ گر
پھر بم ہندہ رامہ چپندرہ کاستم گرون
اوان چھو یمہ لوبہ بہا یہ بہ راد
رادہ یلہ ماوِہ کیاہ ہیہ منہ چھون
تھاد دُشک سیت تن ناوت
اوی زہ یتہ کال از بوزتہ میون
رم قوم اورہ موج چھبو

دٔتہ وتہ سن وگن دوان شی باد
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
تری تر گنہ ترِیہ ہندگرشہ اوپای
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
شیوہ شیوہ شِیہ زناران چھچی
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
نوہ دار تہ پرنت دِیانہ دیپ زال
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
دٔہ تہ اک ایکادشہ لدرہ دُلو
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
چودش زعنہ سیتایہ مان مہ کر
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
رامہ رامہ رامو عنبر گیتہ زہ تھاو
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
راوی یسر سینہ غرزہ راوتہ
بیہ دُلہ سوٗن رامہ چپندرو
بیت بیشہ گرمک نت سہ پیتہ لار لو

رُوشہ وُلہ کرہ یو پوشہ وتھرُون
ہلمتہ بلہ ویرہ یوُرِ وُلو
وِسہ دایہ چھم گران پترِ تون
ژی چھک پرکاش ژی چھک رو

بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو
لُوکہ چارہ بارِ گارہ ڈنبلو
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو
ژی چھوک رال اگن تہ ژی چھک گیو

ژی چھک بھگوان کیہ وُود تدُون
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو

آنا راجہ دشرت اور راجہ اندر وغیرہ دیوتاؤں کا واسطے دینے ساکھی سیتاجی کے اور نکلنا سیتاجی کا آگ میں سے

مُدامند ودھری سیتا یہ ہت گی
وُدُن وارا تہ ونُنس میون کرِ پای
کرِس تم لو اسیت لیلا سہ بوزِن
دُپُن سیتا یہ کُن لی رامہ چندرن
گودِن تم راکھسن دروِل کری جاے
دویم اوتُھی لگمت تیزِ گ آہنکار
تریم تری ورنہ آسکتا بہ لنکا
یہ چورِم چون ہتھ دُیشتہ ہم دلُ من
پریمس سُورِ گو سُورِم نمتا
دُپُن تس کُن ستیہ ساکھی انی دُن
وُچھُن آکاش کُن وُنہ تورہ دانی
پرزھُن سرلیش تہ یم دارہ قسم ہاو
دُپُن ینیدِ سپنی زبان نمت ون

وِدنہ لگ رامہ اوتارس پرِ نہ پی
دُپس تم چھی تہ ویکوٹھس اندرِ جاے
دِلاسا دِت تیتھ انکایہ سُوزِن
تہ کُن وُچھہ وُنیہ بر گوتا چھہ نہ
ژہُو وی مَن نمک پانچھی تہ پرواے
مِہ پیٹ دیوانہ گومت رامہ اوتار
دُپُن سمایہ گنی زن انہ سیتا
پرزوی بوزِک پوزی لوگو یرم کُن
تہ بوزنت لگ دوہ [illegible]
تہ گوٹی دیوتا سایہ اد [illegible]
چھہ پانُوس جدا [illegible] انا کانی
تہ چھک بر [illegible] نہ دور [illegible]
یہ بارہ رامہ [illegible]

قسم ییند رازہ ماوان تابدین حال
وۄدن سیتا یہ دُپنس چھکۍ ژہ اوتہ
ژہ رستوی ییدو چھم پانی ترہ کارن
قسم چھم پی ژہ رستوی کانہہ خوش آم
وۄدن یژ گوس دشرت رازہ پیدا
دُپس لچھمن راتہ چندرن ییرٹ یہ کت یاد
اتِ پلہ وون سیتج ساکھی دیتت لاف
سٹھا رُت وُن صرافس کُن سنہر بوز
ژہ اژھ نارس اندر ییدُ چھی ژہ رت گُن
شمع گردن گیس ہیچ ہیچ وۄدنے
مُنادی درایہ پی نو سُور لدتان
وۄدن سیتا جمع گی پینزرتہ واندر
مُدا مشخص سپن سیتایہ دِن نار
دپن کنہ نارہ دزہ وِن پانپرس تن
دپن کنہ ژایہ سور گچھ حور نارس
دپن کنہ اسرہ سندہ پژھ گوس ہیتھو حال
دپن کنہ کیاس ساکتھو سینپنس رنگ
دپن کنہ راچندرن ہتو امس عزان
دپن کنہ یس چھوی یس پاپ آسن
پکن گیہ پانہ زیرن آیہ سیتا
کران مۄر چھلہ آیس نارہ پچھ یہ
رگن ہہندہ لولہ رتہ سیاتن چھلی کھو

کنک سیتا مہ چھم ساکھت مہا کال
قسم چھم پی ژہ پتہ گژہ ننیدرہ بیدار
پمن راتس دوہس ساری چھہ زبان
سہا آسم ژہ وُن کاسم پریز پام
دپن گبرس پزوی زبل چھہ سیتا
وُلی وُن یژ توی ساری ژلی ویاد
ژہ اژھ نارس اندر سُوری ژلی پاپ
ننی سُون نارہ نیرت پارہ خوش روز
تتی معلوم گژہ سرتل چھہ پاسُن
تہ زانگ لیس نہ گوتس کیاہ سپنے
بلن پا نارہ زالن تس چھوتی جان
اگن ششتن کروہن ژالک برابر
ونہ لگ کنہ گژہ ماات اندر خار
دپن کنہ آیہ پرزلن وُن شمع زنا
دپن کنہ داتہ پانی سُور گہ دارس
دپن کنہ پریہ اژد رماولس نال
دپن کنہ دُورہ یتھو دنیا گژہس تنگ
دپن کنہ نبرہ وُن زن ایرہ تلہ زونا
دپن کنہ کانہہ کرمچ ہان گاسن
تتھس نارس اندر زن وٹھ بدریا
کرو کنہ رتہ وُندی ساتھا پتت یہ
شریکہ شیرہ پیٹھ پیٹ تراوتم پور

راجہ رامچندر جی کا سیتا جی کو واسطے کرنے پریچھا آگ میں سے نکالنا اور آنا راجہ دشرت اور دیوتاؤں کا واسطے ساکھی کے

درزِت گوٗ تس وچھِت سوٗرِی چنِدن کاٹھ
سو غیرت نارِ ڈلِتھ پت گواز نور
روان سیتا ہیوان تس پِٹھ تِنگل کیت
رزِت یلہِ نار گوٗ تا چار دہ روٗز
تیتھی ہا کیت چندراین چھِہ دارن
اچھن لج نزدِ وچھِتھ چندرمس کن
سیتن چندرمہ زان شاہن نمودار
وچھِک تس کرود گوٗمت ڈِکہِ نشہِ دور
ولِت وسترستک یلہ درایہ سیتا
وندگ زال غصہ عَم سیتن سوکھس تل
زلِت گوٗشین تہ چھیپ دِت روٗد برکوہ
رٹِت تس ابر قوٗسس ووٚتھ نیو بیزار
ونک یلہِ پیکہ نِشو گلہِ توٗرِ و
اسنِہ لگ یانہ وان وتہ فٹ زاندو
لڈر پوشس نارن گرگلن لوٗٹ
اسن قوسم کہسان زوٗ ہندہ پوشن
چھِہ ہمپوشس وتان ہی آسمانی
ببر لاران تبر ہیت غیر جنسن
دپن اچھِہ پوشس ششن برگس گلزار
سمِت وُٹن کارہ پت شرپان مارو
بہارک گل تہ فل بن دراے ہاری
ہمو چو شو ستن یلہِ سبز گوٗ گل

ہتہ تیزچ رہ وچھِت دہ زال وان لاٹ
گیس کمہ زِ تہ کینژہن بسمہ گوٗ سوٗر
زٹان گل زن زِٹان کو سم اتھو سیت
زودش چندرمہ سیتن ماہِ دلسوز
امی سیتن گزہن چھکِ ناش پان
ونہ لگ کمہ سنگرہ پھٹہ ماہ درشن
وچھِت تس کن زلک سارن اندہ کار
دیک لچھمی چھِہ مارہما بجون گور
شورِہ سامانہ تم سارِ ہی سراپا
گلابس تیج میہ ہانچ ینبرزل
زمِستان سوٗ شوٗنتن آمی رِت دوہ
ارلن پوشس سپن ماہِہ مال بیزار
وچھِو تس سوسنس درامرِ فتِ نو
زلن یانی زمِستان لدن بوہ
ون کنتھس ہتہ اسہ کینہ ماڈیوٹھ
زسن زنبق وان مسول چھِہ توشن
مہ سیت کینژہ اکھون گرِہ یارزانی
مشکہ سیتن زہندن ہمسارہن ہان
تموڈ اتھ پیشت تہ لوگ بیمار
کھتِت رونو دپک اد ہ ما رہ نار و
سمِت سیتا یہ یادن لگسہ یاری
گگلس پیٹھ زالہ نارنہ لگ سو بلبل

بیت غم کت سشما تا کوشلیا	ونن لتس اچھندرس کن یہ لیلا

تن مجھم کن نادن دیتم
پان وندی درشن دیتم

گوک ینہ بنجہ بنہ زہ گنڈِت
شاخ گی شمشادن ییم
توشہ کت رُوتہ گوم بیرِت
پوشہ کت لانہ فہ عدن ییم
آو یہ وُندہ سشما ثٔت
ماو درشن یہ گوم ستیم
کیتِ گلان چھی چانہ ڈیرے
سینہ بہدن تہ ساوِن ییم
ژاوو النجہ اندہ کرونی
ماوہ سوکھ تھاولاون ییم
راندہ چھس لگم تیتہ ژالہ
ونتہ درشن فیرِت ییم
چھم ییار مان بجہ اندر
یادکرتم تہ یہ یاد دیتم
چانہ گُشہ ہیہ سورم اچھن
بیت سینا ہت یو پیتم
دستہ یہ جعلاب پوچھم
لول چھم ہمد اگونشت ییتم

آنک تتہ کونہ کوہ بال ژھنڈِت
پان وندی درشن دیتم
ہوشہ ژھس آہم نہ فیرِت
پان وندی درشن دیتم
تراو ملالہ یم پردہ ژٹِت
پان وندی درشن دیتم
کیتِ بلان تمنا یِرے
پان وندی درشن دیتم
باوہ غم غوصہ گوی کیاہ میونی
پان وندی درشن دیتم
بوزہ تم کس بو کر تس حالہ
پان وندی درشن دیتم
یہ تاکر تھس بوشا مہ شندر
پان وندی درشن دیتم
چانہ پنج آسنہ کینہ آتش
پان وندی درشن دیتم
تمبر نمت ژہ رادو ہا یہ یلہ گوشن
پان وندی درشن دیتم

چھون دوریہ پکہ نوندِ تِت
جان جگر وندہی ییتم
پادرِ چھیم ملک ژھنڈان
چھکھ ژہ گومت کورکن ییتم
دوکھہ تہ دود چھیم ستھا گمت
چانہ خوتہ نہ ییُن چھیم ییتم
ہرِ دہ چھس ان پوہ پن ہران
سرو قد شاخ شمشاد ہیتم
سیریہ پرکاش ژ دوہم ژہ کھسِتھ

مت گژھ ہتم جنداے کرت
پان وندی درشن دیتم
یلہ اُدسہم دود دامہ چھون
پان وندی درشن دیتم
لولہ ژھٹے چھیم دودمہ مت
پان وندی درشن دیتم
منہ کن چھس راہ اہ سران
پان وندی درشن دیتم
نیرِ زنبہ پچھہ پدہ ژہت

مول پاران چھی ترشہ ییتم
پان وندی درشن دیتم

آغاز اوتر کانڈ آنا راجہ رامچندر اور لچھمن جی اور جانکی جی معہ لشکر لنکا سے اجودیا میں اور چلنا بھرت اور شتروہن اور مادران راجہ رامچندر کا واسطے ملاقات استقبال کے

وقت آکاش گے برتخت روان
ستہ متر آیہ دِپنس غوصہ وراوی
تسندی یہ سیت گو اَنہ گٹ دور
پکان تت دوت یتہ ترستا موج
ستہ متر آیہ اندِ اندِ گرا یہ مارن
بہت غم کھتِ ستھا ماتا کوسلیا
گنز نیس آسہ تس ہیر اوم تالِ

پکان ییندرس تھکان تت واتہ اشادان
سو ژلمت رامہ جواز یو بہ آوی
تسندی یہ سیت گاش آو چھیم نور
سو واتہ وات لچھمن سیت ہیتہ فوج
لکھ بن بن وندے چشمہ پاون
آسان آکس جنس تس چھ ستہ متر
لبن یلہ کیا گژھ تن کن وچھن جال

مارِتھ بوز پوشنولینہ باشے
آتشے رستن تہ گاش ہے آو

دامم چھوی دنیا گشت والہ واشے
رامہ جو چھہ یہی لڑا یہ آمد آتشے
کن تھاو کتھن بوز ژنگ سوراشے
ونمی ژھتہ کنھہ گژھن خندہ باشے
بروٹھم آش چھے نیدرے تاشے
نندرے وزنس کر تلاشے
لاٹ دون لالہ پھل ہمہ گر شر باشے
مولہ ون گژھو اسن فولہ ون گاشے
پاتالہ کھت کنہ دنفہ آکاشے

زالہ لگ ازہ ہمنس کتھن کن تھاو
آتشے رستن تہ گاش ہے آو
آن بروٹھ قدم نیو دمن تن ناو
آتشے رستن تہ گاش ہے آو
سندرے تھم ہیون آنگن شاو
آتشے رستن تہ گاش ہے آو
شولہ ون شلہ ونت حال لس باو
آتشے رستن تہ گاش ہے آو
پرکاشہ تہندہ سیت آیہ گاش آو

ناو چھس ازلہ پیٹھہ آبدہ تقاشے
آتشے رستن تہ گاش ہے آو

وتھی م تہ ناوسی والنچہ شر دروی
تہ یام بوزن ہمس کر داناش رود
دچن سارن ژلِت گودی مہ ونتو
مہ ونت تم چھو یلہ وچھہ ہیش درشن
ہمس ونہ نامہ کم گمہ دو کھہ تب یم
تھتھی تہ وادون گنہ ناہی دور
دچن لو کن سوز ژلت یارانوم

سوز ژلت رامہ جو سیتا یہ ہنت آوی
وست پیہ زن شو دشرت رازہ تل مود
لبن کتھہ پاٹ تمسندی مہ ونتو
تمی وزہ ناو بزہ اوہ دشرتس کن
سوز ماندان کمہ کنہ کھوون سیتا یم
تہ بوزت سیتہ یہ اگہ تمس سودر
سوز ژلت رامہ جو تس داد دنتوم

وونہ سیتن بن وونہ ون اونے یک	بندن پیٹ بند مسطر زن سینے یک
زوماہ رونت سیپن بیدار ماتا	نکن ضد گیہ وبہت آئس سہ ہترا
سہ ہترا آیہ اندا ندِ ژھایہ مارن	پکن ہی زن چھکن نبہ کن ستارن
وونہ ہج لوہ سیتن ادہ سہ ہترا	کرنہ لج رامہ او تارس یہ لیلا

رامہ چندرہ ہیرہ نارانہ
لاگے دانہ دانہ ہی

منس ما کھندہ ژھتم غصہ لگیو توسہ پو نبورے لچھیمہ سیتیہ چھی نارانہ
لاگی دانہ دانہ تلسی

کتہ ہم پوبہ سہرہ یہ پہ ژلم موہرہ آلہ زن ژی چھک میانہ ژوک جانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک انہ ژی چھک وونہ ژی چھک متہ منز ک سیر ژہ کیاہ وونہ تہ بوکنیا زانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

وونہ مار ژی چھی ہتہ چھسی متہ پالانی وچھنی چانہ وگنیم شانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژ ... انت راجہ ژی چھک واجہ نگینا ژی چھک پانہ دیا وانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک بنہ ژی چھک دورہ ژی چھک بورہ کنک کاش یہ چھک ژہ شوری تی چھک بانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژن چھک ہیرہ ژی چھک بونہ وپیام متہ وچھہ ہت بو ولشنہ ریپہ شری ھگوانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک ہیہ اندرک وانہ ژی چھک جانہ میراجان می ژل وندہ لشہ ا ... انہ
لاگی دانہ دانہ ہی

دِتھکھم تاج لوگتھم شیرہ وُنڈک نیرہ ثمت گمتھم پاف ہتھم طعنہ
لاگی دانہ دانہ ہی
درشنہ چانہ ژھجم گنڈ گنڈیو ترٹِھ نالہ بو یتہِ ہی لیسنہ سوی حیرانہ
لاگی دانہ دانہ ہی
پرکاشہ چانہ ژلم داغ شہل ناگہ رادو وِیے گیم آرجہ برت بانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

جلوہ فرمانا مہاراجہ سری رامچندرجی کا اوپر تخت سلطنت اجودھیا کے

تمس سیتایہ بیہ دون راجہ زادن
کوشس تہ کلہ پیٹھ بہم لالہ ناون
سپن بیدار یلہ وننک ستھ نزار
شہرس بھرت بیہ لوک آیی ساری
تلک مرنیچلہ کریو اگہس تاج
تیپسو وشرتہ یوگی جوگ برہمن
اتن گنجینہ ضرہ راون خزانہ
سپن خوشدل سمی انعدل وداد
سپن اتھہ دیلہ پچھہ حکمرانی
کرن یتھ کال تامت پادشاہی
کرن یتھ کال تامت حکمرانی
دون بی اتس الیشر و یادگاہن
بہ ناگ نیرک چھہ پہند تیز سورئی
تمن دون ناگہ بہم سب موج گاہن

لچک بن بن دندنہ تمہ چشمہ پادن
دِلاسہ دِت سنبالن سُلہ ناون
جمع گو نگر ساری گی خبردار
لگہ لگ رامچندرس پار پاری
زمیندارن کرک موقوف
سنہاگی ساودان تس
دین دھرمس غریبن پان پانہ
وتن چھہ کینہ زمیندار گی آباد
سوامرت پیت لوکو لب زندگانی
تمس ساری کران آسی بہ آیی
تمن موقوف سپن وہجرانی
لین آسہ راونہ راز ہس تیز آسن
آنا بلہ وان سوی بہم مول گوری
آتھن بہم ناپچھ نالبر انکہ دارن

شیم شنکا کرن لوکن فرم زام
شتم ست رامچندرس ووٗپ ڈرن پام

اما شتم پتہ ژھانس رامچندرن
وتم وونکن ژٕہ ماچھی گنہ منگن

دپس نتہ چھیم گرٹون یی منس رای
گرِ ھت تم رٕش بو وچھہ ما بیہ تہنز جای

نوم لٕش واتھے ٹیکا یہ در ایس
دہم دیو یہ سیتا ورنہ آیس

یہ کاہم کت گنہی گر گیاہ چھو لارن
کھیٹ یہ ون رٹت بھگوان ژٕہ ہارن

نتہ بوزک سو کھس ہانس ژٕر ر گو
آہنکارس کران چھُی لی سدا ئیو

راجہ رامچندر کا لچھمن جی کو جانکی جی کے بنباس ہونے کے واسطے تجویز فرمانا اور سیتا جی کا والمیک رشی کے مکان پر پہنچنا

مدایتہ لچھہ صورت نس فیٖن قیش
چھو راون نرکہ واسی وھم دلس یش

اپن یہ تت تھی بانیس تہ ہاون
وچھو کیتھہ پاٹ سیتا ماہہ ناون

دپن لس کن یہ وچھہ بایو گیاچھی
دوہی سیتا وچھت یت کن تلان ہی

یہ ننیس چھیدہ اسیہ پتہ پان ہارن
وون متر وچھہ تتر دغون ہارن

دنے بوزم یہ کاغذ ہن یم زوم
زھیم مایت گیم ڈاگنہ ستین کوم

تہ بوزت رامہ چو کرودی شاہ گو
گمی کرو دکہ بدن پھون کشتہ بیہ لو

تہ بوزت رامہ چو بیتاب سینس
انن لچھمن ونن سودی ہمس کن

دون لچھمن چھو بس سیتا نہ ہن ون
نتہ ہارن تی پتہ لوکہ نہ بوزن

نہ بوزنہ سیت گو تس لچھمنس ضاف
وپولس گیاس سیتا پہ کھفت ہاف

اما اوشس لس نشہ نہ کرن وار
گنڈونس جگر ہس یکبار گی نار

دپس تم لچھمن زودو نیہ انصاف
ستی سیتا چھہ وتم گیا کھٹس پاف

کریانس ادہ یارہ بوزنس دانہ
گرن چھس پانہ کم ژھانڈن بہانہ

سپن لاچار لچھمن حکم مانن
کڈن سیتا تہ گڈنس نہ چارہ اتن

کڈِتھ سیتاوَنس کوُن نیتھ ژھِہن دور
دِچھن وارٲہ سو لچھمن چھو وان اوس
وَونہٕ سیتھ گوس غش گنڈنس ولگس
وَدن ہیتھا یہ وُنس وارٕ وارہ
لتن ہنند رتہ وَتن لار یوم دِگیا گوم
دلیس لچھمن چھو ن ساتاہ ہیت پہ
یہ کت بوزتھ پتھر سیتاوَسیت پی
اچھن گوس گاش کم اتھ نیج ونہ کنن شیش
سو گوبالس انن تم بان ویدے
ننند رہ ہرژان بچہ بھجگو پچھراس
وچھس یلہ شیشرن برجا جون گور
تھون بان لوٹہ آویزان گلس گن
تمی فیرتھ سو لچھمن آو ریوانہ
وَونہ سیتن پتھر پھکن پوان اوس
دیا کرم چھیاسنت کنہ ہرتھ پران
دُما دیوی بہا کرم کھتم پاف
رہ کر طاقت ژہ کُن وچھنس دوبارہ
ژہ یتہ تراوتھ اچھن چھپ وتھ بوکھت اوس
رہ کر گرتھ راچھندرن حکم پوزن
ننہ تت کوتہ ریوُلس پہ ششیر
نی ماتا ژہ آسوی کرمہ لاسبے
کہ یکہ گوتھ سو چھندرمہ زنجہ وا رو

تمس ذاتو کدتھ ژہ ہِن شُر گنشہ چھو
چھکن پت کُن نظر فیرتھ وان اوس
وچھان اوس ساتہ ساتہ ژو ہیر بہار
ژہ ونتھم کم کرس کیول اوارہ
بو چھس انن یہ ودیش باکرتھم زہدم
بو مارہ پان ون گنڈتھم ولس رہ
کھٹس ہیم ژالہ تن پانس لچھس ریی
دپن لتس تراوتھم گوڈہ چاوتم ترلش
وچھن ششر گیچ ہندرلس پہ یہ چور
پتھر بیٹھ پوشہ تھرزن برہ گمر آس
غنیمت زون تم لتس لیش شلن دور
ہتن تان لتن تچھس بیٹھ پان ولشن
بیچھی کاغذاہ ریٹتھ مار نہ نیون
تمہ ماتسندن پدن رخصت ہوان اوس
بنیاسس یس مہ ہو بچھ آسہ سنتان
ہرچھم والنجہ چھکاہ آمت ژہ بچھی صاف
ہمی رخصت پدن تل پان مارہ
شرن چھس باج گبرس ہٹ کراسی پاس
بو کرتس واتہ یاپتھ کاسہ سوزن
بچاری یلہ ہکم کرتم ژہ سیت نیر
آرتھ نیتھ لی چھو ژھارن گیا چھد معنی
نمسکار اہ کرتھ ... اندر گو

لچھمن جی کا راجہ رامچندر جی کے آگیا سے سیتا جی کو جنگل میں چھوڑنا

سپدن ییہ ارسیتا پان فرو سیت
وچھن لچھمن سو گوست نشن دور
دپن کیا گوم کم سرفن دلم نال
ودنہ سیتن اچھن تس گاش گم گوس
ردان ڈیوٹھن ییان پان پانسی کن
ونسہ لج پان پانس کن سندرمال
توی ما چھم ہیہ لچھمن ریشٹ ایون
رماہ روزت سو ماروون گرہ گوم
وننہ لج داد سرون چاک سینان
ودنہ سیتہ جانوران آو سیلاب
گلو بلہ وچھہ تسند بتھہ زن پیک ہائے
تن تہاہ ہیہ سیتا کیا ئی زب
اک پرہ نازک بدن ییہ تر ہو گران بار
ییہ چورم چوریہ زن مندو دری راہ ہائے
اچھو کن اشر اہو کھور وہرن خون
دد ہو لج ریو گیس کج دادہ لج بن
ون منزلی ون گرھنی کنی لوز
خبر کنہ چھمنہ کر فرم مس من
خبر کنہ چھمنہ بہ دوہہ تس گرم واد
خبر کنہ چھمنہ کر گیو لم آتیتن
خبر کنہ چھمنہ کر گیو لم گمستان
خبر کنہ چھمنہ کس سیتن کرم نیاہے

کمو کر موستن وسندر دنیت
گلینہ لج پڑالیہ لج واوہ سیت بور
پنہ ماکاوہ ننہ ون ما گھشم شال
سو لیہ لچھمن ہتس تہ اوت ژلا اوس
رماہ روزت نظرہ تلہ غیب سینپن
ودنہ سیتن ترھشم مادون اچھن لال
بہتان لج پکنہ کن صدا ہن بتھون کن
ہیہ پراوت ماڈوریہ گرنس چورہ گیا گوم
بین شہرن کنی زن چاک سینان
ونس نیتہ ہن ڈلکٹ لو اٹ پنجاب
کھنگ زن واوہ سیت مرہ تل ٹک جاب
کنڈن کاٹھن ہتن پکسان سینپن
ترکیم تریہ زن بربھار سنتہ آدار
زنگہ رازس بتس نگس ستھا کی
پیون وس وس پھر چشمن لچھس زون
ونس کن تہ گیس بج انز گردن
چھو ست وپدیش کت تہ کھوپت روز
توی ما تا پہ سیتن کجھہ ہن ہن
کنڈ وسیتن ہیہ بیلیم وزل تاو
توی ڈیہاکم ژہ جلے پریت سینپن
بہارس ہیہ توی کرکم رستان
توی سر گجہ ییہ پرہ ماپیم ہائی

خبر کینہ چھمنہ کم کانچھان مے آسی
خبر کینہ چھمنہ کس بادِ مم پننِ بیر
خبر کینہ چھمنہ کس سیتن دِتھم لاف
وَدنہ لج گو سوکھتہ یمِ نارہ زاجیس
سوکھت گو یم کریس تمہ نارہ منزہ دِین
سوکھت گو یم کر سرِ نکین اوارہ
سوکھت گو نیش مے بُت تام سیت دیتھم
بوکس آسس گٹی اوسکھ زچھ جیو تو دِی
نکس لدہ راہ پننی لی لانہ اوشم
آما کیا کرہ گیس ون یرشہ اوارہ
یکن گیہ رت چھکن گو تاہ تسہ سیتا

توی دِپہم تمہ سیہ بنین ؤد آسی
توی دِتھم ہرت والنجہ سیتہ تیر
توی النجہ گوم نتہ سیتہ کیا کھتم پاف
سوکھت گو یم پوسکر مکہ شاہٹہ لاجیس
سوکھت گو یم کرت یکسان دِت دون
سوکھت گو یم ہرت دژنس بو نارہ
بوزا جنس رشہ جگر کینہ نارہ برنم
گیم زوٗلہ پاپہ سیت موٗل نومہ زانوی
نتہ چھم بوگن تہ کرون کینہ کام
وَدنہ سیتن بندن گیم پارہ پارہ
ونہ لج رامہ اوتارس یہ لیلا

گوم تراوِت دِل چھم مے دزن
چھم نہ وزن سیتارہ نیٔے

یارہ میا نیوژہ بوزوارہ چھی مے گڈ ہان والنجہ پارہ یلہ صحن سہ درا یہ دزن
چھمنہ وزن سیتارہ نیٔے
یارہ بلہ پتہ ہتن آیہ نارہ نگرہ لشہ زھنتھن رژہ تراوت آگرہ رست گول ادہ کر چھہ گرزن
چھم نہ وزن سیتارہ نیٔے
نبجہ کرن سنبلہ باغس کھنجہ لاجن گلالہ داغس کھنجہ گژھنہ تس کتھہ پرزن
چھمنہ وزن سیتارہ نیٔے
شہرہ لشہ یلہ گیہ آوارہ اتس ہاران اشہ وارہ وارہ لشہ گنجم تس شیچھہ لرزن
چھمنہ وزن سیتارہ نیٔے

دَیہ سنزی اَگت داتہ مانتھ گرِتھ قیمت بِن بِن تہ انیم ڈوُر خاص تہ کمخواب گرِن

چھم نہ وزن سیتارہ

سرِ تہ پرگاشہ کرِتھم وباپیلہ تابی وتھ تھہ تیلہ کرانیہ پشہ پشمی ژٹ ژٹہ چھ بنِہِ

چھم نہ وزن سیتارہ

ژہ بوزِن اَڈِ چھکھ چھپنا پوان عار

ژہ آسکھ مستندر پٹ تہ تخشم اسال

کھتم کیا پاپ وُنِ رچھتم پرِن تل

وَنِ اسم رنگھہ رازن گومارِی

وُچھہن چھکنا گرِ کیا چھس اوارہ

وچھن چھکنا اچھو رِتہ چھس یوبارن

ژہ وُنتھمنا ژہ چھکھ نازک گل اندام

ژہ وُنتھم نا ژہ چھکھ چندرم پرزلو

ژہ وُنتھمنا ژہ چھکھ شمل و قستام

ژہ وُنتھمنا ژہ چھکھ نازک بیوتن

ژہ وُنتھم نا ژہ چھکھ سارِن اچھن گواش

ژہ وُنتھم نا ژہ نگہ ستیار چھی جان

ژہ وُنتھم نا ژہ وَن کنہ چھیہ کانگل

ژہ وُنتھم نا ژہ گرِتھ باغچ برلاگ

گُنی آسس اکنوی اوُسکھ ژہ میونوی

کمس لدہ راہ پننی لاتہ اوسم

اَماچھم بی طمع کرِہ نا کھماوُن

رمہ کیا کرِمی یوکر چھس پرہ گرفتار

بوشو باپتہ کنڈن پٹہ حال حیران

گیس آوارہ واراہ کرِن تہ کیول

وچھم وُنکن کرم ماکینہ یادی

ودتہ سیتن بدن گوم پارہ پارہ

یہ وقت راوم تہ وُنِ ماکو نیتہ ماون

وچھن چھکنا یہ وُنکن کیا بنت آم

وچھن چھکنا یکن کیا چھس کُنی زِنِ

وچھن چھکنا یہ سینین مندین شام

وچھن چھکنا یہ ولیت کنہ چھکھ گوژن

وچھن چھکنا یہ ماون کینہ ہنر آش

وچھن چھکنا مستس ما آو انسان

وچھن چھکنا گرتہ ہان کیا چھم کنڈن

وچھن چھکنا دلس کیا چھم گرتہ ہان ات

گیم زولہ باپتہ بیت وُنِ نول زِنوزی

یہ چھم بوگن تہ ماون کینہہ کو ہنم

منس بھاوم تہ مشراوم زاہ وَن

پیدا ہونا لو اور کُش کا والمیک رشی کے آشرم پر

اچھن لیج فش کرنہ ہان چھم اچھ وال
رشیس آسنا منس پننس ینن مشینک
اسن ڈپیس چھین گرتھ دیہ سند کار
سہین خوش تہ کین ڈی کش کریس وناو
رچھن یم دہ نوی بیتھ چھی چھن لال
رشیس ڈلیشت تیس گن سپینک ہوے
نہ کھنہ سیتن گلابن گی لڈ پوشا
کرن مارنج گاسو وَدہ ہند کان
دتن یم واک لبین پٹ پیہ ہند تیر
رتھوی بوزنت شکارن آہن نیرن
گرہن لارن یمین سارن شکارن
سہن لارن تہ ہن کرو ہن گیان لار
یمن وچھہ وچھہ کرنر لیج سو کھہ تہ آنند
یمن وچھہ وچھہ تہ سیتا شاد پینن

اکس اچھ پیدہ گیتہ پاٹ گوم دویم لال
نظر تراون وچھن تہ واجیپٹ کرینک
یمن دون ما تفاوت وچھتھ زنار
دیو گت وچھتہ سیرچ کت منس تھاو
پرزنون لوتہ کش بلہ گوسیتھاکال
صفت چھی تیس لوشس ہن بوجے
تہ یام وچھہ ریشتہ لولن تہ دلس خوش
دتن پرپریمن وچھتو سو گو رخان
لمتس مرت وانہ یدو آیہ بڈ ویر
لون ییُن وَنتہ تن یواہ یہ مارن
گلن تہ سنبلن منز باگ فیرن
شکارن کھل کران ادجن گنڈ کوار
وچھن گاٹل تہ زودآوار فرزند
دوبارہ لینکن آباد پینن

وششٹ منی کا راجہ رامچندر کو اشمید جگ کرنے کیواسطے اگیا دینا اور بھرت شترگن فوج وغیرہ کا اشمید کے گھوڑے کی ساتھ سفر کرنا اور راہ میں لو اور کش کے ساتھ جنگ ہونا

دپن بلہ رامچندرس ننش جدا گی
کرن یم رامچندرن چاک جامن
ونیہ اگ گیاہ سنا سیتا یہ کیا گو

تہ سیتا ناامیدی ہیت رٹن ڈی
رٹن زن گل گریبان تا بدامن
بنندہ آسیا سنا کتہ کھیتہ شالو

ونیت کس ژانہ یم گر یانہ ہیتھ کاہ
ہر ہنولگ داناٹس آمانہ نش رود
خبر ستیں پنہ ششٹس آو لارن
دیشس یم ودنہ سیتھ ون کیا چھ سوچ
ستمی چھی بانہ گرد ہم ونتہ بازار
دوکاندار لوکن ہند ہشت کمہارن
تیتھی مژرن تہ مژ پراوت دیتن اوج
پتو شطرنج تہ شترنج چھ ناون
کرن ساری یتھی بانھن آوازہ
خبر چھا کس شکست ییہ اوی اد با
خبر چھا مترکس کانہہ شتر ماوس
منس چھس دوگمہ ونی ات کیا دوا چھی
ژھ زلہ لی پاپ ساری رود چالاک
ژہ زلہ لی ناپ ساری گر نکن پٹن
ودنگ یم اتگ گرکھیلہ ناوک
بھرت ماندن نین لشکر سیتھا سیتھ
بھرت ماندس سیتن گو ییہ ہیشتر گن
گمان تس گو ییتھ آسیں چنگا ناہ
وچھو یلہ لس گیس الیس پچھ دیدہ
ستوی نابت کو ہیس تہ لو تہ کتی اچھا
ہنت تہ گس اکھی زن لو گمت ژون
گسن تہ چھو ونتھ ناہ شیر بوزن

بو دمن تہ پیند ہوون گتھہ پہ پالکیس تار
پتو اودہ چھ خ دزن کیا چھس نفع سود
چھو کتس گیتھ تس بادشہ ہیت آو لارن
ژیٹ تراوت ییی کتھہ پرن دوبارہ
بلا ویرن دوون قل ہت پل آزار
قرض گبرن تہ ادہ لٹ ہت چھ لارن
دیتن ساریتن ہیوی ہیت تہ ییہ موج
اکا بیرن تندیرن مارہ ناون
ژہ یلہ کر تنک زین ہند کیا چھو چارہ
اپز ونی تحقیق پنن شہنن تا
ژہ کیاہ ونی تہ پانس ما غضب گوس
کمن اشید جنگ تت ہی ارد اچھی
گرژھک تتھہ پاپہ ودیت ماہ چھہ زانک
شمر ساما نہ تس نتھاو ایشر سی کن
دزن لشکر ستن لس اتھہ تراوک
پچھن بند چھہ سوارہ پیادہ گی کیت
ژھندت شمہ سوری آی ہن چھس
لبی کس تس وچھت گوہ گس سینہ اب
بیا بانن ژھندت لاد یو سو بر کوہ
پکن گوپان بانی کیا غضب گوس
ہین بیش بالکن سیت ژھالہ مارنا
پرژھتہ لگ تس ناون بالکن کن

اشمید جگ کرنا راجہ رامچندر جی کا اور بھرت ششترگن وغیرہ فوج کو اشمید گھوڑے کے ساتھ جانے کیواسطے آگیا دینا

تموی یلہ وچھ ستہ لشکر زل کھٹت رود
کُشن گر ڈیٹھ تس گرہ آسس یتہ ٹاٹھ
رٹن تھپ دِت ہتن تہ چرخہ پھیرن
وچھو آتشچ یہ پان پھرٹ یہ دریا
کُشس گو خوش گراہ ڈیٹھن سٹھا جان
رٹن لاتھ گرس ہاتھ دِت گرن بند
گراہ تتھہ بیتہ واوس گن دون تن
یہ یلہ وچھ سعا یسو شر بندہ سینن
وچھو کیاہ واو ہیو لارن گرس آو
ونہ لگ دیو تا دی وِبادکا سن
سری چندرمہ چھا کنہ نوچھہ اوتار
آسان ڈہس ہستہ کر کنہ گرس سیتر
دیکھ تم گودہ مہ نش پیش ندہ روزد
یہ دُبراون وِنت ہزرن سو ترکش
سپاہ یلہ مار تم پت پھرلش کیر
تمہ دِرشن وچھت بیحس بجر گو
کمس ناشہ زاو کس نشہ کرہ بو معلوم
تمس دیشت منس بو یمس تنا گوس
نہ ما آسس خبر کنہ چھم یہ فرزند
تمنا گوس تتھہ وچھہ ہس نگلا سبا
برن چھس لول لوکٹ گو ونہ باگ
رتہ ماز انن اسس نشہ چھم کنہ بات

بٹھن سیرن گندن تل روزن ہود
گرس لاریو پادر سہہ سند پاٹھ
سپاہ ہو ڈیوٹ ہتنک پران نیرن
ترہ بوان زل شٹت کمہ شاٹھ لیج ناو
شونک ساز اوکرت زن سیریہ ما باہ
ونہ لگ تم کشس گشہ آپرن قند
وچھو کتھہ پاٹھ رٹ تم شیر خوارن
اسنہ لگ تس وچھت تم کوہ زن ہن
سٹھا شاباش چھس تس ما جہ یس زاو
یہ زامت یس ہمس وان باگہ آسن
وُہاو ورس پتس بو پیش نمسکار
دیکھ تم پت ژلو نتہ بیہ ہر وکیت
سو اَدہ میان بیہ یم وستار بوزد
کرا کنہ کھس مکر کنیشرن کرن گھش
بجرت لاریو باپتر تس برابر
ونہ لگ رشن چھا کنہ رنبہ ون رو
یتھی اوس راہ جو یلہ اوس معصوم
ونہ لگ کیاہ سنا گراہ اتھی اوس
آمی دعوایہ بابت گر گرن بند
رگن دگ ری لجس رت موہ والس
دِین گرہ ہن رٹت والنچہ منز باگ
کرہم ما ہر دیپنق بند شہ بات

تہٕ مازوٕنٛ یہٕ ماسیتایہ زامُت
تہٕ مازوٕنُ دوٕ دستہ یم دلاواہ
بھرت لت لُت پکال تام تس گو
خبر چھیناڑہ بیمر پتُن کُنھہ بلاویہ
سپُن بیہوش یلہ بُتھ کن وست پیو
بتھن تل آشنا رش تُر وچھن حال
تہٕ بوزت گومتس سیتایہ بیداد
وَدنہ لج تام تتوی پیداسپُن لو
دپن تُت تام گُشن ییم سنبالُن
دوا متھنس تہٕ شربت دام چاوُن
لون آلو کرُس کھم راوری وت
لون آلو کرُس اَت رُوز ویرہ
امس سیتن تہٕ گوہ پُنھ ویراوسوی
شُرن سیت پایو گُرھیو کرن تیاگ
ووت تیتھہ تُھتہ نشہ لوٗنگ تمکہ پھل
بھرت رازن نظر دژ تام سو چھین
ونہ لگ کس ستناونہ کُس تھوُم کن
اچھن لگ فش کرنہ مُن ناگیم ریش
سوگوات فکرہ لوگو لاچھنس تیر
کُشن لب وقت ژلت بابس انش آو
لون ہامت گُشس کن منتُو پانہ وی
لون دیبس گنگ [illegible]

چھوٗما اَیہ سارِلی مارتہ آمُت
شتہ دستہ بانہ ماگُرژہ رنگ ناواہ
گُشن درُت تیر رتھہ نشہ ڈُلِ وست پیو
سنبالُن دام گُشنس لاین وکس تیر
رتھس پٹھ تلُ سو برتھس ہیت امس گو
گرژھت سیتایہ ونہس کُھٹ گوٗی لال
کرُن فریاد گُبرس لج ستہ وہنہ ناو
گُشن بوزت قشو لسن پٹھ پکن گو
بھرت رازن امسو ابمند زالُن
گُنھس پٹھ تکہ ہیت تم للہ ناوُن
وچھو ہتیارہ وُن کُنھہ پاٹ مارت
بسمہ گُرژہ برہتن اتہ جانہ تیرہ
اگوی گُرژہ ناگرھن کو نورژی دی
شُہی کُنھہ تیر دِن فیری نہ کُنھہ مارے
مہروٗ نمی بوز پز یار ونہ یار ژل
وچھت لگ ساتہ ساتہ تس گُشُن
اکس صُورژ زہ صُورژھن پوژ دیشن
اکس دیشان چھ کپاہ ماژ نم برتس
ژہلن تراوت بتھر پٹھ تتھہ بلاویہ
بران شادی سُتاہ زن ماجہ نُو زاو
وتھوون ہو گرژھو اس گرہ پنانوی
وژال نہ موج ماران اتہ ماپان

راجہ رامچندر اور لچھمن جی وغیرہ بھائیوں کا معہ فوج کے لو اور کش کے ہاتھ سے

کُشس گرُ خوش گمُت ڈولہ گین ہتِن ہیانِ
کُشس گرُ خوش گمُت ہرُ لگ لدَلی
خبر کر کنہہ ژِہ چھی کیا چھک گرادجانان
مِہ رٹمت اوس ہیم نیو ہم سو مارَن
بھرُت تہ پلِت ودنہ وُتھ حال بوزُن
گرُھو پانس ہتو زنچویو یہ وَن

دیُن لس کرِمہ ہالی گرہ ہیم ین
پتھر ہیٹ پان تراوت لگ ودنی
سونگ ساز اہ کرت زنانا سرِیہ تابان
رٹنگ گردن نرِٹنگ پیادن سوارن
وُنہ لگ حال بوزِت تس کُشس گوُن
گنڈہ یو تیر دِرت وُنِ ہولہ گردن

مارا جانا بھرت اور شترگن کا لو اور کُش کے ہاتھ سے اور لچھمن جی کا بدلا لینے کیواسطے میدان جنگ میں آنا

لوَن یان بوز دِتنس تیر دارِت
لوَن یان بوزِ تراوُن تیر تس گوُن
گھژس ژرک جھہ سیت لشکرہ گرِن
کُشن دِت تیر ہم مارُن شترگن
تسندی ہیمہ سیتِن ساسہ بد ہوُدِ
ہزیمت کھوتسیا ہو زورِہ ہم پیا
ودن گی راچندرس نش ونگ زار
شترگن بھرت رانزہ مارہ ییمن
آسان وُن راچندرن ہیم ونن گیا
اسینہ لگ رامہ جو یامت یہ بوزن
ژہ وُتھ تھدُ گرھ ٹکن کر پانہ معلوم
ودنہ ہیت لچھمن فیرِت یہ وُنس

ژھنن ہمہ تیرہ سیتن بھرت مارِت
منِد ییِن سرِیہ تھنِد آست ہیمنین
کنتھا چھنہ کیت مارِن ساسہ بد ساس
ژھتی رٹت ہیو ہرِ میدان گی سون
ژلِت گی زندہ یدو وی پانژ دہ روز
ژلِت نشہ راچندرس ژاپ آلیاب
ژدیو نشن پانکو کیا گرتھی کار
ہرت ہم سار لشکر خوار ہنینیا
ہین لچھمن چوس گن تو زین گیا
گرِن کت نیرہ لچھمن جلہ سوزن
ودن ہم لچھمنن وُن ہم ژہ معصوم
ودن وازاہ پتھر یو ضعف اُنس

مۄنگل وَنت ژِہ یلہ سیتا کرت حوالہ
وُتھن یم سہارچی ژم رٹ آگالن
ژہ بی پرواد باچھُک چھُی برابر
یہ وُبراوُن ونت لشکرِ ہ ستن گو
وُچھن یم رامچندر نہ مرشو ہندلال
وَننہ لگ کیاہ سنا یم کم سنا چھم
الہنہ لگ یژ ژلنہ لگ دُور بالی
وَننہ لگ کیاہ سنا لس ہاجہ کیاگو
وننہ لگ کیاہ سنا یمہ ماونک ہیون
یمن چھ وُچھہ آنان چھس ہُل ایژ جوش
یمن وُچھ وُچھہ وزان یژ لوکہ سیتن
غمن اُن زور لس لگ دِنہ وُتھن فیش
وَننہ آکاش لگ لس لچھنس تِلی
مشک کیتھہ موج جاو مژچھی یمن ژیش
لوَن یلہ دِژ نظر ڈیٹھن لوان فوج
لوَن یلہ دِژ نظر ڈیٹھن لوان یم
کشو خوش وز بیہ کیتام چھہ لارن
کشو خوش روز واراہ لوکھہ چھہ لارن

سہ تن زالت شکمہ لیشہ ژاوِ تھہ نار
کران تیتھہ جوش ست دریاو زالن
ژیی لی ژکھ ہیہ سیت یک جار کنہ کر
وَنس منز باگ ڈیٹھن کُش تہ بیہ لو
ژتس بیہ پیوس لس سیتا پنہ ہندحال
الہنہ لگ لگ وَننہ چھم لولہ پیت یم
گلنہ لگ یژ ملنہ لگ سور بالی
یمس سیتن وُدی یم زبنہ ون رو
ژھنم یلہ کرِہ گلڈ پات درہ زونہ لگ گرو
پیوَن سیتا ژقس ریح زن نہ کنہ ہوش
پیون سیتا ژتس گل ہو کہ سیتن
سٹہاہ وود تس جگراوہ لگ منگنہ تریش
مہ وود باپوتر پران تریش ہیت چھی
ییِی معاوضہ دِلی گرمت ییِی پتیش
اسَن بالیس پن وُچھہ بایمن ہوج
اسَن بالیس پن وُچھہ باچھہ کم یم
خوشی کر اَسی اَسی ہیت جایہ پرارن
پننہ اَتھہ سیت پن مرِت ہو چھہ ژہارن

مارا جانا لچھمن جی کا لو اور کُش کے ہاتھ سے اور راجا رامچندر جی کا بدلا لینے کیواسطے میدانِ جنگ مین آنا

لچھن تام تیر دژم لچھمنن تن	دِپن مارِ یم ژلم باپوتر نشہ مَن

۱ کڈنہ لگ زورہ لاینہ تیرتس لو
۲ سپاہن گنہ مارہ کنہ ناڑ دیدہ یلہ گی
۳ سپٹھا یلہ مارِ تم لشکرٹھ لنہ لگ
ہزمیت گژھو سپاہو گیہ از کار
نہ بوزِت رامہ جو ہتھکن وسیت پیو
نہ بوز نفہ سیتِ گرودی سر پیہ پنین
وونہ لگ لچھمنس پرس تہ کیاہ گو
وونہ وتھو دراہی تس سیتِ تم پہلوان
برنہ لگ تراہہ تراہے اتھ ہرن دریاو
تیلکہ خوتن سہ چندان فوج ہت آس
وچھو دیہ گنت یہ ہزار زیوٹ کیاہ
انگد وچھتہ کیا وونی یم اوک فسانہ
جہل اتھس سپٹھا لارن بدیس آس
وچھنہ سگریو لگ ڈیھن انگد موود
لون ڈب کس ہنا واندرہ چھو اگن
یہ وچھو زاموون آکاش درِ ژھال
گیس لارن ہنو تِل کین دنس تیر
تلک تیرہ سیتن آکاش تہ کال
تھوی نام ووت ظلمت رنگ تو ہتھن
کرن تدبیر تیتہ کیا دون چھو چارہ
صلاح کر تم دِ ملک پڑبت بود ادہ
تھی تیتہ فیوتہ تم سنجت بالا

وون چھی لچھمنس پرس تہ کیاہ گو
ژلِت تس راچھندرس پٹ پتر پیہ
تسندی ہیمہ سیت موردن المنلیح
دوون گی رامہ آو تارس ونک زار
وونہ لگ لچھمنس پرس تہ کیاہ گو
ژلس مہر بچہ سیتن ہتو نہ کینہ پن
وسِت آکاش ادہ تیہ پیٹھ پیو
انگد سگریو زاموون ہنومان
یکن لشکر سیتن دریاو دریاو
کرن نابلہ گرنیت لنکا یہ تم ڈاس
گلاہ ژیشت وسِت پیہ کوہِ کیلاس
کڈک ون یم زہ بالک تانہ تانہ
کشن دِت تیرتس البن فسِت وا
گلاہ اک ہورہ ہتن زاگنہ تس زود
دتوس تم تیر سوتس تتہ ستن تن
کرک تل دونہ دی وچھتو سند وجال
تن پیٹ پنہ کن ہیور کن گیس
پتھر پیو تل بدن یلہ گوس غربال
نہ ڈیشن ترام است سنگ سیفتن
دوبو ہش بالکو اتھس کر اودار
ژھنگ تت بر بتس تل تام زہ ماجت
گرورہ بدیہ کھار زن اگ یہ والا

دپان برونٹھی تو زونکھ گت گو
تلکن تم بال تھدو نہ وی کرکھ ٹر
جہلہ سیت تیرلاین تس گلہ دون
تہ سرتھ رامچندرن ڈیوٹھ پانہ
کمان تیج تم دین ون کش یارن
وونہ لگ داوہ سیت ژٹ تمہ ہین پان
وچھین بالگ ہین آوارہ ڈیٹھن
پتھ ڈیٹھن گمت تہ شانت بساری
فرشت گومت ہمس سورمی قبیلہ
گمتہ تم مال ہند شفقت تہ دور
وتس منز اگ مادرزاد فیرن
گژھن گرودی یلہ چہ رزہ آس داٹن
دتن تم ضرب لیک پان پانس
دین سنتان چھم یادن دہاگ میوٹھ
ونہ لگ یم ہو دن سنتان پالن
گبورس کنڈ یلہ گھورس آن چھی
گبر یدوی تروون اش قطرہ تراون
دپیونکھ توہ مہ پکتو نتہ داری
پرژھ پیادن سوارن سیت کھیلن
پھرپٹھ نتہ داری پدہ مہ تھو تو
رتھس میانس ہست لڈ تو مہ سیاتن
لوانہ دلیس ژہ چھکہ یلہ بازہ ماون

تستوی لت لت پتھ اوس گمت لو
وچھو تم معصوم تام گیا کرش ہل
ہمیرس تل دپان تراس سپن سون
سپن گرودی ہرن اش دانہ دانہ
اسنہ لگ گیاہ ستنایت اوس کارن
آماداس واتھ ہانڈن چھو آسان
اچھن منز مینہ فل زن وارہ ڈیٹھن
کنڈ وپٹ آس فیران نتہ داری
دیس سستوی ہتن ماکانہ وسیلہ
گران ژچہ ژھیپ تس منز باگ ژن ور
تہ ڈیشت تس ہبس ژن پران نیرن
پرمیس سون ہم چھان والنچہ پراٹھ
کرن پانی تہ پترن ہیوس پانس
تہ مازان یکن منزل مہ چھم گریوٹھ
تہ مانون مہ مادستار والن
اچھو سیت بب تس سعی گنڈ کڈن چھی
تنٹ بب چھی نکلس ادہ کتہ چھاون
تہ مازانن یمی مارن مہ سادی
مہ گومت راژ پٹ آکاش میلن
یلہ گس سامانہ چھو ہیتو تہ نیتو
ہانچھو گیاہ دشمنت گر تو مہ سیتن
ژہ زانت شرلدی چھک نتہ لاون

شترہ سندہ ندیہ نشہ کرتھ [illegible] گرِ چھن
شتری چھک زِہ سیت گیا اُدھن [illegible]
زِہ گیا آسہ سیت اُسوی باگراوُن
ہمہ دری تسنزی چھیس مارس الشتِھن زاس
ہمہ دری تسنزی چھیس تتہ ہمہ زہ چھم بال
زِہ نِش ہمہ یُت بو ہمہ ہمہ ٹینگہ پلہ لافت
بوچھس ہیو مُت زِہ کر استادہ بھاوت
دِنن چھس لاف دِت دِیوی ہمہ چھم باج
وَنی وِن لافہ دِت یِژھمی پینِن بال
سوہترن سیت ہورا زوگیی کوم
زِہ گنز رت لینکہ ہیندِ راکھسن چھارن
وِنت وِن رتھ رتھہ اَنیخ شرداچھم
لدِم بی سریہ تیر وسیت زالِن
دِیُن سربس یُدک سامانہ سُورم
یُدک سامانہ سرین لدسہ سُوری
کمان شیرِن سپُن استادہ برجنگ
برزلینہ گاتم بارن اَسہ آسن
کھرشن ژک جھلہ سیتن لینگہ گاون
سِلاح سُوری زِتھن ہُٹ سُورہ ناون
دہان پلہ پھل فلس نشہ بال پیر دراو
چُھنا ببہ گبرہ سندِ پژھ پان گالن
وچھک پلہ شین ہیو گومت دزل گل

پرزاشترِ ہن تہ لادن شترہ سنز ہن
گڑھا پتھ فوج ہت مارنہ آبسہ [illegible]
کمن گڑھ رازہ آید بھکہ باوُن
گرے لشکرہ تہ شہرس سارسی داس
گرت وِن شانت یتہ یِژھمی پینِن بال
[illegible] نی گرمت ہمہ تمہ ماتا یہ گنھ پاشت
ہمہ عالی دری پچھہ کرون زندہ تراوُ
اکی ریہ اگنہ سیت سوری دِژی فوج
شرف مازس اندروِن ایرہ بی آل
پینہ آمر چھیو کنہ گوندہ چھی [illegible]
زِہ مارنہ آی زنمس اَیسِ زِہ بارن
بو سیریس منگہ وِن یُت وانہاوم
اَنت رژی نشہ وِن آکاشہ والن
ہمہ چھم بتہ ید گُرن زِہ ہمہ دُور روزم
یہ آنہ گٹ گوتہ گبر وموُل ہوُری
وچھو سمسار سُوری دیو یہ رنگ
گلس پٹ کن ترووت مال زن کھسن آسن
ہتون گمنہ آگ نہ زخمی گوسن ہتن پاون
سپن کمزور ساری زور ماون
سپن خالی سوپھل تتہ بیول لگ ناو
گبر نیرن بتبس دستار والن
سنز فوجا ہتی سیت اوس پتہ [illegible]

مارا جانا راجہ رامچندر اور ہنومان جی وغیرہ لشکر کا لو اور کش کے ہاتھ سے

سمِت آیس تہٕ دیُوسہن وِرہ تِتھہ کان
سپدُن خوشدل وُژھک آکاشہٕ وانی
تہٕ بوزِتھ خوش سپدِ ساہ سپدِن تسہٕ بارِن
انکِ سنبرتھ تِمن سارِن کرِک بار
وِتسہِ لگِ ماجہ اَسہ ہی پوژہ زائی
دیکھ تِمہ ماجہ لگِنو زِمہ رِشِن آئی
انکِ تِم بوچھِ تس لنشہ مُژہ راوِک
وُچھِت سیتا یِہ تِم پر زنہ آوِن
تُلِت بِنہٕ بن لجِک ہاو نِہ گبور نا
یہ مُورو سوی بو یِم مارِس گِنس زِنا
یہ مُورو سوی مِہ شتیت یُس اوس آمُت
یہ مُورو تِم لگِث کرِنس آوارہ
یہ مُورو سوی دوبارہ لینکہ یِم ناش
یہ مُورو یِم سو والی مارہ ناوِن
پکو ماوِ یومِ تو ہِہ کتہ کیا کرو کوم
تہِ چھِی وُتھہ یِتھہ چھِس چھی یِر راوِن
پکن گی تِم زہٕ بارِن پان مارِن
وُچھنہٕ لگ ماجہ گژن شرمندہ سپنین
سو گُریش شینہ رنگہ ڈیشِت نفس چھوی

وُسِت ہیو پر زیلِن ناران نارِن
تمِس سیتا یہ ژِج وندہ نِش گرانی
ہِنِنک اَچھِن نِژن ہِنہ تاج ژھارِن
آسمان گی ماجہ نِشہ آسک گژھ خوار
اَمارِت جان چیزاہ ہیت ژہ آئی
انیو ماو یوم کیا چھوہ ژھیبہ کرِو ما
تُلک تِم تاج بِن بِن ماجہ ماوِک
سپدِن دیوانہ نسِت سامانہ تراوِن
لجک تِم ہیر تِل ماونہ گبور نا
بچھس تِمہ بالہ پالی کالہ سرفن
یہ مُورو سوی تمِس شتیت یُس چھُو آمُت
یہ مُورو یِم سہ لنکا زالِج نارہ
یہ مُورو سوی پکن یُس اوس آکاش
کرِو کیاہ کار زنس گر گژھوِن
بوزِ السِ پان اتس سپدِن دزِس اوس
اَزان اولاد ماِلس ماجہ مارِن
پتو لاگن ازالی مندہ چھاوِن
ہرِت رتہ اُش سِٹھاہ درماندہ سپنین
مہٕ تراوِس بر آمِس مَن دیشتھ چھوی

غنیمت زان وُنکِن زان ہو زان
گرٕھی بُد یلہٕ وِشن کھیلہ ناوِی
پتوٚ لاگن آنی یلہٕ زان ہند جوش
دِپن سیتا یہ یلہٕ وُچھنی یہ حسرت
ہمو یلہٕ وُچھہ تُلگ یژ نالہ فریاد
پکن گی تم زہٕ بارِن ماجہ سیتِ درای
نیک تتُ موج ہتہ بیہ وچھو سو حسرت
کرن لیلا شرن سینیپن دلیس کُن
نراینہ بیخبر چھی اسِ وَنن زار
کرنہٕ لاگِ نالہٕ متِ تس لگِ وَننہٕ زار
سیتا رامچندرس آس ژھارِن

پگاہ آسکنہ مالس نش پشیمان
ہیٚس پننس سِتن ادہ میلہ ناوِی
وِسر شیلنس گرٕھی رُوزینہ کنیہ ہوش
سپن ہیہ ہوش اچھو ہتوٚ لسن پکن رت
دپن وچھتو پتوٚ آسن ناخلف زاد
وننہ لگ ایشرس کُن وَن ژہ کرپای
وچھت سیتا یہ نترو کن ہرن رت
نراینہ واتہ ناودوٗن اسہ پتس کُن
نراینہ ناودرشُن کاس اندہ کار
یہ کیا گرمی ژہ کرتھس ون ستاہ جوا
اچھو کن اُتش وَنت رت آس مارن

اَشہ کنہ جحیہ جویہ رت چھس ہاران
سیتا رامچندرہ پراران چھی

لسہ نار گنڈ ھتم پیوٚ اَشہ بارن
چارہ کر تارہ ترِ چندرن تہ تارن
ژی چھک آرہ رُست والنجہ سارن
ژی زندہ کران ژی چھک مارن
وتہ چانہ اوچھان پتہ پتہ لارن
ییندہ نالولہ نارہ رزِہ پان کھارن
تن نایہ دزان منہ کن چھہ ژٕ مارن
ژھنہ گیم جگرس ونہ چھس بوتھان

پشہ کُونہ ہن ہن نار نارگی
سیتا رامچندرہ پراران چھی
ژی چھی پران میان گانیج پری
سیتا رامچندرہ پراران چھی
لسنگ تہ مرہ نگ تراوِت بے
سیتا رامچندرہ پراران چھی
دنہ کس سنہ گوم پر ژہان چون
سیتا رامچندرہ پراران چھی

پرکاشہ ننہ شراکہ بت چھس وارنا	کروٹ گژہ تلن بارہیوٗ آسہ ہی
نزیوٗٹھ زان ہمسار ہنہ سرنارن	سیتا راچھ نزہ پراران چھے

مارتھس مہ نوٗ ونہ چھیٔ آدن
پادن ونده یوٗ زوٗ لی جان

کن تھاو منہ کن ہن سمِوادن
تلی پلہ وکھن ونت چھیٔ اُستادن
وُنتھہ پرزم ہنن دون راجزادن
کیاہ وسنا ونن لوکن ہن اولادن
پرزہوم سارِ لی سِدن سادن
کہنتہ نو پارہ لگہ لانہ ہن وادن
یمبرزل ونده یوٗ دون پوشہ پادن
کتھہ کر مہ نوٗ ونہ چھیٔ آدن
سرو قده لگیو شاخ شمشادن
وتھری سبزی پیٹھ ناگہ رادن
کن تھاو منہ منہ یمن فریادن
زالہ دول جانور شمہ صیادن
پرکاشہ چھارہ نولانہ ہن فسادن

بُلبُل تہ بیہ گُل نالان چھی
پادن ونده یوٗ زوٗتہ جان
یم درای چھانہ خوتہ بڈ پہلوان
پادن ونده یوٗ زوٗلی جان
کیاہ وسناش لمنا وُندک ارمان
پادن ونده یوٗ زوٗ لی جان
اتھہ رٹ گرُم چھم سٹھا ارمان
پادن ونده یوٗ زوٗ لے جان
زوٗ پہ تہ شپی ماتھد تل پاد
پادن ونده یوٗ زوٗ لی جان
منشہ بادہ پرت کینہ پٹ پچھو گندن
پادن ونده یوٗ زوٗ سے جان
یم زوٗل اکنیان تم گوٗل یان

زان نوم امرت چھکلی سمِوادن
پادن ونده یوٗ زوٗ لی جان

وچھن یلہ رامہ جودوہ سینیس پرت آت
لبن یلہ دور رکیہ لول لتس اوس
لبن تھُہ تیتہ لبن چھی راومت دی
تہ زانن سیت وچھ کیا چھتِ لول
ندیہ سیت میچ یامت ژہنہ گمر جوی
یون تُت لو تہ کش دوہ وی یِدون پاک
وَنان وانی تہ لونکہ یی ووگ بیول
نتی بوزک سوسوری اوس پانہ
دِلا کرہوش وچھن گرھ دیہ کارن
یرِ مک یدوی گرھم آسن ہمہ راحت
کرک تیتھہ اتہ تبن شس سیتن کار
ژہن تم اچھہ وٹ اتھہ ہرفہ الن
دِلا و تھہ ماجہ مالِس ہیچ جگر گال
ژہ یدوی وارہ چھک الماس گردان
ژہ یدوی یا ہیو بب موج مانک
مرہ ہی خوش گرھی تیتھہ بوان تتھہ دو
سما اشیو سوی یِدن لتس زندگانی
ہتن کیاہ کرمی گُر نت دوپیدا
اوماسی یمہ ژہ کرنی درشکم جاے
غلط بوزت خلف اوسکہ نبر ودرے
اومایامت وچھنہ لیچ چھون احوال
تلت تھد کو چھم کت یلہ للہ ناوک

سیپن پرہھ ترھمہ آسن ہزاہ منش آب
دولی تراوت ژہن یکیایل گوس
زرن تہ زندگی ہست کرن گی
سیپن یلہ زان پانس یون زن میول
گرزنہ لنشہ شانت سینین یلہ رِن ناجوی
رھون وارا سینس سینین چاک
کھسن پنگہ پنگ شالِس چھی کھسن شول
تھون تیتہ پاین کت یی نشانہ
گبر مالِس تہ گبرس مول مارن
گبر چھک گال ژو ینفسن بسن حت
سرگ تیتھہ پانہ یدآسک ژہ اونار
لبن تم لعل یم بب موج پالن
رسدت آسی سہاروزنی مہاکال
بدرگاہ پدر جاروب سیپنن
سدا شیو بیہ اوما ادہ کر ژہ زانک
یگاہ چھی پھل تمک لونک سپنہ نو
اوماسی یسہ کھاکرہ کرووچانی
ژہ ماآسی ہنن کنہ کیتھہ امیدا
ژہ وچھہ ون پانیو فیری نہ کنہہ
متھی ادہ کھن وچھت یلہ تیتھہ نزاک
کھاکرنی دپن لوکن یہ چھم لال
وچھن گرتھ خانہ دو کیاہ ادہ چاوک

اچھِن ہند گاش ہور چھنک وچھو تاگ
خبر چھا کیاہ ہمیس ونز نش نِشہ آش
دوہن ہنز گت چھ کیاہ دِیہ تر چھاو
قسم چھم بُدِ سہ تلہ ژھِنہ ہی زِہ تراو
یہی گت ست ہمنس اوس معلوم
کھاکری زِہ ماتس کُن چھت زاٹ
تہند مستہ وچھیت رُود تی کنہ ہوش
اوناماتا بہ چھنک گگہ منز لے
غنیمت زِ ان ونکن کرتہ رتِ کار
پگاہ یلہ تم گژھن نیرت بہ اگاش
گژھمک سنیاس یدِ دیوانہ لاگک
نبی راون مرت لبہن زِ لنکا
حق المقد وراز ید چھی زِہ حاجت
دِلا خوش وزِ ونگن بھکدہ تل سوز
وچھِن ون تران یوگن ہند راجہ گو
پیوان بتھکن وست دونہ وی دن ناد
گرا فریاد تر اون ہالہ لاین
گرا دونہ وی سمت حامن ون چاٹ
گرا ژہ پایم ہند وسیت گل دوان ناد
ودک تتھ یتھ ودنہ لگ پانہ آگتش

شکمہ نیرت کرن دالنچہ اندر جای
پریم ژھنی یہی چھم سرِ پر کاش
پون چھی ونہ نون چھی ونزہ ناوت
گسوادہ پاہیو ہمک زِہ باوت
دپن سیوا کرم ونہ چھم یہ معصوم
زِہ راتس نہ دوہس رات راورت
لگوک ژھ دنہ اتھن دیوکن پوش
زِہ گرنی گورہ گورہ دورہ فلے
اوبادیوی تہ شیوہ جی چھی خریدار
رہہ ونمی پتہ روزی نہ میانچ آش
بتھن بیرن گوفن تل پانہ زاگک
تسند درشن وچھت روز نمی زِ شنکا
کرک خدمت غنیمت چھی غنیمت
پتھن ونم چھی پزدی نمی ازِ دی زن
ودنہ لگ ان بابت کشت بیہ لو
منشن ادہ رامہ جو سیتا پون یاد
گرا ہم پان پننوی زِہ کھارِن
گرا ڈولہ گن ون روِ ایلہِ ان خاک
دیان وچھتو پتو اپس تاعلف زاد
سیٹھ تتھ یتھ دونہ وی لگہ تراش

گگرن فریاد دونہ وی لگہ روانی
بسمس کن لگہ لیکی بالہ دِستہ

بالمیک ریشی کا امرت برساکر راجہ رامچندر لچھمن جی وغیرہ فوج کو زندہ کرنا بعد میں راجہ رامچندر کا سیتا جی سے گفتگو ہونا

سو والمیک ریش گمت گرہ اوس نیرت
وچھن یم رت پکن دریاو دریاو
پکن تت ونت یلہ ڈیٹھن یہ دی کا
یمن ییتھ میانہ بدبختیہ سستن گو
سنگرہ ییچھہ شین ان تم ہان گواٹن
تتھن یوگی ہرن لگہ نا بو یارکا
دپان یدو ری تتے کانہہ موت مود پروون
سپن یلہ زندہ تم ساری دوبارہ
گژھت تت ریشس سندس گرس اندر راے
دپان یت تام نہ میلن بہ بوت رات
تہ سیتا یلہ ژلت گیہ نالہ ترا اوا
اتھ دوان تھپ کرت یلہ ہاونس رتھ
پیرن لگ ... دنہ سارنی لچھمن دون
انسان کھیلان گندان تھرہ وک ناد
پتہ یا پتر ہت شہرس اندر گی
رتس لگ پرژھنہ دنس حال سورو
رتس لگ پرژھنہ تس کیا غوو میون
پکان تس سیت گو وگیلو زن قند
اند سیتا نیر گو راما اوتار

دپن ریشکال یمہ دوہہ وت پیرت
ونہ لگ چھا خبر کس کیا بنت آو
گرن آہی بلن یم سارے بیمار
دپن وارا ونہ لگ اہی سد اہی
گرن ونزلہ امرت رود ڈالن
ہرن امرت تتھ گی زندہ ساری
سپن سستہ زندہ یلہ تم امرتہ چون
تمس سیتا یہ متن گو سینگ تمارہ
گرن بربند وچھو کیا گیس راے
پنن ست راچندر سن تہ ونہ زات
نبین ریش راچندرس لشتہ رہ سنا
ژرن تل یمزادہ پادن تم
خصوصا بھرت بیہ لچھمن شتر گن
نگر گین گی یمن دون ہنز بنا دلی
ودنہ لگ رازہ تس سیتا نشو
خبر چھا تیہ تعنو یما ...
کرم یی اوس گرشتہ کا گھر شون
وچھو گ سیتا یہ تقومت بھ گرشتہ خدا
...

دپُس تم رامچندرن ژُھتھ نبر نیر
وَدن سیتا یہ دُنس چھُکٔٹ اوتار
سَمی دُ یُھٹم سیٹھاہ ون سینہ پٹھ سیر
بونی نیری ژاردِ کیا ادہ میون چھُمی غم
گودنِ لی بنہ یُسہ یرِ شہر آسہ تنخواہ
تریم ترہ نہ وی برادر چھِمی بلا ویر
پڑنی بوزک تسلی گوم ازجان
دَریا کرو نھہ ژہ کیا چھِمی یا ہی میانی
زونہ وی لولہ نارہ سیت وزن آتش
کرنہ لگ رامہ چھُو تسٔ ارہ پارہ

دِلک دُ کھہ ون ژالی شہرس اندر فیر
وُچھن چھُکنا جگرس چھُم ہوان تار
چھو آخر گرہ گژھن نیرن گرِ ہتم یہ
گرِ ژھی دریا وہ منزہ اکہ پان ہراہ کم
دویم آسک تراین پانہ اوتار
زمینس سیت اسُون آکاشس ازتیر
ہُدا اُو سم ژہ واتِن یِم زد سنتان
ژہ گژھ فیرت شِرن کر یا پرزانی
سُر گہ منزہ راسہ منڈان ون زن آتش
لگُس تمہ کتھہ ونہ تلہ وارہ وارہ

رامہ چندرن دُپ برٔ منزہ یہ
کرِہ آنند پنہ گرے

کرِ لہ گیک ازلہ اوسی کشت تلت ایشرن گوسی دِیاد وِگن ون ستندرے
کرہ آنند پنہ گرے
کمہ کرک تازہ ہیہ مال الیہ پانہ ژہاران چھُمی ناگراہ ژلا یہ روزک کوتاہ زرے
کرہ آنند پنہ گرے
بونہ وندگ وگن ژلوی رُوز پرسند شتھمر گلوی نیرُ چھیہ یمہ پنجرہ ژرے
کرہ آنند پنہ گرے
بار تلُن وار یلہ نہ آدی غار رُٹھتم تہ تمنا درادی تار اگہ یہ ژہ منزمیہ لرے
کرہ آنند پنہ گرے
ہاو موکھہ باد کیا بھُو ترِاو ملالہ یمہ اچھہ میہ لوستہ تماو دِتس وی کیاہ کرے

کرہ آنند پنہ گرے

چھ کرت امنز باگ تھاوت اچھن
ودی ماوت تری ٹھو ناوت
تری زالن پنہ تارہ تری

کرہ آنند پننہ گری

چون ووزر بہ شھادن لوٚٹ
گول تھٚر شمرت خوش ووز
اول آوارہ چھی لول بے

کرہ آنند پننہ گرے

واتہ ہی کرٚتہ سامانہ تراوٚن
سود کیاہ نیرہ تھمود ون
ھول کیا مول لگس مری

کرہ آنند پننہ گری

غافل ھٚنت تنزہ ویری
یس مرت گو کیتہ فیرٚ
غم کھوان چھکرت مارہ ہری

کرہ آنند پننہ گرے

رامچندرن یاوت ونس
پیہ وسنت جلاوگندس
لج سہ ژا پنہ پننہ تری

کرہ آنند پننہ گری

شیندان بن مٚژرہ رنہ آئی
تمہ پہ ونس پننہ شائی
کم دپی ژہ بگر درے

کرہ آنند پننہ گرے

پوشہ گتھ جھمنہ پوشن بابا
توشہ کت گندہ تھگم مایا
روشہ ونہ تھتم موکلہ پوشہ تھری

کرہ آنند پننہ گرے

یی وندس گوتس ہیہ مالے
تمہ خوٚتن ووپر ژالے
رندہ بوزکہ زندی مرے

کرہ آنند پننہ گرے

لولہ مادن جلاو ونن
نیلہ وٚٹ مایشن زٹن
یی ونون ون میہ مارنم دری

کرہ آنند پننہ گرے

ماہ دیہ پیہ کن گی تمانہ
آسہ رالتس لیلا کرن
نوٚن زن آس لھبر دوری

کرہ آنند پننہ گری

گاشہ ینت یتسہ پرکاش ونن
لولہ المانسہ سیت وندہ گنن
پھٹہ سینن من مھٚنتہ ہری

کرہ آنند پننہ گری

مارہ کرنس اَم مارہ منتی
پارہ ولی گرمیون چارہ

ماجہ زایس ورشِلہ ہورم
گرانہ ورایس تمنا سورم
پارہ ولی گرمیون چارہ
لانہ آیس امیس سیتی

زِوہ نوی فرمہ جُوتس ترینڈپت
کولہ زہینا دِسیس کن گنڈت
پارہ ولی گرمیون چارہ
چھم وچھن یان یم گوم پتی

کولہ زہنیس بوٚیلہ ماجہ
وتہ فرم زنکھ راجہ
پارہ ولی گرمیون چارہ
نتہ مارے لس کونہ تتی

اِل کرِت دُتمہ وشامترن
کونہ چھم وُنِ کرمہ لوٚن تیرن
پارہ ولی گرمیون چارہ
غیب سینیُن یمہ ہیستی

سوی لیس سندہ اپورتری
یُس ونِ برہ پینہ گرتے
پارہ ولی گرمیون چارہ
نتہ میانِ پاٹ یُس مریتی

وردو نووِیشہ برزہ گنڈم
کوٹ کھسنہ کنہ کوہ بال زہنیم
پارہ ولی گرمیون چارہ
دَن گییس کن گییم رُلی

لشہ گنجنم نارنہ زہٹہ
پشہ کوتاہ کرنم گٹہ
پارہ ولی گرمیون چارہ
ہشہ کرنس فوکہ دِت پتی

ہوش ڈلم ڈیٹھم مہ ونا
یوش ادسم گومت تنہا
پارہ ولی گرمیون چارہ
اوس اوسم مہ سینت سیتی

یاد ونس آسم مہ گوم ترادر
گیاہ ونت ہکہ ناوسندہ جہاد
پارہ ولی گرمیون چارہ
راونس میانِ پرہ پاف کھتی

تم نینیس تتو نمہ حالہ
ماجہ پینہ کرنس حوالہ
گیاہ ونِت ہکہ تس چھم سہ سیتی
پارہ ولی گرمیون چارہ

تھوت وُدم سیلاب بنیو	اشه سیت سور سمسار ونیو	دنِ ثه کته روزک مژه دی
	پاره ولی کرمیون چاره	
پُرنچھو لی یله پیغام بوزن	اده ظلمت لدر سوزن	دیاد گج دپث ج ساڈه ستی
	پاره ولی کرمیون چاره	
پانه یت آو مارن سو راون	اوس لوکن دماغ هاون	گوس کیاه آمم تراوت مه تی
	پاره ولی کرمیون چاره	
اده نیِنس ازان ماجے	دِیله ونونِ تمه اشکه گاجی	مشکه کرِه نم شہرن سیتی
	پاره ولی کرمیون چاره	
شہرن سیت کرِه نم شہر باشی	زا جنس لاجنس واله واشی	دیو تا سادِ گی آره گتی
	پاره ولی کرمیون چاره	
انت زونم نیت بوه سر سا	کیت ظلمه ونِ کیاه کرسا	هیت لدنم ثهِ پاف کھتی
	پاره ولی کرمیون چاره	
لج ودنه گور گینه زون	زده یله تله سوالماس کھین	گور زالیس ته سور گوم یتی
	پاره ولی کرمیون چاره	
کوره گرِهه آسن ڈکه سهدت	نته زت گرِه هین تس هین وبت	ون بوثر مارت پننه ولی
	پاره ولی کرمیون چاره	
دیوته ماداری ساکھی ذنے	مال بوزس ته لگ ریوانی	وری کیاه ماد تم داره چھتی
	پاره ولی کرمیون چاره	
کیاه ونت هکه تس گرِهه واسس	پرثه این عامس ته خاصس	دیوه ناهت سنیتا چھه ستی
	پاره ولی کرمیون چاره	
توته پنن پرِزن پولن	شبیت کروه اده اگن زولن	ییتھ پرلی کس چھه بنیمتی
	پاره ولی کرمیون چاره	

وندہ شن گوتس سنگی را

تمہ دِپنس سورم جوانی

ہوش نیو تھم زہ پوشنو

چھم زہ رستوی تہ ما ...

چانہ لوک سورم تتہ

یُس بلبس ماجہ کرہ تیوداس

کاژہ زُولی لوگتھم گرانوی

نادو تُمی وتھم نہ آلو

ہیت بو یلہ لی آسس آمژ

لُوب ہمنا سُوری مہ درایم

یس کری لولہ سیت دستہ پوشن

راچھندرن ونیونس وارا
چھسنہ مولی برمُژہ راون
کرتُلت ہکہ ون بارچانی
چھسنہ مولی برمُژہ راون
ہنگہ برگڈ تھس مولہ
چھسنہ مولی برمژہ راون
لسں ژہ گرزھنی چھیہ پیدا
چھسنہ مولی برمژہ راون
چھسنہ یزہ برزہ آسس بوستیا
چھسنہ مولی برمُژہ راون
تس پیادہ بیہ گیندھ پانس
چھسنہ مولی برمُژہ راون
پُورکت رگہ دین ژانوی
چھسنہ مولی برمُژہ راون
داد بوزم سہوتہ شالو
چھسنہ مولی برمُژہ راون
تہ ترتیا چھس ماجہ زامژ
چھسنہ مولی برمُژہ راون
بارہ کنڈ بلیہ کھون ژایم
چھسنہ مولی برمُژہ راون
خستہ کرہن تس چھک ونش
چھسنہ مولی برمُژہ راون

من چھو چنچل تن دیہ گراون

چھمنہ طاقت تن نار ژالن

کنگہ زا چھس ژن آمہ تاون

کھسنہ کہ من اچھ پوش چھاون

آژہ ماوت بیہ آژ ماون

پامہ کیاہ چھک وُہ دامہ چاون

لچھمن دُرتھس گینس تہ کاون

ہو یاد منیچ چھک یاد پاون

ہت ژہنس اچھ آدم کھاون

گندہ دمت کیا شہلاون

استاد استہ رکھ چھک داون

نارہ اچھس آوارہ کرتھس
جیٹھ سورت منجہور چھوم
یم رش ستہ رچھس بووارہ
رات راتس کرک ہشیاری
رات سورت صبحن فلگاش

خوار کرتھس تہ بو مارہ کرتھس
چھسنہ ہوولی برمژہ راون
پوہ پن زن سامانہ تراوم
چھسنہ ہوولی برمژہ راون
آتھس ہش گیمژ بو مارہ
چھسنہ ہوولی برمژہ راون
کونہ لگہ ہک باپن بو پاری
چھسنہ ہوولی برمژہ راون
تراو سرین یلہ پروہ پرکاش
چھسنہ ہوولی برمژہ راون

بیکسا کس بستی پاون
ویرہ ہند پاٹھ دودرِ گیمتن
وندہ ہس مِن بو دون مادن
آسہ وندک غم غصہ تراون
رش دلیس وُن بو سنیلاون

دلس تم رش مُشرتس بر کماری
مہ دس ایذا چھو برتھا جان چیزا
ترین سیوا کرین گژہ برہتھن کُن
ترین ہند پاٹھ پُزر او دھرم لی دان
مہ کر غفلت عُمر بر چھس سپاہ لول
یہ کمہ وزہ چھی ژلس برلس کرت بند
دلس مہ تورہ رش با بو یہ موون
زخم اسید بلن بر دن دوا چھوی
یہ چھوی ہنا گر پرشن چانی مہ دری تم
تتھی چھس من مہ خوتن کاکھتہ جان
تتھی چھی وُولتا مِ گنہ کنہ چھو لوزن

کھماکرتس کران برتھا چھوزاری
کُرس سیوا ژہ گزراوی عزیزا
دل و من ہاف چھل کن ہو تہل بن
وندن گژہ برتھس سنس مَن پان
گوبر کوتاہ ژہ آخر پان ہنن تول
ژہ تین ست کیا بجر والتس نہ ماند
امس نش چھی برابر دوست دشمن
اکس یامس امس وُہ لچھہ ہوا چھی
امس گر چھی نبر کت جایہ تری چھم
کنن کت چھس گر ھو وان آسہ ناتن
مولی رادہ چھسنہ رژ ہا بو یہ روزن

... وِ ہ کھِن دوبارہ
... سو کھسن بوینس نمسکا
... سیتن کینژاہ دیم کات
ژِم تراوِث بوتری کت شایہ ژان
سو کھسن پیٹھ دوکھ وچھت شمشیر لارن
اَنن گردنہ رَٹتِ روزس کھٹتِ پان
قسند عنجم کہت وہسں پلہ سینیم رات
تِہ بوزِت رامہ جو گو یژ آوارہ
یژ ہا آتش اِلشیر سس بوزنہ کیاہ آم
دلیس تم رشِ ژہ چھک اوتار پانہ
ستی سیتا چھہ زمینس بوم آمژ
سٹھا زاری کرن شاہی کُن گندتہ میں
ژِہنت تراوِت ژہ مشراوت امس مایے
ژہ گرژھ نگرس اندر عجم غمہ ون تراو
ژہ پنہ زاری کرِت تنت واتناوِن
دوہس ایتس دِنس کم کم بہانہ

تِلک پا پھِن امِس لِش گرژھ اوارہ
دوکھسن پیٹھ واتناوم چاردلاچیکر
کرِم ہیناہ فرِم ادہ چھِنہ کینہ بات
توی بوی ژہلہ آسیم پتہ لارن
پرمیس پرن وُٹھن والنجہ پراٹن
نہ زانن سیتہ پلہ ون اَن سیت زان
مولی کرتھ پتلِم دروازہ پیٹھ زات
ونیہ لگ لِش رِشتس بیت کیا چھو چارہ
لگس درِ وام ناحق گوس بدنام
کرن اوسی لگن ہند گو بہانہ
زِ نکھہ رازس مرِثہ تلہ آس دراہِژ
قدین دِن زاژی نوجوان پادِن
تِہ ماگنز رَٹت وِنس منز کینہ امِس پایے
تیاری کر جنگک سامانہ سفر او
مدارا وارہ وارہ مینہ ناوِن
اَنن سیتن ہمس تنت تام بو پانہ

راجہ رامچندر جی کا اشمید جگ کرنا اور غایب ہونا سیتا جی کا زمین میں

یہ شچھہ بوزِت پکان سُنی پچھ کاہ ژاہ ای
کرن شادی منادی دراہ بار ژود
گرک ہا یاہ منتر بیٹھ برہمن

یشِس رخصت ہتن اُجد پایہ منز ژای
شمنت ہِش آمی یگنس پیٹھ چوا پور
کرنہ لگِہ فگند بتہ وشنس ستن من

دپن بوزنہ پورِہ کنِہ تِتہ بوٹ سنیاس
دَکھنہ کنِہ بوٹ اک اگست نارِد منیشر
بین طرفن بہتِ آتھمہ گیانی
سمِت آمِت پیشر پِیدِ تہ پیہ ساد
اگن زالِت مگن ن دہیان داران
ونِنہ لگِ رامچندرس کُن یک پا
ستچ ساکھی چھِ لی تری سبِت آتسن
دَھرم پولُن پزوی یامت یہ بوزُن
حکم بوزِن سو گوُتُت وو لاران
پرَن پیو تس تہ ونِنس سارِ کارن
دَیاکر وتھ مِہ سیتا، مَنہ ناوُن
تہ بوزِت گو سو رِشِ تس کرنہ زاری
پیتِم غم غوصہ شہ من تراوِت نبر نیر
سَتی سیتا یہ بوزِت تراوتھِد پاک
دپن کِتھہ پاٹِ گژہ تت اُجد یائی
مَشن چھُم وِن لش ہو گوم بیداد
اَما کیاہ کرہ یہ رِشِ چھُم ستادہ
تہ وُبراوُن ونِت تام تس سیتن درائے
جگس والمیکہ یامت وُوت لاران
یوان ییلہ ڈیٹھ سیتا رامچندرن
پُتَن پیہ رامچندرس لج ونِنہ زار
دِلم کیاہ چھم حکم وَنِن بو آیس

پچھم کُن اک وشِشٹ مہا رِشِ تہ یہ ویاس
وُتر کُن آ پرسمسارکِ رکھیشر
گنیان ہاوَن تہ تھاوَن پارِ زالی
کرو کِ آنند تلک یکبار سمواد
فِرن سُنبرن پرن ناران ناران
یگنہ منڈلس ژہ سیتن شوبہ سیتا
سپن اشمید سو پھل مہیہ ویاد کارِن
شتر گن انشہ تس سیتا یہ سُوزن
رشاہ ڈیٹھن پہ کھُٹ ژن یانہ ناران
سَتی سیتا یہ چھِ شر رام ژہارن
ژہ یس سیتن ہمس نشہ واتھاون
غمک مَل ژالُ ژہ چھک نرمل کماری
گرس کُن یکِ ژہ وِن پننس شُرس فیر
وَونہ لج پتھو کنِن پننہ لگِ جاک
گڈِت ژہ ہمشہ دپَن وُلِن پانہ آئی
لشن چھس ژہ ہمشن کیا باوہ وَیداد
دِیم ماشاف گژہ ماخوار زیادہ
شتر گن سیت ہت اُجد یا یہ منزرشی
ہمس ستہ پانہ سیتا آس لارن
جگس پیٹ وارِ منہ کُن آس مرشن
پریم پُرنس ستھا کُرنس نمسکار
فرس پانس کرم کیا ماجہ زایس

میدجگ کرنا۔ رامچندر جی کا اور سیتا جی کا زمین کے اندر غائب ہو جانا

دپس یم تورہ نرمل کرچھن پان
تہ بوزت لج ونہ نارائنس کن
گیس آوارہ ژ ایشورہ نبر نیر
دزن یژ چھس رتن کیا پان گھار
چھسی نرمل مریت درشانٹ ہاوم
سہ سیتالی ونن وتھہ آس فنیشن
نراین گوس بوزت ادس رٹت سات
پرکھٹ گیہ بوم لتس سیتیا بہ آئیس
سٹھاژ ولت سغر راون ژہ گالت
پکن وتھہ ون ہکن کھسٹ دیمانس

رشن منز ہاودری سوزی ژلی پان
نراینہ کیاہ مہ پٹ روید ادسپتن
ادر سمسارہ لشہ ون سیپنس سیر
ژہ دم ساکھی پنن تن نارہ ژالہ
بنی آمژ بوچھس تت واتناوم
پتشن یم رش تہ یامت آس دشن
جداسپن یمی ورہ پانہ بت رات
ودنہ لج چارہ چھنہ کنہ لان نیاپس
ستی روز ک تہ دھرمگ عدہ پالت
ستیچ لی تھاوولہ پنس مکانس

نارائنہ ولشنہ ریپہ شریرامے
پرم دامے بوینی سجے

گوینده پرمانده ریشه پاحی
وامنہ واسدیوہ سہسرہ نامے
پت کالہ ایشرس راج منجامے
ژنکھہ رازنہ ژنم دارامے
ہنہ ہنہ تنہ پرم پرشہ جامے
منہ منزہ ونہ آم انتردامے
توہ پتہ ایشرن راج لزامے
ونواس کرن منہ تس آمے

نراکار چھک زرامے
پرم دامے بوینی سجے
راون گالنچ آسم پرسے
پرم دامے بوینی سجے
ونہ ونہ فیران ون دیمے
پرم دامے بوینی سجے
کیکیہ واسنا فیرت سگے
پرم دامے بوینی سجے

سا ہانہ ترا و یلہ پرا ور بنہ جامے
پتہ پتہ درا و شہر ترانامے
جنگلس منز ست سنگ بوزامے
شہر وٹھہ بوز بوز یرہ مہ کس شہزادی
ونہ منزہ راکھس درینت آیامے
لچھمن چو پتہ ترتر سونزامے
راون آم یدہ وہ کروہ ترامے
زاجنس تہ گاجنس لاجنس دامے
دم دی دی تم برم وڑامے
دھرمس پٹ من مہ درڈ تھاوامے
راکھس راچھہ اندا ندروز امی
نت صبح وشامہ رامہ زیامے
گدہ گدہ وانہو پرد ورامے
ہلمت آو اُن تم پیغامے
دُیچم پانہ ہت وانہ شہر امے
تمہ نندہ ونہ سیت یہ زور شامے
آکھ یلہ لنکایہ پٹ بوزامے
سیت نیہ تھس غم غوصہ درامے
گرہ وات نگر کن بروٹھ درایامے
بھرت رازہ نیرت آوندہ گامی
دوہ پینشہ گی کیاہ پاف ترامے
یرہ ترا و تھس یرہ کر تھس جامے

لچھمن سیت ہیت نیرت گے
پرم دامے بوینی سجے
کم کم ویلہ کم کم زرسے
پرم دامے بوینی سجے
لارنس تس پتہ ونت گرمے
پرم دامے بوینی سجے
لنکایہ نیہنس ما و نم سبے
پرم دامے بوینی سجے
کرمس کیاہ کرہ بوزنم سے
پرم دامے بوینی سجے
سیت کیا او ہم کیو ل دے
پرم دامے بوینی سجے
کیاہ سنا بوزہ ناہ چونوی پے
پرم دامے بوینی سجے
دوری ہند دوہ پوری گے
پرم دامے بوینی سجے
گولت راون کرتھس کھے
پرم دامے بوینی سجے
نگرس سارسی شہرت گے
پرم دامے بوینی سجے
کوہ زانہ کم کونہ کیاہ ونہ نے
پرم دامے بوینی سجے

سنتاف تراوِت سوکھ پراوامے
پنیفو تہ پردِو دِژ ہمہ پاسے
لچھمن جو بیہ مُژرنہ آمے
تراوِت گوم گوم سندرن شامے
جنگلس منز فریاد دِژامی
ناد کیتھہ یوزم نہ یاد ولہِ رامے
باک باک دِی نِی بہاک گیامے
گنیانہ وگنیانہ وِیچار آمے
رات دوہ اُیشرس تِلی منجامی
چاک گیم جگرس اک تُن درامے
والیمک رِش بوزِت تورہ رامی
زان ہا وِتم تہ اومان پراوامے
دوہہ اکہِ برسیت وِلس آمے
غوصہ درام سُوری لوتہ گش زامے
دوکھہ منز اوِت سوکھہ پراوامے
بیہ تراوِت وارہ پاٹہ رامی
وُنکن یادن تِل نماسے
آدارہ کر بھکس شہر تہ گامی
یُتھہ سینیت نوتو وِژتم پامے
دِتھم تیر بروٹھ ٹھرگن درامے
کوہ زانہ ایشرن کیا لیچھامی
وَن وِسہ یو میہ تِل یوم گژہ ترامے

کیاہ کرہ مرہ مرہ چھِم مُرسے
پرم دامے بوہنی جے
وَنس نیہ نِش ڈلیشام سپے
پرم دامے بوہنی
وِیاد کیہ آسم پے نِپے
پرم دامے بوہنی جے
زوہم نہ فیرت زندگی گے
پرم دامے بوہنی جے
ہی دیہ آسنم چانی پرسے
پرم دامے بوہنی جے
گرہ نینس تہ گیمہ دھرمچ پرسے
پرم دامے بوہنی جے
اردی رانگ اوس ہے
پرم دامے بوہنی جے
بمہ ورزہ ہیم زہ بارن بھضہ پے
پرم دامے بوہنی جے
پانہ چُھک آسہ وُن زِت ییندرے
پرم دامے بوہنی جے
شہرلا زہ رازہ کونہ مشان چھے
پرم دامے بوہنی جے
چونوی دور رکر بوزرسے
پرم دامے بوہنی جے

پرکاشہ ہاوِہم ساگراسے دِیوہ دارن وَنِ وَنِ دِمی
مَتہ رُو شُتم توشتم شریرامے
پرم داسے بوینی سبجے

تہ وُبراوُن وُنت تانِ دارِ کِن وراے
وِنہ لگ کھرِ نگس وُشہ بو مِنز باگ
رُتی پتھ از دوہس تام تم تِرہ کارِن
وسَن پاتال اکِ ہارن بہ آکاش
سمِت آکاشہ دیو آی وچھنہ درشن
شِسس پرزِ ادہ ہموکھر کمِہ گامہ
دیکُپ ہم ڈورہ شنکر پوِرہ منز باگ
اکُرو ماوس تِت تام ازکُری گام
وچھِم تہ ڈوبِہ منزہ اک ناگہ رادا
دِیُم ماتا سَتی سیتا نِبر نیر
تِتھی تِت ناگرادس وُتھ تلاطم
چھِپی یرِ ہ گرِ ہو وچھن تاوری سہ درشن
وَنی کیاہ از ازل تی تا ابدرام
دونہ لگ کیا مِہ کر سیتایہ تِتھ حال
رِشو یلہ بوزِ کرِ ہس زارِ ہ پارِ ہ
رِشو نامت کرُک تس دم دِلاسہ
وِنہ لگ تس گوڈن کرِ تھن شِہ ہارِ
رُتی پرتھ آس نِرمل پان ہاوُن

رِشن ساکھی منجن تانِ بو مِہ منز چاے
وسِت گیہ رامچندرَس رحمت دِلس داغ
دِوان وَنِ سَنِ گُن مُت جایہ ژہارن
ترِیم سمیس وچھان پَت جایہ پرکاش
گُرِنہ سیتایہ لگ ہم پوشہ ورشن
ہرَن اُش یلہ پرن گیہ رامہ زارِ
وسِت گیہ بومِہ تل سِینان تتی ناگ
وَسِت یلہ گیہ سَہ تلہ بوزِنہ رمی آم
ہِتم سیتایہ کُن لاوُن مِہ یاداہ
چھُو پرارانَ امہ جو گرِتھس شِہ چار
تہ بوزِت شوہ سیت کا نِیتھم رم رم
پرِی ادہ بومِہ پٹ تلہ سونہ ورشن
سُری یِیش سماتہ سماتہ تس چھُو آرام
ہرِت رت برِ ژلت گیہ زیرِ پاتال
بدن چھُلہس تہ وُلہس خاصہ طاسہ
رُتی سیتا پرکھٹ بومِہ کا آسہ
کرِت شِرلانہ گرِہ کرِتھن آوارہ
سپن شِشتَل تہ پانس ہان والُن

پتو لاکن پرؤی ن لیس یہ لیکھن
یتی آمژ شوی گیہ چھسنہ کہنہ تاپ
پتو یامت یہ وہس آو ہوشس
ژھلن دروازہ وتھ تم برت خزانس
مدارا وارہ وارہ منہ ناؤک
سوو المیک رشش گیان تس بوزہ ناون
یگن موکلیت پتو یام کھیوک بوزن
رشن جوگن دتن سن مختہ جاری
سپن خوش جوگ برہمن پھٹ دیہاس
سوگو فارغ انن تم تاٹھ فرزند
لسو توہ ون مہ چھوہ زوجانہ خوتہ تاٹھ
ہنس سیتا یہ ہند دو کھہ دور تراو
موکلہ گنڈ ٹنگ کلس گرھن بلائی دور
کرنہ لگ پادشاہی غوصہ تراوک
اناتھن پژ کرن بخشش تہ رومال
پران اوس رامہ رامہ سور عالم
دپن بوتہ رامچندرن چھو یہ ستہ فال
کرن چھو آشرت خوشدل بو روزی
ژہ بوزن گرھ حکم میونوی برابر
رونم کیا چھم حکم چھس ایستادہ
دیو ڈنڈورہ شہرس منز روارو
سپن آئینہ بندی کوچہ بازار

کرن لس لی چھو رنمس اوہ تہ بوگن
یگن سماف کرو دن تراوسنتاف
کرنہ لگ نالہ منتوتت اگنہ جوشس
غریبن تہ اناتھن دتنہ دالس
گیانگ شبد دت لس کرو دکوسک
پتو سمسار چھوی برم بازناون
بھرت لچمن انن تم رامچندرن
منگنہ آهیہ لگ یژہ کرنہ زاری
پکن گی وات تم پننس مکانس
ہر نہ لگ اش کرنہ لگ لی تمن سند
حکم الی کرو یندرازہ پسند پاٹھ
غمک تل ژل سوکھس منز پان ناوو
گنس کاشی لوس تم دتنہ لاہو
غریبن برہمن دھرم ارتھہ کعاو
کرن تم پادشاہی اتھ پژ کال
برک آنند تراوک سیار کوی غم
انن لچمن ونن سوری پتو چال
مکانس منز بہت از سود بوزی
دپس لچمن جون چھسنا تو چاکر
دپس تم رامچندرن لی چھو وند
دیو داں برہمن تو تھیو سند اپو
کرن شادی خلایق اتھ لسیا

گرن منز ساروی اشاو پایہ	قدرہ موجب ناتقص دِتوکھ دانہ

راجہ رامچندر جی معہ اجودھیا پوری کا بیکنٹھ میں جانا

تمی وزِ ناردن ہیوم بوزِنا
ٹپ تمہ وقتہ برھماجو شنگٹ اوس
دپس برہماجو اکہ گوک پیدا
پرسند روزِو وِنو کیا چھہ گٹ کس
تلن تم ونو ریا کشٹ پالن دری چھم
تتھی بوزِتھ سو برھما گو سپھاشاد
ژہ گژھ اجدیا یہ شہر رامس ونس ذار
دپس یکہ ژہ کھس ونِ پٹ وپرانس
تتھی بوزِتھ ورن بدلِت نیرِ دراو
دِپن شری رامن ووہہ اکہ اوس لشاد
عمر سینین برابر کرنہ کیہ ہا ساس
وچھت برھمن وِنھت گو سپوس یادن
پرسند روزِ وونو کتہ چھوبسن جاے
دپس تم تختصر وتہ کرژہ دربار
نہ یان بوزِن گرن موقوف عبن ہا
بہ کینہ وننس تتھی تم پانہ بوزس
دپم تم یانہ نہ وزہ کرزس نمسکار
نتی چھی یور روزن اسہ مہ لدبور

تتھی برھماجو سن لبس نامہ سوزن
نندرہ وزہ ونہ یادن تل پرن پیوس
گمت چھک آرہ کرانتوی ون گرھی کیا
دپس تم رامچندرن راج کرس
ژلت سیتا گیس منزہ تل رٹِت تم
تمی وزہ تم تھاکالس ونن ناد
دپس برھماجون لدی نمسکار
خوشی کرون ژہ کھسن پننس مکانس
رشاہ لاگت دپن اجدیا یہ منز ژاو
پرکھت سینپن تمس بیکونٹھہ پت ناد
دپن ہمراژہ لاگت برھمناہ اس
ونہ لگ بس ژہ کتھہ تھو تھم یہ لادن
گنگ ماچھم حکم یہ من کھیو گرای
ونی کنہ کتھہ اوہ اکسپنگ خبردار
بخلوت پاٹھ گوتس سیت کن بن ن
دپن برھماجن ژی لشہ سوندبن
زرنجن بوھہ پٹ آمت چھو اتہ ناد
زبین و ات دپت مالدو بور

راجہ رامچندر جی وغیرہ کا معہ نگر باسیوں کے بیکنٹھ کو چلے جانا

عمر ساپنین برابر تل ٹکن پور
کرت ویرت دیت سون مختہ دانس
تہ بوزت آرہ ول زن تس موکھس گو
زاین پانہ آمت تس تہ گو کریوٹ
کرن رخصت تمس نگرس خبر گی
ولت تنہ پاٹ وستر رامہ جو دراو
اسن تم درای ساری گی نہ شوخس
ونی کیاہ شور وتھ سارس جہانس
پوزی بوزک تہ شوری چھوی سوپانہ
پرتھاید چھی زہ گرٹھ نیری تمنا
دپن تس برہمنس تمہ چھک پزی ون
تہ بوزت رلیف تان تم برہمن ہاد
دپن تس کن زہ گرٹھ شادی کرن نیر
تہ بوزت برہمن تان کر نمسکار
ونن برہماجوس سوری سو کارن
دپس لی وارہ پاٹ ویمان شیرو
تتھی ہمرازہ لارن گو برزودی
زہ گرٹھ اجدیایہ منز ویمان سوزن
تتھی اندرن کرن جلدی نبر دراو
تمس ڈیشت سپن شر رام بیتاب
دپونک رازہ رامن حکم بوزو
تمی ورزہ تختہ پیٹھ وتھ رامہ اوتار

مہ دم رخصت پکن منزل مہ چھم دور
دیا کرون زہ کھس پنس مکانس
سپون بانبرہ سو کھس تراوت وو کھس پو
وچھو سمسار سارن کیاہ لگن میوٹ
سمت تم درای تراوت سارچی پچھے
برت لچھمن شتر گن سیت سیت آو
پکنہ لگ تس ستین کھت سرگ لوکس
کھیت یلہ رامہ جو گوپٹ ویمانس
کرن پی چھس کران زھارن بہانہ
شرن گرٹھ تتھ بھی کن گیہ سہ سیتا
دپس تم بوز تو توہ دار تو کن
تسند بتھ ڈیشنہ ساہانہ تم تراو
مہ سیتن یہ پکک وار اگر صی چیر
ہتن رخصت تہ لارن گو بیکبار
دپس برہماجون اندرس گرزہت ون
نشہ لس راچندرس ہت سو دورو
دپن اندرس ونی برہماجون لیٔ
حکم تہ راچندرن واتہ بوزن
گندہان ویمان وتھت اجدیایہ منز شراو
تتھی بیتھ ساپنین بر زر چھو سیاب
سرگ لوکس اندر شر باش سوزو
شترگن بھرت ساری درای بیکبار

دِپن تس لچھمنس شتگھناکن وٲی
بجلدی آی ساری نالہ دیوان
دپونک اذہ رامن گرود تراوِو
گرِوین بِن سٹھا شادی جہانس
دِپن ساری خلایق دیو وانسان
دِپن اندرس تھوی ٹن راتہ رامن
آسن تم درای ساری گیہ شوکس
شترگن بھرت لچھمن نالہ رٹ تم
پکن گو داو تیو ویان آکاش
تتھی پونت وبشن آو لارن
کرن دیو انگی واراہ مِتھن خاک
وننہ لگ رازہ رامس کن وبشن
یتم درشن دِتم کیاہ گوی طالہ
وَدن چھس لودالنجہ شراک دزتھم
وَنی کیاہ ازازل ہُنڈ تا ابد رام
توی بابت پرن چھس امہ رامہ
نرائنہ رِیہ چھک چھی رامہ جونا و
نرائنہ راتِ راتس چھس ژنان زار

دِپن تم شتگھ واین لوکھ تہ آی
وچھک اندرس سیتن آس کیت دیمان
کوُو بابت بڈن گھوین آنہ چھو
خوشی سیتن گھیو وتکن دیانس
دِیانس پٹ بہت رودی خوشی سان
گڑو دیان پکنس کن دِیہ تن
گھیت یلہ راجہ جو گوشتہ لوکس
دِیانہ پٹ بہت ساری کران تم
شہرہ لوکس اندر تم لگِ کرنہ عیش
پکن پرت جایہ گو شرپرام زہارن
سٹھا غمناک گو جامن وتن چاک
گو کھنڈ ژمیانہ سیتن کوہ کھسٹ من
جگرس سوٗد گوم رٹہت بونالہ
کھٹِت رودہیم تہ واراہ دل گتر کھم
سوزِس یُس ساتہ ساتہ تس چھو آرام
دَیا کرِتم تہ ژوٹھتم شری رامہ
نرائنہ کر کرپا دِن درشنی طو
نرائنہ ہاو درشن کانسی اندہ کار

تمت

خاتمة الطبع - کتاب رامائن بزبان کشمیری در مطبع پرتاب سٹیم پریس سرینگر باہتمام پنڈت وشناتھ اینڈ سنز فوٹوگرافرس سرینگر در سال [illegible] ب مطبوع شد